

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 72/16 i 35/18), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 16. sjednici, održanoj dana 01.08.2019. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o prihvatanju Informacije o obavezama Zeničko-dobojskog kantona iz procesa evropskih integracija

I.

Prihvata se Informacija o obavezama Zeničko-dobojskog kantona iz procesa evropskih integracija i čini sastavni dio ovoga zaključka.

II.

Zadužuju se sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave da osiguraju realizaciju svih obaveza Zeničko-dobojskog kantona iz procesa evropskih integracija.

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/19
Datum, 01.08.2019. godine
Zenica

PREMIJER

Mirza Ganić

DOSTAVLJENO:

1x Svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave,
1x Ured premijera Zeničko-dobojskog kantona,
1x Skupština Zeničko-dobojskog kantona,
1x a/a

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON**

**INFORMACIJA O OBAVEZAMA ZENIČKO-
DOBOJSKOG KANTONA IZ PROCESA EVROPSKIH
INTEGRACIJA**

Zenica, juli 2019. godine

Stav

Uvod

Evropska unija (EU) je nadnacionalna zajednica evropskih država nastala kao rezultat procesa saradnje i integracije koji je započeo 50-ih godina XX vijeka. Ona nije ni država ni međunarodna organizacija nego predstavlja sui generis tvorevinu.

Idejnim tvorcem današnje Evropske unije smatra se tadašnji francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman koji je u tzv. Schumanovoj deklaraciji 9. maja 1950. godine plasirao ideju o stavljanju njemačko - francuske proizvodnje ugljena i čelika pod nadzor zajedničkih institucija i inicirao stvaranje prve zajednice evropskih država.

1951. godine Pariškim ugovorom uspostavljena je Evropska zajednica uglja i čelika (ECSC) sa šest osnivača: Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Luksemburg i Holandija. 1957. godine Rimskim ugovorima uspostavljena je Evropska ekonomska zajednica (ECC) i Evropska zajednica za atomsku energiju (Euratom). 1973. godine prvim proširenjem, Zajednica se povećala na devet država članica i razvila zajedničke politike, tj. Danska, Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo su bile nove članice. 1981. godine je bilo Drugo - tzv. mediteransko proširenje: Grčka je pristupila Evropskoj zajednici. 1985. godine je potpisan Šengenski sporazum sa ciljem ukidanja provjera na granicama između država članica Evropskih zajednica. 1986. godine je bilo Treće - tzv. mediteransko proširenje: Španija i Portugal su pristupile Evropskoj zajednici, koje je tada brojala dvanaest članica. 1986. godine je usvojen jedinstveni evropski akt potpisan u Luksemburgu i u Hagu kojim su dati pravni temelji za uspostavljanje jedinstvenog – unutrašnjeg tržišta. 1992. godine Ugovor o Evropskoj uniji je potpisan u Maastrichtu, čime je uspostavljena Evropska unija (EU) i položeni temelji za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, bližu saradnju u oblastima pravde i unutrašnjih poslova, te za stvaranje ekonomske i monetarne unije, uključujući jedinstvenu valutu. 1995. godine je bilo četvrto proširenje kada je Evropska unija proširena na Austriju, Finsku i Švedsku. 2002. godine je bilo Peto proširenje: Češka, Estonija, Kipar, Letonija, Litvanija, Malta, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija su pristupile Evropskoj uniji. 2007. godine Rumunija i Bugarska su pristupile Uniji, koja se proširila na 27 članica. Iste godine je potpisan Lisabonski sporazum kao reformski sporazum koji je stupio na snagu 2009. godine. 2013. godine je Hrvatska pristupila Evropskoj uniji, te Unija sada ima 28, odnosno 27 država članica i 24 službena jezika.

Proširenje Evropske unije izraz je kojim se opisuje proces primanja u punopravno članstvo novih država članica i jedna je od najvažnijih politika Unije. Ciljevi politike proširenja su povećanje sigurnosti, stabilnosti te blagostanja na evropskom kontinentu. Od svog osnivanja EU je prošla kroz sedam krugova proširenja. Evropska unija je zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj dala perspektivu članstva. Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija i Turska su kandidati za članstvo, a Bosna i Hercegovina i Kosovo su potencijalni kandidati za članstvo.

Pristupanje novih članica u EU

Pristupanje novih država članica Evropskoj uniji regulisano je članom 49. Ugovora o Evropskoj uniji (1992./1993.). Osnovni uslov za zemlju koja želi pristupiti Evropskoj uniji, a koji proizilazi iz ovog člana su da mora biti evropska država te da mora poštovati principe slobode, demokratije, zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda te vladavine prava, vrijednosti na kojima je zasnovana Evropska unija (čl. 6(1) Ugovor o Evropskoj uniji).

Zahtjev za članstvo u EU se podnosi Vijeću EU, odnosno državi članici predsjedavajućoj Vijeća EU. Vijeće EU jednoglasno odlučuje o započinjanju procedure po

zahtjevu te ga prosljeđuje Evropskom vijeću na razmatranje i Evropskoj komisiji na izradu mišljenja (avis). Podnošenjem zahtjeva za članstvo zemlja dobiva status države podnosioca zahtjeva.

Avis (mišljenje o zahtjevu za članstvo) je dokument kojim Evropska komisija, na zahtjev Vijeća EU, ocjenjuje sposobnost i pripremljenost države podnosioca zahtjeva za ispunjavanje kriterija za članstvo u Evropskoj uniji (kriteriji iz Kopenhagena 1993. i kriterij iz Madrida 1995.). Evropska komisija izrađuje avis na osnovu odgovora države podnosioca zahtjeva na poseban upitnik koji joj se dostavlja.

Upitnik je dokument koji Evropska komisija upućuje državi podnosiocu zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji nakon što Vijeće EU njen zahtjev za članstvo prosljedi Evropskom vijeću i pozove Evropsku komisiju da izradi avis odnosno mišljenje o zahtjevu. Na osnovu odgovora države podnosioca zahtjeva na ovaj upitnik, Evropska komisija izrađuje avis o sposobnosti države da prihvati uslove članstva i daje preporuku za otvaranje pregovora o članstvu. Upitnik se sastoji od pitanja iz najrazličitijih oblasti funkcioniranja države podnosioca zahtjeva (zakonodavstvo, institucije, javne finansije, statistički pokazatelji, itd.), a njegov cilj je da pruži sveobuhvatan i istovremeno veoma detaljan pregled političkog, pravnog, ekonomskog i administrativnog sistema zemlje. Upitnik sadrži veliki broj pitanja i potpitanja koja su grupirana u tri osnovne cjeline: politički kriterij, ekonomski kriterij, sposobnost primjene evropskog zakonodavstva – usvajanje evropskih standarda u provođenju različitih sektorskih politika, a strukturom slijedi podjelu na pregovaračka poglavlja. Broj pitanja različit je od zemlje do zemlje, te je npr. u slučaju Hrvatske njihov broj iznosio 4560, Makedonije 4666, a Crne Gore 2178. Nakon što primi upitnik, država obično ima rok do tri mjeseca za dostavljanje odgovora Evropskoj komisiji.

Avis se sastoji od prikaza odnosa države podnosioca zahtjeva i Evropske unije, posebno ugovornih; analize stanja u vezi sa ispunjavanjem političkog kriterija; ocjene stanja i mogućnosti ispunjavanja ekonomskog kriterija; analize sposobnosti prihvatanja obaveza koje proizilaze iz članstva (prihvatanje *acquis communautaire*-a); opću ocjenu stanja i mogućnosti o ispunjavanju kriterija za članstvo i s tim povezanu preporuku o otvaranju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ako je avis pozitivan, Evropsko vijeće donosi političku odluku o prihvatanju zahtjeva za članstvo i o davanju statusa kandidata državi podnosiocu zahtjeva. Evropsko vijeće saziva bilateralnu međunarodnu konferenciju između Evropske unije i države podnosioca zahtjeva te na taj način zemlja zvanično dobiva status kandidata. Evropska komisija osim pozitivnog može, također, dati negativno te mišljenje s rezervom. Takvi primjeri zabilježeni su u slučaju Turske, koja je 1989. godine dobila negativno mišljenje, i Grčke, koja je, nakon podnošenja zahtjeva za članstvo 1975. godine, dobila mišljenje s preporukom da prije dobivanja statusa kandidata završi ekonomske reforme. Postupak izrade avisa, prema dosadašnjem iskustvu država podnosioca zahtjeva, traje oko godinu dana, ali može trajati i duže.

Tokom pet krugova proširenja (1973. – 2007.) dodatni kriteriji za članstvo su postepeno razvijani i utvrđivani: kriteriji iz Kopenhagena (1993.) i kriterij iz Madrida (1995.) te specifični i opći kriteriji za države pojedinačno ili grupu država. O pristupanju nove države članice Evropske unije odluku donosi Vijeće EU jednoglasno nakon konsultacija s Evropskom komisijom i nakon što dobije pristanak Evropskog parlamenta, koji ga daje apsolutnom većinom glasova svojih članova. Pristupanju prethode pregovori o članstvu, a predmet tih pregovora su uslovi, dinamika i način te prijelazni periodi preuzimanja *acquis communautaire*-a. Nakon zatvaranja pregovora potpisuje se ugovor o pristupanju čiji su sastavni dio rezultati pregovora o članstvu. Ugovor o pristupanju ratificira se u svakoj državi članici i državi kandidatkinji za članstvo, a nakon završetka ratifikacije uobičajeno je da država na prethodno dogovoreni datum postane članica Evropske unije. Ugovor iz Lisabona (2007./2009.) predviđa određene izmjene u proceduri vezanoj za pristupanje novih država

SPU

članica, odnosno uvodi se izvještavanje Evropskog parlamenta i parlamenata država članica o zahtjevu za članstvo, zatim Evropski parlament većinom umjesto do sada apsolutnom većinom daje pristanak, te se formalizira uloga Evropskog vijeća kao institucije EU u procesu pristupanja i utvrđivanja dodatnih kriterija za članstvo.

Kriteriji iz Kopenhagena

Kriteriji iz Kopenhagena su uslovi za članstvo u Evropskoj uniji, koji su postavljeni na sastanku Evropskog vijeća u Kopenhagenu 1993. godine. Riječ je o tri kriterija: političkom, ekonomskom i pravnom. Kriteriji iz Kopenhagena nazivaju se još i pristupni kriteriji. Kriteriji su:

- Politički - stabilnost institucija koje osiguravaju demokratiju, vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava i zaštitu manjina;
- Ekonomski - postojanje funkcionalne tržišne privrede, sposobne da se nosi s pritiskom konkurencije i tržišnim snagama unutar Unije;
- Pravni - sposobnost preuzimanja obaveza članstva, uključujući privrženost ciljevima političke, ekonomske i monetarne unije.

Kriteriji iz Madrida

Kriterij iz Madrida (Madridski kriterij) je uslov za članstvo u Evropskoj uniji, koji je postavljen na sastanku Evropskog vijeća u Madridu 1995. godine. Riječ je o dodatnom kriteriju za članstvo u EU kriterijima iz Kopenhagena (1993.). Ovaj kriterij odnosi se na prilagođavanje administrativne strukture s ciljem stvaranja uslova za postupnu i skladnu integraciju. Podrazumijeva jačanje administrativne sposobnosti i stvaranje efikasnog državnog sistema upave za provođenje *acquis communautaire*-a i drugih obaveza koje proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji. Kriterij iz Madrida naziva se još administrativni kriterij.

Proces stabilizacije i pridruživanja

Proces stabilizacije i pridruživanja (PSP) je dugoročan pristup i strateška politika Evropske unije prema državama zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji te Kosovu pod rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/99. Proces kao konačni cilj ima integraciju ovih zemalja u Evropsku uniju. Proces stabilizacije i pridruživanja uspostavljen je na prijedlog Evropske komisije 1999. godine, a Evropska unija u nekoliko ga je navrata ojačala i obogatila. Na Samitu u Kelnu (1999.) potvrđena je spremnost Evropske unije za pružanje izgleda zemljama zapadnog Balkana za potpunu integraciju u njene strukture i članstvo u Evropskoj uniji na osnovu Ugovora o Evropskoj uniji (1992./1993.) i ispunjavanja kriterija iz Kopenhagena (1993.) i kriterija iz Madrida (1995.) te je definisan stav da je proces stabilizacije i pridruživanja okvir putem kojeg će se odvijati ta integracija. Evropsko vijeće je na sastanku u Santa Maria da Feira 2000. godine otišlo i korak dalje zaključivši da su sve države uključene u proces stabilizacije i pridruživanja potencijalni kandidati za članstvo u EU, kao i da je cilj EU što potpunija integracija država zapadnog Balkana u političku i ekonomsku maticu Evrope. Na Samitu u Zagrebu 2000. godine potvrđeno je da je proces stabilizacije i pridruživanja put koji vodi zemlje zapadnog Balkana prema članstvu u Evropskoj uniji. Na Samitu u Solunu, održanom 2003. godine, zemljama procesa stabilizacije i pridruživanja još jednom je potvrđena evropska perspektiva, a proces je obogaćen elementima pretpristupne strategije, tj. elementima koji su do tada bili otvoreni isključivo državama kandidatkinjama za članstvo.

Kao osnovni elementi procesa stabilizacije i pridruživanja postavljeni su:

- ugovorni odnosi - Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao nova vrsta ugovornih odnosa (tzv. sporazum o pridruživanju treće generacije);
- razvoj ekonomskih odnosa - asimetrična liberalizacija trgovine kroz uvođenje autonomnih trgovinskih mjera (ATM);
- finansijska pomoć – program Zajednice za obnovu i razvoj - CARDS (2000. 2006.); Instrument pretpristupne pomoći – IPA (2007. – 2013.) i IPA II (2014.-2020).

Na Samitu u Solunu uvedeni su i dodatni elementi kao što su Evropsko partnerstvo, TAIEX, Twinning, mogućnost učešća u programima Zajednice, itd. Osnovne karakteristike procesa stabilizacije i pridruživanja jesu uslovljenost i individualni pristup u ocjenjivanju napretka svake od zemalja. Napredak svake zemlje u procesu zavisi od ispunjavanja uslova, koji podrazumijevaju kriterije iz Kopenhagena (1993.) i kriterije iz Madrida (1995.), te opće i specifične uslove koje je definisalo Vijeće EU 1997. i Evropska komisija 1999. godine. Napredak prati i ocjenjuje Evropska komisija putem različitih instrumenata koji su razvijeni u tu svrhu (CTF/RPM, Izvještaj o napretku itd.)

Pojam „Potencijalni kandidat za članstvo u EU“ odnosi se na države Zapadnog Balkana obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživanja koje još nisu dobile status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Zemljama Zapadnog Balkana status potencijalnog kandidata dodijeljen je na sastanku Evropskog vijeća u Santa Maria de Feirai 2000. godine. Status potencijalnog kandidata za članstvo trenutno imaju Bosna i Hercegovina i Kosovo pod Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/99 i Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) spada u novu, treću generaciju sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji koji su ponuđeni isključivo zemljama obuhvaćenim procesom stabilizacije i pridruživanja i koji ovim zemljama omogućava uspostavljanje bliskog i trajnog odnosa s Evropskom unijom, te izgledno članstvo u Evropskoj uniji. Uz pridruživanje, ovi sporazumi sadrže element stabilizacije (sigurnosna, politička i ekonomska stabilizacija) kao i element regionalne saradnje. S pravnog aspekta, sporazum je zaključen između države potpisnice i Evropskih zajednica i njihovih država članica i njime se uređuju odnosi unutar sva tri stuba Evropske unije: zajednica, zajednička vanjska i sigurnosna politika i saradnja u pravosuđu i unutrašnjim poslovima. Mješovitog je karaktera, a to znači da su za pojedine oblasti dijelom odgovorne države članice, a dijelom i Evropska unija. Ima težinu međunarodnog ugovora i u odnosu na domaće zakonodavstvo, njegove odredbe imaju direktnu primjenu i direktan učinak. Njime se institucionaliziraju odnosi između države potpisnice i Evropske unije, a napredak u njegovom provođenju ocjenjuje se na osnovu dostignuća zemlje potpisnice. Primarni cilj sporazuma je formalno pridruživanje zemlje Evropskoj uniji u određenom tranzicijskom periodu (6 do 10 godina), tokom kojeg zemlja potpisnica postepeno prilagođava svoje zakonodavstvu Evropske unije, uspostavlja zonu slobodne trgovine sa EU, itd. Sporazum zemlji potpisnici daje status pridruženog člana te joj potvrđuje status potencijalne kandidatkinje za članstvo u EU. Sporazum stupa na snagu nakon potvrđivanja, odnosno ratificiranja u zemlji potpisnici, Evropskom parlamentu i u državama članicama Evropske unije. Proces potvrđivanja ili ratifikacije Sporazuma uobičajeno traje oko dvije i po godine. Do završetka procesa ratifikacije na snazi je privremeni sporazum koji je dio sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i kojim se najvećim dijelom regulišu pitanja trgovine i transporta. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju od zemalja zapadnog Balkana prvo je potpisala Makedonija (9.

april 2001.), potom Hrvatska (29. oktobar 2001.), zatim Albanija (12. juni 2006.), te Crna Gora (15. oktobar 2007.) i Srbija (29. aprila 2008.).

Bosna i Hercegovina je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisala 16. juna 2008. Potpisivanju je prethodilo parafiranje 4. decembra 2007. u Sarajevu, te pregovori o Sporazumu koji su vođeni od novembra 2005. do decembra 2006. godine. Tekst Sporazuma sadrži 135 članova i podijeljen je na deset glava: Opći principi; Politički dijalog; Regionalna saradnja; Slobodno kretanje robe; Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala; Usklađivanje zakona, provođenje zakona i pravila konkurencije; Pravda, sloboda i sigurnost; Politike saradnje; Finansijska saradnja; Institucionalne, opće i završne odredbe. Osim navedenih glava, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju čini sedam aneksa i sedam protokola. Aneksima i protokolima preciziraju se obaveze u pogledu trgovine pojedinim vrstama proizvoda (vremenski raspored ukidanja ili postepenog smanjivanja carina na industrijske, poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode, ribu i riblje proizvode, te vino i alkoholna pića – Aneks I., Aneks II., Aneks III., Aneks IV., Aneks V., Protokol 1, Protokol 2, Protokol 7). Osim toga, detaljno se regulišu obaveze Bosne i Hercegovine u pogledu državne pomoći (Protokol 4), kopnenog saobraćaja (Protokol 3), poslovnog nastanjivanja i finansijskih usluga (Aneks VI.), zaštite prava intelektualnog vlasništva (Aneks VII.), uzajamne administrativne pomoći u vezi s carinskim pitanjima (Protokol 5) i rješavanjem sporova (Protokol 6).

Bosna i Hercegovina ratificirala je SSP Odlukom Predsjedništva BiH 6. novembra 2008. Godine, nakon davanja saglasnosti oba doma Parlamentarne skupštine BiH (Predstavnički dom 22. oktobar 2008. i Dom naroda 27. oktobar 2008.). Evropski parlament podržao je zaključivanje Sporazuma i pozvao države članice da ga ratificiraju na plenarnom zasjedanju u Strazburu, održanom od 20. do 23. oktobra 2008. Do završetka procesa ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na snazi je bio Privremeni sporazum, koji je stupio na snagu 1. jula 2008. godine. BiH i EU su pregovarali o SSP-u 13 mjeseci, nakon čega je potpisan u Luxembourg 16. juna 2008. godine. SSP je službeno stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Zamijenio je Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima, koji je bio na snazi od 1. jula 2008. godine.

SSP se potpisuje na neodređeno vrijeme, a uz pridruživanje sadrži elemente sigurnosne, političke i ekonomske stabilizacija, kao i element regionalne saradnje. Primarni cilj sporazuma je formalno pridruživanje države Evropskoj uniji u određenom tranzicijskom periodu od šest do deset godina.

Od zemlje potpisnice se zahtijeva da postepeno prilagođava svoje zakonodavstvo pravnoj stečevini Evropske unije (Acquis communautaire) i uspostavlja zonu slobodne trgovine s Evropskom unijom.

Evropska komisija i Bosna i Hercegovina su 18. jula 2016. godine parafirale Protokol o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Protokolom su predviđene tehničke prilagodbe trgovinskog dijela odredbi SSP-a vezano za izvoz iz BiH na tržište EU i izvoz EU u BiH, uzimajući u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji 2013. godine.

Za potrebe nadzora nad primjenom i provođenjem SSP-a osnovana su zajednička tijela Evropske unije i Bosne i Hercegovine:

- Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje – čine ga članovi Vijeća Evropske unije i članovi Evropske komisije sa jedne, i članovi Vijeća ministara BiH sa druge strane
- Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje – forum zastupnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Evropskog parlamenta
- Odbor za stabilizaciju i pridruživanje - tehničko tijelo koje pomaže Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje u izvršavanju njegovih dužnosti
- Sedam pododbora i Posebna grupa za reformu javne uprave koji djeluju pod nadležnošću Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

1. Pododbor za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje
2. Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo
3. Pododbor za unutrašnje tržište i tržišnu konkurenciju
4. Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku
5. Pododbor za pravdu, slobodu i sigurnost
6. Pododbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku
7. Pododbor za saobraćaj, energiju, okoliš i regionalni razvoj
8. Posebna grupa za reformu javne uprave

U skladu sa Odlukom 1/2015 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje od 11.12.2015. godine o donošenju svog poslovnika i Odlukom 1/2015 Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-BiH od 17.12.2016. o uspostavljanju pododbora i posebnih grupa („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine-Međunarodni ugovori", br. 1/16), Evropska komisija predlaže raspored održavanja sastanaka Odbora i svih pododbora. Do sada su održane 3 runde sastanaka. Prema usaglašenom rasporedu održavanja 4. kruga sastanaka EU-BiH tijela uspostavljenih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju za period 2019-2020:

EU – BiH SSP, SASTANCI ODBORA I PODODBORA ZA 2019/2020, Raspored 4. kruga

SSP Odbor, pododbori i specijalna grupa	Datum	Mjesto održavanja
4. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje	7.11.2019.	Sarajevo
4. Pododbor - trgovina, industrija, carine i porezi	14.05.2020.	Banja Luka
4. Pododbor - poljoprivreda i ribarstvo	11.06.2020.	Mostar
4. Pododbor - unutrašnje tržište i konkurencija (uključujući javnu zdravstvenu politiku i zaštitu potrošača)	12.12.2019.	Sarajevo
4. Pododbor - Ekonomska i finansijska pitanja i statistika	19. i 20.11.2019.	Brisel
4. Pododbor - pravda, sloboda, sigurnost	28. i 29.11.2019.	Brisel
4. Pododbor - inovacije, informacijsko društvo i socijalne politike	20.02.2020.	Brisel
4. Pododbor - transport, energija, okoliš i regionalni razvoj	19.03.2020.	Sarajevo
4. Posebna grupa za reformu javne uprave	12.02.2020.	Sarajevo
Odbor SSP	[18.06.2020].	Brisel
Vijeće SSP	2020.(tbc)	Brisel

Za potrebe održavanja ovih sastanaka, redovno se izrađuju Dokumenti za diskusiju, te po svakom održanom sastanku se radi Izvještaj o realizaciji preporuka.

SSP uspostavlja blisko partnerstvo između EU i BiH i produbljuje političke, ekonomske i trgovinske veze između dvije strane sporazuma. SSP je glavni okvir koji uređuje odnose između EU i BiH, sa ciljem da dodatno pripremi zemlju za buduće članstvo u EU.

Postupanje po Odluci o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija

Bosna i Hercegovina je 15.02.2016. godine predala Zahtjev za članstvo u EU.

Dana 20.09.2016. godine Vijeće Evropske unije prihvatilo je Zahtjev za članstvo BiH u EU, te pozvalo Evropsku komisiju da pripremi mišljenje o Zahtjevu za članstvo. U svrhu pripreme mišljenja o Zahtjevu za članstvo, Evropska komisija je 9. decembra 2016. godine dostavila Bosni i Hercegovini Upitnik sa listom opsežnih pitanja o političkom, pravnom, institucionalnom i ekonomskom sistemu Bosne i Hercegovine, sa naglaskom na proces usklađivanja zakonodavstva i preuzimanja standarda Evropske unije, kako bi ocijenila spremnost Bosne i Hercegovine za sticanje statusa kandidata i otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Upitnik je dostavljen na engleskom jeziku, te je nakon prevođenja Zeničko-dobojski kanton intenzivno radio na preciznom utvrđivanju nadležnosti, kako kantonalnog nivoa, tako i nadležnosti pojedinih kantonalnih organa uprave.

Sekretar Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte je imenovana na slijedeće pozicije, te je u skladu sa tim imenovanjima, pored redovnih poslova i zadataka, obavljala slijedeće poslove i zadatke:

- kantonalni koordinator za evropske integracije (u skladu sa Rješenjem premijera Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-10476/14 od 05.05.2014. godine i broj 02-34-14161/18 od 17.09.2018. godine),
- stalni član Komisije za evropske integracije (u skladu sa Odlukom Vijeća ministara o uspostavljanju komisije za evropske integracije („Službeni glasnik BiH“, 79/16) i Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija („Službeni glasnik BiH“, 72/16),
- član savjetodavnog tijela Kolegija za evropske integracije (u skladu sa dopisom premijera broj: 02-45-18467-1/16 od 21.11.2016. i Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija („Službeni glasnik BiH“, 72/16)),
- kontakt osoba/koordinator za koordinaciju daljnjeg rada na Upitniku Evropske komisije (u skladu sa dopisom premijera broj: 02-34-18661/16 od 16.11.2016.).

Koordinacija procesa evropskih integracija podrazumijeva aktivnosti koje se provode sa ciljem osiguranja što većeg stepena usklađenosti i koherentnosti u radu institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini vezanih za izvršenje ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine, kao i drugih obaveza iz procesa evropskih integracija.

Sistemom koordinacije uređuje se i način ostvarivanja komunikacije između institucija u Bosni i Hercegovini, sa ciljem osiguranja i iznošenja usaglašenog stava u ime Bosne i Hercegovine u komunikaciji sa institucijama Evropske unije.

Koordinacija procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini zasniva se na principima poštivanja postojeće unutrašnje pravne i političke strukture u Bosni i Hercegovini i zaštite ustavima definiranih nadležnosti svih nivoa vlasti i njihovih institucija u pojedinim oblastima obuhvaćenim procesom evropskih integracija, osiguranja vidljivosti, te odgovornosti svih nivoa vlasti za blagovremeno i djelotvorno ispunjavanje obaveza iz procesa evropskih integracija iz njihove nadležnosti.

Najvažniji akti iz sistema koordinacije procesa evropskih integracija:

- Odluka o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16, 35/18)
- Odluka o uspostavljanju Komisije za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", broj 79/16, 93/16, 71/17)

- Odluka o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracija ("Službeni glasnik BiH", broj 34/17)
- Lista predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih radnih grupa za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", broj 42/17)
- Odluka o uspostavljanju radne grupe za političke kriterije, radne grupe za ekonomske kriterije i radne grupe za reformu javne uprave ("Službeni glasnik BiH", broj 41/17)
- Lista predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih radne grupe za političke kriterije, radne grupe za ekonomske kriterije i radne grupe za reformu javne uprave ("Službeni glasnik BiH", broj 50/17)
- Odluka o utvrđivanju članova stalne delegacije BiH u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje ("Službeni glasnik BiH", broj 2/17)
- Uputstvo o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 43/17)

Poslovi evropskih integracija se obavljaju u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini koju je Vijeće ministara donijelo 2016. godine u avgustu kao rezultat općeg političkog konsenzusa u BiH. Odlukom se utvrđuje operativni i institucionalni sistemi i način ostvarivanja koordinacije institucija u BiH na provođenju aktivnosti vezanih uz proces integrisanja BiH u EU, zajednička tijela unutar sistema koordinacije, njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi. Koordinacija procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ostvaruje se na horizontalnom (koordinacija unutar jednog nivoa organizacije vlasti) i vertikalnom nivou (koordinacija između različitih nivoa organizacije vlasti). Strukture i modalitete ostvarenja horizontalne koordinacije svaki nivo vlasti uređuje samostalno, u skladu sa svojim ustavnim poretom i upravno - pravnim specifičnostima, kapacitetima i potrebama, te oni nisu predmet ove odluke.

Sa ciljem djelotvornog provođenja vertikalne koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, uspostavljaju se sljedeća zajednička tijela:

- a) Kolegij za evropske integracija
- b) ministarske konferencije
- c) Komisija za evropske integracija
- d) radne grupe za evropske integracija

Način odlučivanja u svim tijelima koja se uspostavljaju u skladu sa članom 2. stav (4) ove odluke je konsenzus. Institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini obavezne su osigurati učešće svojih predstavnika na sjednicama tijela koja se uspostavljaju u skladu s članom 2. stav (4) ove odluke, pod uslovom da se pozivi za sjednice obavezno dostavljaju svim članovima tijela najkasnije pet radnih dana prije datuma održavanja sjednice.

Kvorum za održavanje sastanaka i usvajanje odluka u tijelima iz člana 2. stav (4) ove odluke obavezno čine ovlašteni:

- a) predstavnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
- b) predstavnik Vlade Republike Srpske,
- c) predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
- d) predstavnici svih 10 vlada kantona,
- e) predstavnik Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a u skladu sa ustavnim nadležnostima za materiju koja se razmatra na sjednici, odnosno koja je predmet odluke.

Sve odluke usvojene u različitim tijelima u sistemu koordinacije mogu biti preispitane pred višim tijelom u sistemu koordinacije u roku od 10 dana od njihovog donošenja, a od strane ovlašćenih predstavnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade Republike Srpske, predstavnika svih 10

vlada kantona i predstavnika Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a u skladu sa ustavnim nadležnostima za materiju koja se razmatra na sjednici, odnosno koja se preispituje.

U slučajevima kada neko od tijela u sistemu koordinacije ne usaglasi poziciju o određenom pitanju, isto će biti upućeno višem nivou u sistemu koordinacije zaključno s Kolegijem za evropske integracije, koji se sastaje i djeluje u skladu s članom 4. ove odluke.

U skladu sa Odlukom, Kolegij za evropske integracije je najviše političko tijelo u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, koje osigurava usaglašenost stavova o ključnim, strateškim i političkim pitanjima u oblasti evropskih integracija te u krajnjoj instanci, otklanja eventualne zastoje u ispunjavanju obaveza iz procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Radne grupe za evropske integracije predstavljaju operativna tijela u sistemu koordinacije koja djeluju u skladu sa smjernicama koje definiša Komisija za evropske integracije. Radne grupe uspostavljaju se u skladu s pravnom stečevinom Evropske unije, te u skladu sa tematskim poglavljima i članovima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Radne grupe čine predstavnici nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu sa njihovim ustavnim nadležnostima za oblasti za koje se radne grupe uspostavljaju. Inicijalnu identifikaciju nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini čiji predstavnici učestvuju u radu radnih grupa sačinila je Komisija za evropske integracije, te istu prosljedila nadležnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini sa ciljem potvrđivanja te identifikacije. Imenovanje svojih članova radnih grupa obavljaju identificirane nadležne institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te njihova imenovanja prosljeđuju Komisiji na konačno objedinjavanje liste imenovanih predstavnika u radnim grupama. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo odluku o uspostavljanju radnih grupa. Radne grupe zadužene su za:

- a) tehničku finalizaciju pisanog materijala koji institucije u Bosni i Hercegovini izrađuju za potrebe informisanja Evropske komisije i drugih institucija Evropske unije, te tehničku finalizaciju drugih materijala koji proizilaze iz obaveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i u procesu evropskih integracija;
- b) participaciju u procesu programiranja sredstava pomoći Evropske unije, primarno u kontekstu identifikacije potreba za osiguranjem finansijske i tehničke podrške Evropske unije institucijama u Bosni i Hercegovini u realizaciji njihovih obaveza u okviru evropskog integracionog procesa;
- c) utvrđivanje potrebe za prevođenjem pravne stečevine Evropske unije, u saradnji sa institucijama na svim nivoima vlasti koje se bave prevođenjem u oblasti evropskih integracija;
- d) utvrđivanje potrebe za organizovanjem obuka i edukacija u pojedinačnim oblastima ili pitanjima pravne stečevine Evropske unije, u saradnji sa institucijama na svim nivoima vlasti zaduženim za poslove organizacije i koordinacije procesa obuka i edukacija;
- e) razmjenu pozitivnih iskustava i dobre prakse između resorno nadležnih institucija na svim nivoima vlasti sa ciljem efikasne realizacije obaveza iz procesa evropskih integracija;
- f) u okviru pretpristupnih pregovora, radne grupe, uz njihovo kadrovsko jačanje, obavljat će funkciju pregovaračkih timova u ime Bosne i Hercegovine po pojedinačnim oblastima pravne stečevine Evropske unije;
- g) radne grupe svojim djelovanjem ni na koji način ne mogu nadomjestiti nadležne institucije sa svih nivoa vlasti u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.

Komisija za evropske integracije je usvojila jedinstveni poslovnik o radu kojim se regulišu sva tehnička pitanja vezana za rad radnih grupa.

U vezi sa imenovanjem članova u Komisiju za evropske integracije, a u skladu sa Zaključkom Vlade ZDK kojim je data saglasnost na Listu predloženih kandidata za imenovanje predstavnika ZDK za članstvo i rad u Komisiji za evropske integracije, za stalnog člana Komisije za evropske integracije kao u Zaključku koji je u martu 2016. godine dostavljen i Direkciji za evropske integracije (Zaključak Vlade ZDK broj 02-34-6322/16 od 18.03.2016.) imenovan je sekretar Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte. Vijeće ministara je donijelo Odluku o uspostavljanju Komisije za evropske integracije („Službeni glasnik BiH“, broj 79/16 i 93/16).

Što se tiče komunikacije sa Evropskom komisijom, ona je definisana Smjernicama za izvještavanje u procesu evropskih integracija na koje je saglasnost dalo Vijeće ministara zaključkom donesenim na 79. Sjednici održanoj 3.11.2016. godine. Institucije u BiH dostavljaju materijale Direkciji za evropske integracije BiH, koja ih direktno ili posredstvom Misije BiH pri EU, zavisno od predmeta materijala, dostavlja Evropskoj komisiji – Generalnom direktoratu za politiku susjedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR), a u skladu sa postojećim propisima u zemlji kojim je regulisana komunikacija s Evropskom komisijom i ostalim institucijama EU. Svi materijali koji se dostavljaju Evropskoj komisiji prethodno moraju biti odobreni od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te odobreni od tijela u sistemu koordinacije u skladu sa članom 12. stav (2) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 72/16). Institucije na državnom nivou materijale direktno dostavljaju DEI-u. Institucije na nivou entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona materijale dostavljaju DEI-u isključivo putem institucija nadležnih za koordinaciju procesa evropskih integracija na svom nivou vlasti te kantonalnih koordinatora za evropske integracije. Ključno pravilo je da svi materijali treba da budu dostavljeni Evropskoj komisiji u okviru dogovorenih rokova.

Realizovani koraci

Bosna i Hercegovina je 15.02.2016. godine predala Zahtjev za članstvo u EU, a 20.09.2016. godine Vijeće Evropske unije je prihvatilo Zahtjev za članstvo BiH u EU, te pozvalo Evropsku komisiju da pripremi Mišljenje o Zahtjevu za članstvo, ili tzv. avis, koji se priprema na osnovu nekoliko kriterija a jedan od njih je odgovor na Upitnik. Upitnik sadrži listu opsežnih pitanja o političkom, pravnom, institucionalnom i ekonomskom sistemu BiH, sa naglaskom na proces usklađivanja zakonodavstva i preuzimanja standarda Evropske unije, kako bi se ocijenila spremnost za sticanje statusa kandidata i otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Upitnik Evropske komisije je analitički instrument politike proširenja EU sa ciljem da se ocijeni spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju. U skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, kantoni su uključeni u sveukupne aktivnosti u procesu evropskih integracija, i to u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima.

Procjena je da je davanje odgovora na Upitnik EK bio najmasovniji i najmasivniji zadatak koji je do sada imala državna služba, a dodatno ga je karakterisala i kratkoća rokova. Zbog toga su pokrenute pripremne aktivnosti na osnovu domaćeg i regionalnog iskustva. Domaće iskustvo je iz 2012. godine kada su vlasti u BiH odgovarale na Upitnik iz Poglavlja 5 (Javne nabavke) i Poglavlja 27 (Zaštita okoliša). Sa ciljem pripreme za davanje odgovora na zvanični Upitnik EK, pripremljena je Lista potencijalnih pitanja EK za BiH, koja sadržavala 2502 pitanje. Ova Lista je sačinjena na osnovu iskustva susjednih zemalja za koja se smatralo da će 80-90% biti identična zvaničnom Upitniku EK. Kako bi spremno ušao u ovaj proces, u

ZDK, i prije dobijanja zvaničnog Upitnika provedene su opsežne pripremne radnje koje su išle u dva pravca. Prvi pravac je bio organizacija obuka na teme iz evropskih integracija za zaposlenike u Kantonu tako da su se u saradnji sa drugim institucijama, u periodu juni-novembar 2016. godine organizovale obuke, tj. ukupno 6 obuka u Zenici, na kojim je učestvovalo skoro 200 zaposlenika, a teme obuka su bile od pravne stečevine EU do konkretnih instrukcija kako formulisati odgovore na Upitnik. Drugi pravac je bio kompleksniji ali manje vidljiv. Naime, u aprilu 2016. godine, Direkcija za evropske integracije je temeljem upitnika susjednih zemalja pripremila Listu potencijalnih pitanja za BiH i Listu potencijalnih propisa jer se znalo da Upitnik za BiH neće u značajnoj mjeri odstupati od Upitnika na koje su ranije odgovarale Hrvatska, Srbija, Crna Gora. Od preko 2500 pitanja iz Liste potencijalnih pitanja, u ZDK je identificirano 1072 pitanja koja su bila u nadležnosti Kantona i sredinom novembra 2016. godine pripremljeni odgovori na ta pitanja i sopstvenim internim kapacitetima osigurani prevodi svih kantonalnih propisa iz Liste potencijalnih propisa.

9.12.2016. godine Bosni i Hercegovini je Upitnik formalno uručen i on je sadržavao 3242 pitanja podijeljena u 35 poglavlja, odnosno 33 poglavlja i dva posebna kriterija: politički i ekonomski kriterij.

Kantoni su, u skladu sa svojim nadležnostima, bili uključeni u aktivnosti u vezi sa evropskim integracijama kroz mehanizam koordinacije, pa tako i u pripremu odgovora na Upitnik EK.

Zvanični Upitnik je dobijen početkom decembra na engleskom jeziku, nakon čega je uslijedio proces prevođenja na naš jezik i redaktura prevoda pitanja. Paralelno sa tim, radilo se na jednom vrlo složenom procesu utvrđivanja nadležnosti za svako pojedinačno pitanje iz Upitnika kako bi se utvrdilo da li u vertikalnom smislu postoji nadležnost Kantona za to pitanje, a ako postoji, onda se utvrđivala nadležnost u horizontalnom smislu, da bi se odredilo koji je to kantonalni organ uprave nadležan za konkretno pitanje. Nakon toga, sva kantonalna ministarstva, službe, zavodi, uprave, agencije, instituti su pripremali odgovore, a sve je koordinirala Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte.

S obzirom da je na državnom nivou uspostavljen jedinstven Informacioni sistem za unos odgovora, Zeničko-dobojski kanton je uspio već 27.1.2017. unijeti sve dopinose na odgovore, što znači da je ZDK znatno prije roka završio sve svoje obaveze i to vrlo kvalitetno. Pripremljeno je i u Informacioni sistem za davanje odgovora uneseno ukupno 1086 doprinosa na 849 pitanja iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona. Posebna pažnja u Zeničko-dobojskom kantonu je data ne samo na formalno poštivanje zadanih rokova i usklađenost sa propisanim Smjernicama, nego istovremeno i na sadržaj dostavljenih odgovora i njihov visok kvalitet. Fizički obim odgovora iz ZDK predstavlja dokument koji sadrži skoro 500 stranica.

Sam proces pripreme odgovora je bio izuzetno zahtjevan jer se radi o velikom broju pitanja iz brojnih sektora, poput slobode kretanja, javnih nabavki, informacionog društva i medija, poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, transport, energija, socijalna politika i zapošljavanje, industrijska politika i mala i srednja preduzeća, regionalna politika, pravda, sloboda i sigurnost, nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura, životna sredina, zaštita potrošača i zdravlja i finansijska kontrola. Pored ovih 33 poglavlja, dodatni izazov su bili politički i ekonomski kriteriji jer je poglavlje Politički kriterij sadržavalo najveći broj pitanja koja su sadržajno vrlo kompleksna iz oblasti civilnog nadzora nad sigurnosnim snagama, pravosuđa, borbe protiv korupcije, demokracije, osnovnih prava i reforme javne uprave.

Paralelno sa davanjem odgovora, radilo se na preciznom identificiranju pitanja uz koja je potrebno dostaviti odgovarajuće propise iz kantonalne nadležnosti, te prikupljanju tih propisa, prevođenju, redakturi i unosu u Informacioni sistem što je završeno znatno prije roka (april 2017. godine).

Nakon dostavljanja odgovora u informacioni sistem, zaključno sa 31.02.2017. godine, ZDK je sa drugim nivoima vlasti radio na usaglašavanju i usklađivanju konačnih odgovora jer se radi o davanju doprinosa na odgovore zato što nijedna institucija ili nivo vlasti ne daje puni odgovor - konačni odgovor iz BiH je biti sublimacija i usaglašen odgovor različitih institucija i nivoa vlasti. EU očekuje da institucije iz BiH govore „jednim glasom“. Nakon što su usaglašeni svi odgovori, oni su dostavljeni Vijeću ministara na usvajanje, zatim su odgovori prevedeni na engleski jezik i uručeni Evropskoj komisiji kao jedinstveni odgovori iz BiH. Bosna i Hercegovina je Evropskoj komisiji 28. februara 2018. godine dostavila odgovore na Upitnik EK koji je sadržavao 3242 pitanja.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-28-8948/17 od 16.06.2017. godine dala saglasnost na dokument Smjernice za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, a u skladu sa tačkom 13. Smjernica, ove Smjernice se odnose i na eventualna dopunska pitanja Evropske komisije. U skladu sa Zaključkom o davanju saglasnosti na dokument Smjernice za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, broj: 02-28-8948/17 od 16.06.2017. godine, kantonalni koordinator za evropske integracije, po prijemu tehnički finaliziranih odgovora iz svake radne grupe iste je dostavila nadležnim kantonalnim organima radi potvrđivanja. U skladu sa tačkom 10. Smjernica za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, kantonalni koordinator je provela proceduru potvrđivanja dostavljenih tehnički finaliziranih odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za sva poglavlja, te o istom u definisanom roku informisala Komisiju za evropske integracije.

Odgovori Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije uručeni su 28. februara 2018. godine njenom predsjedniku Žan-Klod Junkeru na svečanoj ceremoniji u Predsjedništvu BiH. Odgovori na Upitnik predstavljaju rezultat četrnaestomjesečnog napornog rada i angažmana institucija na svim nivoima vlasti. U pripremi odgovora na 3242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije, u 35 radnih grupa radilo je 1.083 državnih službenika sa svih nivoa vlasti, imenovanih na 1.600 pozicija. Angažovano je bilo i 15 članova Komisije za evropske integracije, te 20 članova Kolegija za evropske integracije. Održano je 70 sastanaka tijela u mehanizmu koordinacije tokom tehničke finalizacije odgovora, a pripremljeno je 20.037 stranica odgovora. Uz odgovore i priloge, dostavljen je i 1.151 akt (zakoni, podzakonski akti i sl.) na koje se referira u odgovorima.

Osim odgovora institucija BiH, Evropskoj komisiji su uručeni i odgovori 17 organizacija civilnog društva na 177 pitanja iz Upitnika. Direkcija je, simbolično prema broju poglavlja u Upitniku, izdvojila i omogućila i građanima da odgovore na 35 pitanja od opšteg životnog značaja. Prikupljeno je 5347 odgovora građana BiH, koji su takođe uručeni Evropskoj komisiji.

Upitnik je instrument kojim se Evropska komisija služi u pripremi mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, a odgovori na pitanja iz Upitnika su jedan od izvora informacija koje Evropska komisija u tome koristi.

Institucijama u Bosni i Hercegovini je 20.06.2018. godine uručeno 655 dodatnih pitanja iz Upitnika Evropske komisije, a najveći broj pitanja se odnosio na političke kriterijume 106, zatim na poglavlje socijalna politika i zapošljavanje 43, poglavlje transportna politika 38, poglavlje pravda, sloboda i bezbjednost 36, te na ekonomske kriterijume 33. Evropska komisija je dostavila dodatna pitanja i za ostalih 30 poglavlja pravne tekovine EU.

Svrha ovih dodatnih pitanja je da se dobiju pojašnjenja odgovora vlasti Bosne i Hercegovine koje je Evropska komisija primila 28. februara 2018. godine, kao i da se zatraže informacije koje nedostaju. Osim toga, u određenom broju pitanja su zatraženi objedinjeni podaci za cijelu državu koji nedostaju u zaprimljenim odgovorima. Za ta pitanja su sada date

posebne tabele raščlanjene po nivoima vlasti, koje trebaju popuniti sve vlasti u Bosni i Hercegovini.

Proces davanja odgovora na dodatna pitanja se provodio po istoj proceduri kao i za Zvanični upitnik, dakle u skladu sa Smjernicama za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika na koje je i Vlada ZDK 2017. godine dala saglasnost, što znači da su pitanja prvo prevedena sa engleskog na naš jezik, izvršena redaktura prevoda, identificirane nadležne institucije za davanje odgovora, organizovani sastanci radnih grupa za evropske integracije, uneseni doprinosi u informacioni sistem, izvršeno usaglašavanje odgovora i tehnička finalizacija odgovora, identificirana sporna pitanja, izrađeni mogući modeli za rješenja spornih pitanja, paralelno sa tim se vršilo prevođenje usaglašenih odgovora i poglavlja.

Od ukupno 655 pitanja, 130 se odnosilo na nadležnosti kantonalnog nivoa, a fazi davanja odgovora identificirano je 19 spornih pitanja koja su razriješena na Komisiji za evropske integracije.

Svi odgovori na dodatna pitanja su prošli sve faze potvrđivanja kroz mehanizam koordinacije.

Od uručivanja dodatnih pitanja do predaje odgovora, preduzeti su mnogobrojni i zahtjevni međukoraci kao što su: identifikacija institucija koje treba da pripreme odgovore, pisanje odgovora, unos odgovora u informacioni sistem, objedinjavanje i usaglašavanje istih i priprema radne verzije odgovora, glasanje članova radnih grupa i usvajanje finalne verzije odgovora, potpisivanje finalne verzije odgovora od strane predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg svih 35 radnih grupa (radna grupa za politički kriteriji, radna grupa za ekonomski kriteriji i 33 radne grupe po poglavljima *acquis-a*, tj. radne grupe iz područja sposobnosti preuzimanja obaveza iz članstva), u slučaju nemogućnosti postizanja usaglašenog odgovora sazivani su sastanci radnih grupa te u skladu sa članom 10. Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, pripremana obrazloženja spora i prijedlog mogućih rješenja za rješavanje spornog odgovora.

Odgovori na dodatna pitanja dostavljeni su Evropskoj komisiji nakon potvrde na svim nivoima vlasti u BiH. Ovi odgovori pripremljeni su u okviru tijela mehanizma koordinacije. U pripremi odgovora na dodatna pitanja u okviru 35 radnih grupa za evropske integracije učestvovala su 1.083 državna službenika sa svih nivoa vlasti u BiH koji su bili imenovani na 1.600 pozicija, odnosno neki službenici su učestvovali u radu nekoliko radnih grupa. Osim toga, u rad je bilo uključeno i 15 članova Komisije za evropske integracije, a pripremljeno je ukupno 2.311 stranica teksta odgovora na dodatna pitanja. Uz odgovore i priloge, dostavljena su i 153 akta na koje se referiše u odgovorima.

Priprema odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije je dio cjelokupnog procesa koji ima za cilj pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u EU, a u kojem će Evropska komisija dati detaljnu analizu stanja u zemlji i ocjenu spremnosti da se pređe u narednu fazu odnosa sa EU.

Najvažniji dokumenti koje je u ovom procesu usvojila Vlada Zeničko-dobojskog kantona:

- *Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji obaveza iz Upitnika Evropske komisije*

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 87. sjednici koja se održala 10.02.2017. godine razmatrala i usvojila Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji obaveza iz Upitnika Evropske komisije (broj: 02-45-2032/17 od 10.02.2017.) koja je sastavni dio ovoga Zaključka i zadužila sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave da osiguraju realizaciju preostalih obaveza iz Upitnika Evropske komisije. Zeničko-dobojski kanton je u definisanom roku završio proces odgovaranja na Upitnik Evropske komisije. Pripremljeno je i u

Informacioni sistem za davanje odgovora uneseno ukupno 1086 doprinosa odgovorima na 849 pitanja iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona. Posebna pažnja u Zeničko-dobojskom kantonu je data ne samo na formalno poštivanje zadanih rokova i tehničke kriterije usklađene sa propisanim smjernicama, nego istovremeno i na sadržaj dostavljenih odgovora i njihov visok kvalitet. Informacija sadrži narativni dio i dva priloga. U narativnom dijelu su obrazložene pripremne aktivnosti, Lista potencijalnih pitanja i Lista potencijalnih propisa, organizacija seminara na temu EU integracije, postupanje po Odluci o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija, realizacija obaveza iz Upitnika Evropske komisije. Sastavni dio ove Informacije su dva dokumenta:

- Prilog 1: Spisak pitanja za koja je potrebno dostaviti prevod pravnih propisa do kraja aprila 2017. godine
- Prilog 2: Doprinosi odgovorima na pitanja iz Upitnika evropske komisije

Naziv materijala: Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji obaveza iz Upitnika Evropske komisije

Organ koji razmatra ili usvaja materijal: Vlada

Datum usvajanja: 10.02.2017. godine

Programiran: da

- *Zaključak o davanju saglasnosti na Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova Radnih grupa za evropske integracije*

Vijeće ministara BiH na vandrednoj sjednici, održanoj 30.3.2017. godine donijelo je Odluku o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH u skladu sa pravnom stečevinom EU. Odlukom se uspostavljaju 33 radne grupe sastavljene od predstavnika nadležnih institucija, ministarstava i tijela uprave sa svih nivoa vlasti u BiH, u skladu sa njihovim ustavnim nadležnostima za oblasti za koje se radne grupe uspostavljaju. Prije upućivanja Vladi na razmatranje, provedene su horizontalne konsultacije sa svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, te su sugestije, prijedlozi i primjedbe uzeti u obzir. Koordinator za EU integracije ZDK pripremila je Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova Radnih grupa za evropske integracije. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na vandrednoj sjednici dana 3.4.2017. godine razmatrala i donijela Zaključak broj 02-45-4699/17 od 03.04.2017. kojim je dala saglasnost na istu o čemu je DEI obaviještena u datom roku i to Zaključkom i kontakt informacijama imenovanih članova i njihovih zamjenika.

Naziv materijala: Zaključak o davanju saglasnosti na Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova Radnih grupa za evropske integracije

Organ koji razmatra ili usvaja materijal: Vlada

Datum usvajanja: 03.04.2017. godine

Programiran: da

- *Zaključak o davanju saglasnosti na Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i Radne grupe za reformu javne uprave*

Vijeće ministara BiH na 101. sjednici održanoj 12.05.2017. godine donijelo je Odluku o uspostavljanju Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i Radne grupe za reformu javne uprave u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH. Odlukom se uspostavljaju 3 radne grupe sastavljene od predstavnika nadležnih institucija, ministarstava i tijela uprave sa svih nivoa vlasti u BiH, u skladu sa njihovim ustavnim nadležnostima za oblasti za koje se radne grupe uspostavljaju. Prije upućivanja Vladi na razmatranje, provedene su horizontalne konsultacije sa svim ministarstvima i drugim

tijelima kantonalne uprave, te su sugestije, prijedlozi i primjedbe uzeti u obzir. Koordinator za EU integracije ZDK pripremila je Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i Radne grupe za reformu javne uprave. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 96. sjednici dana 19.5.2017. godine razmatrala i donijela Zaključak broj 02-34-7748/17 od 22.05.2017. kojim je dala saglasnost na istu o čemu je DEI obaviještena u datom roku i kontakt informacijama imenovanih članova i njihovih zamjenika.

Naziv materijala: Zaključak o davanju saglasnosti na Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i Radne grupe za reformu javne uprave

Organ koji razmatra ili usvaja materijal: Vlada

Datum usvajanja: 19.05.2017. godine

Programiran: da

- *Zaključak o davanju saglasnosti na Smjernice za rad Radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije*

Na osnovu Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 72/16), Odluke o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije („Službeni glasnik BiH“, broj: 34/17) i Odluke o uspostavljanju Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i Radne grupe za reformu javne uprave („Službeni glasnik BiH“, broj: 41/17) i finalnog teksta Smjernica koji je usaglašen od strane članova Komisije za evropske integracije, koordinator za EU integracije ZDK pripremila je Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Smjernice za rad Radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za sjednicu Vlade. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 99. sjednici dana 16.06.2017. godine razmatrala i donijela Zaključak broj: 02-28-8949/17 od 16.06.2017. godine kojim je dala saglasnost na iste.

Naziv materijala: Zaključak o davanju saglasnosti na Smjernice za rad Radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije

Organ koji razmatra ili usvaja materijal: Vlada

Datum usvajanja: 16.06.2017. godine

Programiran: da

- *Zaključak Vlade ZDK kojim se usvajaju Odgovori BiH na Upitnik EK za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU*

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-28-8948/17 od 16.06.2017. godine dala saglasnost na Smjernice za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. U članu 12. Smjernica je propisano da sveobuhvatne odgovore na Upitnik Evropske komisije, koji su izrađeni u okviru radnih grupa i prevedeni na engleski jezik, Komisija za evropske integracije, u elektronskom obliku (pdf format) dostavlja koordinatorima za evropske integracije na svim nivoima vlasti, a u svrhu potvrđivanja od strane njihovih vlada i Vijeća ministara BiH. Kako je Komisija za evropske integracije dana 06.02.2018. godine dostavila kantonalnom koordinatoru sveobuhvatne odgovore, a koji su u ranijem periodu prošli proceduru u skladu sa članom 10. Smjernica, tj. kantonalni koordinator za evropske integracije Zeničko-dobojskog kantona je osigurala da se provede potvrđivanje svih tehničkih finaliziranih odgovora, stvorili su se preduslovi da Vlada Zeničko-dobojskog kantona potvrdi sveobuhvatne odgovore na Upitnik Evropske komisije. Na 25. vandrednoj sjednici Vlade održanoj dana 07.02.2018. godine

usvojen je Zaključak kojim se usvajaju Odgovori BiH na Upitnik EK za pripremu mišljenja o Zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU.

Naziv materijala: Zaključak kojim se usvajaju Odgovori BiH na Upitnik EK za pripremu mišljenja o Zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU

Organ koji razmatra ili usvaja materijal: Vlada

Datum usvajanja: 07.02.2018. godine

Programiran: da

- *Zaključak Vlade ZDK kojim se usvajaju Odgovori BiH na engleskom jeziku na Upitnik EK za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU*

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-28-8948/17 od 16.06.2017. godine dala saglasnost na Smjernice za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. U članu 12. Smjernica je propisano da sveobuhvatne odgovore na Upitnik Evropske komisije, koji su izrađeni u okviru radnih grupa i prevedeni na engleski jezik, Komisija za evropske integracije, u elektronskom obliku (pdf format) dostavlja koordinatorima za evropske integracije na svim nivoima vlasti, a u svrhu potvrđivanja od strane njihovih vlada i Vijeća ministara BiH. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 25. vanrednoj sjednici održanoj dana 07.02.2018. godine donijela Zaključak broj: 02-45-2001/18 od 07.02.2018. godine kojim se usvajaju Odgovori Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU. Kako je Komisija za evropske integracije dana 19.02.2018. godine dostavila kantonalnom koordinatoru sveobuhvatne odgovore na engleskom jeziku, a koji su u ranijem periodu prošli proceduru u skladu sa Smjernicama, stvorili su se preduslovi da Vlada Zeničko-dobojskog kantona potvrdi sveobuhvatne odgovore na engleskom jeziku na Upitnik Evropske komisije. Na 133. sjednici Vlade održanoj dana 22.02.2018. godine usvojen je Zaključak kojim se usvajaju Odgovori BiH na engleskom jeziku na Upitnik EK za pripremu mišljenja o Zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU.

Naziv materijala: Zaključak kojim se usvajaju Odgovori BiH na engleskom jeziku na Upitnik EK za pripremu mišljenja o Zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU

Organ koji razmatra ili usvaja materijal: Vlada

Datum usvajanja: 22.02.2018. godine

Programiran: da

- *Zaključak Vlade ZDK kojim se usvajaju Odgovori BiH na dodatna pitanja iz Upitnika EK za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU*

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-28-8948/17 od 16.06.2017. godine dala saglasnost na Smjernice za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. U članu 13. Smjernica, ove Smjernice se odnose i na eventualna dopunska pitanja Evropske komisije, dok je članom 12. Smjernica propisano da sveobuhvatne odgovore na Upitnik Evropske komisije, koji su izrađeni u okviru radnih grupa i prevedeni na engleski jezik, Komisija za evropske integracije, u elektronskom obliku (pdf format) dostavlja koordinatorima za evropske integracije na svim nivoima vlasti, a u svrhu potvrđivanja od strane njihovih vlada i Vijeća ministara BiH. Kako je Komisija za evropske integracije dana 19.02.2019. dostavila kantonalnom koordinatoru za evropske integracije Zeničko-dobojskog kantona sveobuhvatne odgovore na dodatna pitanja, a koji su u ranijem periodu prošli proceduru u skladu sa članom 10. Smjernica, tj. kantonalni koordinator za evropske integracije Zeničko-dobojskog kantona je osigurala da se provede potvrđivanje svih tehničkih finaliziranih odgovora na dodatna pitanja, stvorili su se preduslovi da Vlada Zeničko-dobojskog kantona potvrdi sveobuhvatne odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Na 178. sjednici Vlade održanoj dana 21.02.2019. godine

usvojen je Zaključak kojim se usvajaju Odgovori BiH na dodatna pitanja Upitnika EK za pripremu mišljenja o Zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU.

Naziv materijala: Zaključak kojim se usvajaju Odgovori BiH na dodatna pitanja Upitnika EK za pripremu mišljenja o Zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU

Organ koji razmatra ili usvaja materijal: Vlada

Datum usvajanja: 19.02.2019. godine

Programiran: da

- *Zaključak Vlade ZDK kojim se usvajaju Odgovori BiH na engleskom jeziku na dodatna pitanja iz Upitnika EK za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU*

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-28-8948/17 od 16.06.2017. godine dala saglasnost na Smjernice za rad radnih grupa za evropske integracije za tehničku finalizaciju odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. U članu 13. Smjernica, ove Smjernice se odnose i na eventualna dopunska pitanja Evropske komisije, dok je članom 12. Smjernica propisano da sveobuhvatne odgovore na Upitnik Evropske komisije, koji su izrađeni u okviru radnih grupa i prevedeni na engleski jezik, Komisija za evropske integracije, u elektronskom obliku (pdf format) dostavlja koordinatorima za evropske integracije na svim nivoima vlasti, a u svrhu potvrđivanja od strane njihovih vlada i Vijeća ministara BiH. Kako je Komisija za evropske integracije dana 19.02.2019. dostavila kantonalnom koordinatorskom za evropske integracije Zeničko-dobojskog kantona sveobuhvatne odgovore na dodatna pitanja na engleskom jeziku, a koji su u ranijem periodu prošli proceduru u skladu sa članom 10. Smjernica, tj. kantonalni koordinatorski za evropske integracije Zeničko-dobojskog kantona je osigurala da se provede potvrđivanje svih tehničkih finaliziranih odgovora na dodatna pitanja, stvorili su se preduslovi da Vlada Zeničko-dobojskog kantona potvrdi sveobuhvatne odgovore na dodatna pitanja na engleskom jeziku iz Upitnika Evropske komisije. Na 178. sjednici Vlade održanoj dana 21.02.2019. godine usvojen je Zaključak kojim se usvajaju Odgovori BiH na engleskom jeziku na dodatna pitanja Upitnika EK za pripremu mišljenja o Zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU.

Naziv materijala: Zaključak kojim se usvajaju Odgovori BiH na engleskom jeziku na Upitnik EK za pripremu mišljenja o Zahtjevu Bosne i Hercegovine u EU

Organ koji razmatra ili usvaja materijal: Vlada

Datum usvajanja: 21.02.2019. godine

Programiran: da

Evropska komisija (EK) je 29. maja 2019. godine objavila Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji čiji je sastavni dio Analitički izvještaj u kojem se prvi put upoređuje stanje u BiH sa standardima koji se primjenjuju u zemljama članicama EU u kojem je EK analizirala trenutnu situaciju u BiH i navela 115 prioriteta u okviru političkog, ekonomskog kriterijuma i 33 pregovaračka poglavlja na kojima BiH mora da radi na svom putu ka pridruženju EU. EK je prioritete u Analitičkom izvještaju definisala kao kratkoročne prioritete koje Bosna i Hercegovina treba realizovati u narednih godinu dana.

U svrhu realizacije navedenih prioriteta, pripremljen je Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja EK, u kojem su izdvojeni prioriteti EK po kriterijumima i pregovaračkim poglavljima. Prilikom utvrđivanja i predlaganja mjera vodilo se računa da one budu specifične, mjerljive, ostvarive i usmjerene ka realizaciji prioriteta. Mjere su vremenski ograničene na period do kraja maja 2020. godine, kada će Evropska komisija objaviti Izvještaj o BiH kao dio Paketa proširenja 2020. godine u kojem će se između ostalog analizirati sprovođenje ovih prioriteta u svjetlu narednih koraka BiH na putu ka EU.

Jedan od ključnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji je pravni kriterij koji, pored usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije (acquis), podrazumijeva i jačanje administrativne sposobnosti i stvaranje državnog sistema uprave za implementaciju acquis-a i drugih obaveza koji proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji. U skladu sa članom 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, BiH je preuzela obavezu usklađivanja svog postojećeg i budućeg zakonodavstva i njegovu propisnu primjenu od dana potpisivanja do kraja prelaznog perioda od šest godina od dana stupanja na snagu Sporazuma. S obzirom da je Sporazum stupio na snagu 01.06.2015. godine, kraj prelaznog perioda je 01.06.2021. godine. Proces usklađivanja zakonodavstva s acquis-em Evropske unije je, uz ekonomsku i političku stabilnost, od ključne važnosti za institucije BiH te je s ciljem ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju neophodno intenzivirati zakonodavne aktivnosti i preispitati i ojačati administrativnu sposobnost državne uprave za implementaciju acquis-a. U drugoj polovini maja 2019. godine pokrenuta je Inicijativa za uspostavljanje koordinacije u procesu usklađivanja zakonodavstva u Federaciji BiH, saradnje između Direkcije za evropske integracije i federalnih i kantonalnih organa uprave. Imajući u vidu navedenu obavezu usklađivanja zakonodavstva, rješavanje i utvrđivanje sistema koordinacije u FBiH je prioritetan zadatak federalne i kantonalnih vlada te će biti potrebno da Vlada FBiH i kantonalne vlade razmotre i dogovore model koordinacije procesa usklađivanja zakonodavstva u FBiH uzimajući u obzir sve mogućnosti s ciljem osiguranja efikasnijeg i racionalnijeg vršenja nadležnosti i ispunjavanja ugovornih obaveza.

IPA II programiranje

Proces IPA II programiranja se odvija u skladu sa Odlukom o privremenom uspostavljanju Odbora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA II), odnosno u skladu sa Poslovníkom o radu privremeno uspostavljenog Odbora za IPA II. Državni koordinator za Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) koordinira rad Odbora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA II). U radu Odbora, ispred ZDK učestvuje predstavnik Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte.

Prijedlog modela struktura IPA II nije usaglašen. Postoje dva oprečna prijedloga koji idu u dva pravca: Prijedlog Odluke o radnim grupama za sektore pretpristupne pomoći Evropske unije (IPAI), što je prijedlog Državnog koordinatora za IPA II, ili Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, što je prijedlog članice Odbora za IPA II ispred Vlade Republike Srpske.

Uspostavljene su slijedeće Sektorske radne grupe za IPA II:

- Radna grupa za IPA II sektor Demokratija i upravljanje
- Radna grupa za IPA II sektor Unutrašnji poslovi
- Radna grupa za IPA II sektor Zapošljavanje, obrazovanje i socijalna politika
- Radna grupa za IPA II sektor Poljoprivreda i ruralni razvoj
- Radna grupa za IPA II sektor Energija
- Radna grupa za IPA II sektor Pravda i osnovna prava
- Radna grupa za IPA II sektor Konkurentnost i inovacije
- Radna grupa za IPA II sektor Transport
- Radna grupa za IPA II sektor Okoliš i klimatska akcija

Usvojene su slijedeće cjelodržavne strategije:

- Okvirna transportna politika BiH za period 2015-2030;
- Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018.-2021.) – Okvirni dokument;
- Okvirna energetska strategija Bosne i Hercegovine do 2035. godine;

- Strategija usklađivanja propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine (EAS BiH);

- Strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine (Usvojen Akcioni plan za provedbu Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini 2014.-2018.);

U narednom periodu očekuje se usvajanje:

- Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini od 2018. do 2022. godine (Isti je usvojen od strane Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade Brčko distrika BiH, dok nije usvojen od strane Vlade Republike Srpske);

- Strategije upravljanja javnim finansijama;

- Strategije zapošljavanja.

Usvojeni su slijedeći Sektorski planski dokumenti iz oblasti:

- Demokracija i upravljanje,
- Pravda i osnovna prava,
- Unutrašnji poslovi,
- Konkurentnost i inovacije: lokalne strategije razvoja,
- Zapošljavanje, obrazovanje i socijalna politika,
- Transport,
- Radna verzija Sektorskog planskog dokumenta za IPA II period 2018-2020 za sektor Poljoprivreda i ruralni razvoj (na engleskom jeziku),
- Radna verzija Sektorskog planskog dokumenta za IPA II period 2018-2020 za sektor Okoliš i klimatska akcija (na engleskom jeziku).

U skladu sa revidiranim indikativnim vremenskim okvirom, IPA paketi će se umjesto na oktobarskom razmatrati na novembarskom sastanku IPA II Komiteta zemalja članica EU, koji je ujedno i zadnji sastanak ovog IPA II Komiteta u 2019. godini. U vezi sa procesom pripreme državnog programa IPA 2019-2020 za Bosnu i Hercegovinu, pripremljeni su nacrti ukupno 16 konačnih akcionih dokumenata (AD-ova) IPA 2019 i IPA 2020:

- AD EU podrška efikasnoj javnoj upravi i pružanju usluga (IPA 2019)
- AD Instrument za podršku procesu EU integracija (IPA 2019)
- AD Instrument za podršku procesu EU integracija (IPA 2020)
- AD EU podrška sektoru pravde (IPA 2019)
- AD EU podrška za tranzicijsku pravdu (IPA 2019)
- AD EU podrška unutrašnjim poslovima (IPA 2020)
- AD EU podrška za energiju (IPA 2019)
- AD EU podrška digitalnoj transformaciji MSP-a (IPA 2020)
- AD EU podrška za obrazovanje, zapošljavanje i socijalni sektor (IPA 2019)
- AD EU podrška za obrazovanje, zapošljavanje i socijalni sektor (IPA 2020)
- AD EU podrška jačanju upravljanja javnim finansijama u BiH (IPA 2020)
- AD EU podrška parlamentima (IPA 2020)
- AD EU podrška učešću BiH u programima Unije (IPA 2019)
- AD EU podrška transportnom sektoru (IPA 2019)
- AD EU podrška za okoliš/životnu sredinu i klimatsku akciju (IPA 2020)
- AD EU podrška Regionalnom ekonomskom području (Trgovina i intelektualno vlasništvo) (IPA 2020).

Navedeni akcioni dokumenti pripremljeni su u saradnji sa članovima sektorskih radnih grupa, a dodatno su konsultovani i predstavnici nadležnih institucija. S tim u vezi, dana 10.05.2019. godine potvrđena je saglasnost Državnom IPA Koordinator za pripremljene

nacrte konačnih akcionih dokumenata IPA 2019 i IPA 2020 državnih programa za Bosnu i Hercegovinu. U narednom periodu na pripremljene nacрте saglasnost treba dati Vijeće ministara BiH, a potom i Evropska komisija.

U okviru procesa programiranja Višedržavne IPA II pripremljena je 31 kratka verzija prijedloga akcija (*one-pagers*) koje se kandiduju za finansiranje iz programa Višedržavna IPA II za 2020. godinu i to: EU4 Business: through the Western Balkans Guarantee (*EU4 poslovanje: kroz garanciju Zapadnog Balkana*); EU4 Business: through the Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility (*EU4 poslovanje: putem Programa za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana*); EU4 Business: through the European Fund for Southeast Europe (EFSE) and Development Facility: Ecosystem Development for Scalable, Innovative Businesses in the Western Balkans (*EU4 poslovanje: putem Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE) i razvojne podrške: Razvoj ekosistema za skalabilne, inovativne kompanije na zapadnom Balkanu*); EU4 Business: through Roma/Vulnerable Groups Entrepreneurship (*EU4 poslovanje: putem poduzetništva Roma/ranjivih grupa*); EU4 Business: Fostering regional economic integration: support to the implementation of the trade pillar of the Regional Economic Area (*EU4 poslovanje: Podsticanje regionalne ekonomske integracije: podrška implementaciji trgovinskog stuba regionalne ekonomske zone*); EU4 Youth: Erasmus +, including the Western Balkans Youth Window (*EU4 mladi: Erasmus +, uključujući i prozor za mlade Zapadnog Balkana*); EU4 Youth: Reconciliation of Youth through School Partnerships (*EU4 Mladi: Pomirenje mladih kroz školska partnerstva*); EU4 Connectivity: Western Balkans Investment Framework (WBIF) connectivity package (*EU4 povezivanje: paket za povezivanje investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF)*); EU4 Connectivity: EU support to Western Balkans Investment Framework (WBIF) - Infrastructure Project Facility – (IPF) (*EU4 Povezivanje: EU podrška investicionom okviru Zapadnog Balkana (WBIF) - Instrument za infrastrukturne projekte - (IPF)*); EU4 Connectivity: through the Western Balkans Investment Framework (WBIF) - International Financial Institutions Coordination Office (IFICO) (*EU4 Povezivanje: putem investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) - Ured za koordinaciju međunarodnih finansijskih institucija (IFICO)*); EU4 Connectivity: Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS) (*EU4 Povezivanje: Zajednička pomoć za podršku projektima u evropskim regijama (JASPERS)*); EU4 Connectivity: through the EU contribution to the 2020 annual budget of the Energy Community (*EU4 Povezivanje: kroz doprinos EU za godišnji budžet 2020. Energetske zajednice*); EU4 Connectivity: through the EU contribution to the budget of the Transport Community (support to the Transport Community Permanent Secretariat) (*EU4 Povezivanje: kroz doprinos EU budžetu transportne zajednice (podrška stalnom sekretarijatu transportne zajednice)*); EU4 Green Transition: Covenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey (*Zelena tranzicija EU4: Sporazum načelnika/gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj*); EU4 Green Transition/Agenda: EU support to environmental regional cooperation in the Western Balkans and Turkey and Western Balkans' Green Agenda (*EU4 Zelena tranzicija / Agenda: EU podrška ekološkoj regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu i Turskoj i Zelenoj agendi Zapadnog Balkana*); Civil Society Facility and Media Programme (*Program civilnog društva i mediji*); EU support to fostering reconciliation and good neighbourly relations in the Western Balkans, through enhancing criminal accountability and victims' rights (*Podrška EU za podsticanje pomirenja i dobrosusjedskih odnosa na Zapadnom Balkanu, kroz jačanje krivične odgovornosti i prava žrtava*); Regional Programme on culture and creativity in the Western Balkans (*Regionalni program za kulturu i kreativnost na Zapadnom Balkanu*); EU support to regional tourism in the Western Balkans – Promotion, Policy, Platform, and Pilots (*Podrška EU regionalnom turizmu na Zapadnom Balkanu - promocija, politika, platforma i pilot aktivnosti*); IPA-IPA CBC Programmes 2014-2020 (*IPA-IPA CBC programi 2014-2020*); IPA-MS CBC and international Programmes 2014-

2020 (IPA-MS CBC i međunarodni programi 2014-2020); EU4 Rule of Law: strengthening accountability and anti-corruption effort as well as judicial training capacity and efficiency (*Vladavina prava EU4: jačanje odgovornosti i borbe protiv korupcije, kao i kapaciteta i efikasnosti pravosudne obuke*); EU4 Democracy: Support to electoral and democratic processes in the Western Balkans, Phase II (2020 –2024) (*Demokratija EU4: Podrška izbornim i demokratskim procesima na Zapadnom Balkanu, Faza II (2020 –2024)*); EU4 Good Governance: Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA) in the Western Balkans and Turkey (*EU4 dobro upravljanje: Podrška poboljšanju upravljanja i vođenja (SIGMA) na Zapadnom Balkanu i Turskoj*); EU4 Security: support to Tackling Small Arms, Light Weapons and their ammunition and strengthening Police Cooperation in the Western Balkans (*Sigurnost EU4: podrška rješavanju problema malog oružja, lakog naoružanja i njihove municije i jačanje policijske saradnje na zapadnom Balkanu*); Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) Action Programme 2018-2020 under the IPA II Multi-country envelope (*Akcioni program za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX) 2018-2020 u okviru višedržavne IPA II*); Support measure – Audit (*Mjera podrške – Revizija*); Support Measure for Communication about the European Union and the EU Accession Process (*Mjera podrške za komunikaciju o Evropskoj uniji i procesu pristupanja EU*); Monitoring and Evaluation (*Monitoring i evaluacija*); EU Integration Facility (*Instrument za integraciju u EU*); EU support for the participation of IPA II beneficiaries in EU Agencies (*Podrška EU za učešće IPA II korisnika u agencijama EU*). Svim planskim i programskim aktivnostima koje se tiču Višedržavne IPA II direktno upravlja Evropska komisija, zbog čega ne postoji definisana nacionalna alokacija sredstava za pojedinačnu zemlju korisnicu Višedržavne IPA II, već se sredstva koriste na način koji će omogućiti najefikasnije ostvarivanje postavljenih ciljeva. Podrška kroz program Višedržavne IPA II se usmjerava prema oblastima u kojima se očekuju slični ili zajednički naponi više zemalja, odnosno, gdje će ulaganje sredstava proizvesti pozitivan uticaj u više zemalja. Akcije su zamišljene tako da budu komplementarne akcijama koje se programiraju kroz proces nacionalnog programiranja u svakoj državi korisnici programa IPA II, a na osnovu prioriteta koji su određeni u Indikativnom strateškom dokumentu za IPA II za BiH, te da ih dodatno ojačaju podrškom kroz regionalnu saradnju. Izrađen je novi Izvještaj o aktivnostima IPA Višedržavnog programa. Izvještaj se odnosi na aktivnosti svih tekućih IPA Višedržavnih projekata/akcija za period juli-decembar 2018. godine.

Također, Evropska komisija je u skladu sa odredbama EU IPA II regulative u dijelu koji se odnosi na posebne mjere (Special Measures) usvojila drugi set posebnih mjera podrške Bosni i Hercegovini vezano za migrante i upravljanje migracijama u iznosu od 13 miliona eura. Od toga, ukupno 5 miliona eura će biti izdvojeno iz alokacije za državni program IPA 2019 za Bosnu i Hercegovinu, a ostatak iz ostalih raspoloživih resursa u okviru IPA II. Novi set mjera nastavak je prvog seta posebnih mjera kroz koje je Evropska unija u 2018. godini obezbijedila 7,2 miliona eura (od toga je 5 miliona eura izdvojeno iz državnog paketa IPA 2018).

Istraživanje javnog mnijenja

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je 2. jula 2019. Informaciju o rezultatima istraživanja javnog mnijenja “Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracija u Evropsku uniju“, koje je Direkcija za evropske integracije provela u aprilu ove godine. Istraživanje pokazuje značajan porast podrške građana ulasku BiH u Evropsku uniju, koja je u poređenju sa prethodnom godinom, veća za preko 20 procenata. U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u Evropskoj uniji 76,6 posto ispitanika se izjasnilo da bi glasali za ulazak u EU. U Federaciji BiH članstvo u EU podržava 86,5 posto

građana, u Republici Srpskoj taj procenat iznosi 58,9, a u Brčko Distriktu 69 posto. Stanovnici BiH koji su za ulazak u Evropsku uniju kao razloge podržavanja najčešće navode garanciju trajnog mira i političke stabilnosti (32,6%), slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala (28,3%) i poštivanje zakona i propisa (18,8%). Strah od većih troškova života i poreza je najčešći razlog protivljenja ulasku u EU. Na pitanje koja je reforma neophodna za unapređenje svakodnevnog života građana 46,8 posto ispitanika je navelo borbu protiv korupcije, 20,2 posto građana smatra da je neophodna reforma pravosuđa, a 11,9 posto misli da je to reforma socijalnog sistema, odnosno, pravednija socijalna zaštita. Ukupno 25,5% ispitanika smatra da je Evropska unija zainteresovana za pristupanje BiH zbog osiguranja mira i stabilnosti, 24,5% zbog prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, dok je 17,3% ispitanika kao razlog navelo širenje evropskog tržišta. Da će najveću korist od ulaska BiH u EU imati mladi navelo je 47,1% ispitanika, 19% građana je odgovorilo da će to biti političari, a 13,8% anketiranih misli da korist neće imati niko posebno. Najveći procenat građana (43,4%) smatra da politizacija procesa integrisanja otežava integraciju BiH u Evropsku uniju, 19,5% građana su kao razlog naveli nespremnost na promjene, dok je 11,2% ispitanika odgovorilo da su to objektivne prepreke, odnosno, obimne reforme u svim sferama života.

Zaključci:

Obavezuju se kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave na dosljednu primjenu odredbi:

- **Odluke o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH – Međunarodni sporazumi, broj 10/08);**
- **Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16 i 35/18);**
- **Odluke o privremenom uspostavljanju Odbora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA II), a do uspostavljanja novog modela strukture za IPA II programiranje, su dužni osigurati puno učešće u radu svih sektorskih radnih grupa za IPA II;**

Sastavni dio ove Informacije su dokumenti:

- Odluka o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH – Međunarodni sporazumi, broj 10/08)
- Odluka o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16 i 35/18)
- Odluka o uspostavljanju Komisije za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", broj 79/16, 93/16, 71/17)
- Odluka o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", broj 34/17)
- Odluka o uspostavljanju radne grupe za političke kriterije, radne grupe za ekonomske kriterije i radne grupe za reformu javne uprave ("Službeni glasnik BiH", broj 41/17)
- Zaključci Vlade kojim se daje saglasnost na Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova Radnih grupa za evropske integracije, broj: 02-45-4699/17 od 03.04.2019. godine i saglasnost na Listu

predstavnik Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i radne grupe za reformu javne uprave, broj: 02-34-77748/17 od 19.05.2017. godine, te konsolidovana Lista imenovanih članova radnih grupa za evropske integracije i njihovih zamjenika (revidirana 22.4.2019. godine)

- Poslovnik o radu radnih grupa za evropske integracije (neslužbeni prečišćeni tekst poslovnika)
- Obavijest o Zaključku Vijeća ministara BiH kojim se preporučuje svim ostalim nivoima vlasti da se prilikom izvještavanja u procesu evropskih integracija pridržavaju Smjernica za izvještavanje u procesu evropskih integracija
- Uputstvo o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 43/17)
- Poslovnik o radu ministarske konferencije u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija (odobren od strane Kolegija za evropske integracije dana 14.3.2017. godine)
- Odluka o privremenom uspostavljanju Odbora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) („Službeni glasnik BiH“, broj: 6/17) sa Listama institucija učesnica sektorskih radnih grupa za pripremu IPA II sektorskih planskih dokumenata

SADRŽAJ

BROJ/BROJ 10/08

**PREDSJEDNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE**

149

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH
ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA I BOSNE I HERCEGOVINE

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH
ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA I BOSNE I HERCEGOVINE

ODLUKA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH
ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA I BOSNE I HERCEGOVINE

•
•

Godina XII/VIII
četvrtak, 13. novembra 2008. godine

Broj/Broj

10

Godina XII/VIII
četvrtak, 13. novembra/studenoga 2008.
godine

ISSN 1512-7532

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana V. 3. (d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 260/08 od 27. oktobra 2008. godine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 47. sjednici, održanoj 6. novembra 2008. godine, donijelo je

O D L U K U

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVAVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA I BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Ratifikuje se Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine, potpisan u Luksemburgu 26. juna 2008. godine.

Član 2.

Tekst Sporazuma glasi:

*

§

TEKST SPORAZUMA

Član 3.

Ova Odluka se objavljuje u "*Službenom glasniku BiH*" na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-011-2790-8/08
6. novembra 2008. godine
Sarajevo

PREDSJEDAVAJUĆI
dr Haris Silajdžić

- одговарајуће функционе повезаности између тијела унутрашњег система координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини, с једне, те дјеловања и заступања усаглашеног "једног гласа" у име Босне и Херцеговине у оквиру заједничких тијела Босне и Херцеговине и Европске уније, с друге стране.
- (3) У складу са рјешењима става (2) овог члана:
- а) чланови Сталне делегације Босне и Херцеговине у оквиру Савјета за стабилизацију и придруживање су именовани чланови Савјета министара Босне и Херцеговине;
 - б) чланови Сталне делегације Босне и Херцеговине у оквиру Одбора за стабилизацију и придруживање су стални чланови Комисије наведени у члану 7. став (1) ове одлуке, предједавајући и замјеници предједавајућег у сталним делегацијама Босне и Херцеговине у тијелима наведеним у ставу (1) тачка ц) и д) овог члана, те друга именована лица која утврђује Савјет министара Босне и Херцеговине засебном одлуком. Предједавајући делегације Босне и Херцеговине у Одбору за стабилизацију и придруживање биће утврђен у складу са ставом (2) овог члана, а на основу усаглашеног приједлога чланова Одбора;
 - ц) чланови сталних делегација Босне и Херцеговине у оквиру пододбора за стабилизацију и придруживање и других тијела која се успостављају у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању су предједавајући и замјеници предједавајућих радних група које се баве питањима обухваћеним радом секторски конципираних пододбора, односно других тијела успостављених на основу Споразума о стабилизацији и придруживању.
- (4) Сва техничка питања везана за начин рада представника Босне и Херцеговине у заједничким тијелима Босне и Херцеговине и Европске уније из члана 11. став (1) ове одлуке регулисана су заједничким пословницима о раду заједничких тијела између Босне и Херцеговине и Европске уније.
- (5) Чланови сталних делегација Босне и Херцеговине у заједничким тијелима Босне и Херцеговине и Европске уније из члана 11. став (1) ове одлуке дужни су да на састанцима заједничких тијела заступају и презентују искључиво ставове и позиције дефинисане у оквиру тијела система координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини.

ПОГЛАВЉЕ VII - ОСТВАРИВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Члан 12.

(Комуникација са институцијама Европске уније)

- (1) Дирекција за европске интеграције дјелује као стручно и техничко-оперативно тијело које остварује комуникацију са Европском комисијом и Делегацијом Европске уније у Босни и Херцеговини за потребе процеса европских интеграција. При реализацији ове комуникације, Дирекција за европске интеграције остварује блиску сарадњу и благовремено информише координирајуће институције са нивоа ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

- (2) У комуникацији са Европском комисијом и другим институцијама Европске уније, те Делегацијом Европске уније у Босни и Херцеговини, искључиво садржај који је претходно усаглашен у оквиру система координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини може бити представљен као јединствен став у име Босне и Херцеговине.

Члан 13.

(Комуникација између институција Босне и Херцеговине, ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у процесу европских интеграција)

- (1) Комуникација између институција Босне и Херцеговине, ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у тијелима система координације оствариваће се искључиво на начин дефинисан овом одлуком, уз потпуно уважавање принципа и рјешења која су у њој садржана.
- (2) Представници институција Босне и Херцеговине, ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у тијелима система координације у области европских интеграција у Босни и Херцеговини, те посебно координирајуће институције у области европских интеграција на нивоу Босне и Херцеговине, ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине обавезни су да остварују интензивну и транспарентну комуникацију и сарадњу с циљем олакшавања благовременог и ефикасног испуњавања обавеза Босне и Херцеговине у процесу придруживања, односно приступања Европској унији.
- (3) Комуникација између институција Босне и Херцеговине, ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине обављаће се у складу са рјешењима из ове одлуке, те уз уважавање модалитета и принципа хоризонталне координације у оквиру сваког нивоа власти у Босни и Херцеговини, а који, у складу са чланом 2. став (3) ове одлуке, не представљају предмет њеног регулисања.

ПОГЛАВЉЕ VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

(Стављање прописа ван снаге)

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 8/16).

Члан 15.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 197/16
23. августа 2016. године
Сарајево

Предједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

Na osnovu člana 17., a u vezi s članom 23. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članom 18. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 69. sjednici, održanoj 23.8.2016. godine, donijelo

ODLUKU
O SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH
INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Odluka) definiraju se: institucionalni i operativni sistem i način ostvarivanja koordinacije institucija u Bosni i Hercegovini na provođenju aktivnosti vezanih za proces integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, zajednička tijela u okviru sistema koordinacije, njihov sastav, te nadležnosti i međusobni odnosi.

Član 2.

(Koordinacija procesa evropskih integracija)

- (1) Koordinacija procesa evropskih integracija podrazumijeva aktivnosti koje se provode s ciljem osiguranja što većeg stepena usklađenosti i koherentnosti u radu institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini vezanih za izvršenje ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 10/08) (u daljnjem tekstu: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju), kao i drugih obaveza iz procesa evropskih integracija. Sistemom koordinacije uređuje se i način ostvarivanja komunikacije između institucija u Bosni i Hercegovini, s ciljem osiguranja i iznošenja usaglašenog stava u ime Bosne i Hercegovine u komunikaciji sa institucijama Evropske unije.
- (2) Koordinacija procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini zasniva se na principima poštivanja postojeće unutrašnje pravne i političke strukture u Bosni i Hercegovini i zaštite ustavima definiranih nadležnosti svih nivoa vlasti i njihovih institucija u pojedinim oblastima obuhvaćenim procesom evropskih integracija, osiguranja vidljivosti, te odgovornosti svih nivoa vlasti za blagovremeno i djelotvorno ispunjavanje obaveza iz procesa evropskih integracija iz njihove nadležnosti.
- (3) Koordinacija procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ostvaruje se na horizontalnom (koordinacija unutar jednog nivoa organizacije vlasti) i vertikalnom nivou (koordinacija između različitih nivoa organizacije vlasti). U skladu sa stavom (2) ovog člana, strukture i modalitete ostvarenja horizontalne koordinacije svaki nivo vlasti uređuje samostalno, u skladu sa svojim ustavnim poretkom i upravno - pravnim specifičnostima, kapacitetima i potrebama, te oni nisu predmet ove odluke.
- (4) S ciljem djelotvornog provođenja vertikalne koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, uspostavljaju se sljedeća zajednička tijela:
 - a) Kolegij za evropske integracije
 - b) ministarske konferencije
 - c) Komisija za evropske integracije
 - d) radne grupe za evropske integracije
- (5) S ciljem nadzora nad provođenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i osiguranjem funkcionalne povezanosti između tijela unutrašnjeg sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini te djelovanja i zastupanja usaglašenog "jednog glasa" u ime Bosne i Hercegovine, u sastavu zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i Evropske unije u ime Bosne i Hercegovine djeluju:
 - a) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje;

- b) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje;
- c) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru pododborā za stabilizaciju i pridruživanje;
- d) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru drugih zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i Evropske unije koja se uspostavljaju u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Član 3.

(Način odlučivanja)

- (1) Način odlučivanja u svim tijelima koja se uspostavljaju u skladu sa članom 2. stav (4) ove odluke je konsenzus. Institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini obavezne su osigurati učešće svojih predstavnika na sjednicama tijela koja se uspostavljaju u skladu s članom 2. stav (4) ove odluke, pod uslovom da se pozivi za sjednice obavezno dostavljaju svim članovima tijela najkasnije pet radnih dana prije datuma održavanja sjednice.
- (2) Kvorum za održavanje sastanaka i usvajanje odluka u tijelima iz člana 2. stav (4) ove odluke obavezno čine ovlašteni: a) predstavnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, b) predstavnik Vlade Republike Srpske, c) predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, d) predstavnici svih 10 vlada kantona, e) predstavnik Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a u skladu sa ustavnim nadležnostima za materiju koja se razmatra na sjednici, odnosno koja je predmet odluke.
- (3) Sve odluke usvojene u različitim tijelima u sistemu koordinacije mogu biti preispitane pred višim tijelom u sistemu koordinacije u roku od 10 dana od njihovog donošenja, a od strane ovlaštenih predstavnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade Republike Srpske, predstavnika svih 10 vlada kantona i predstavnika Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a u skladu sa ustavnim nadležnostima za materiju koja se razmatra na sjednici, odnosno koja se preispituje.
- (4) U slučajevima kada neko od tijela u sistemu koordinacije ne usaglasi poziciju o određenom pitanju, isto će biti upućeno višem nivou u sistemu koordinacije zaključno s Kolegijem za evropske integracije, koji se sastaje i djeluje u skladu s članom 4. ove odluke.

POGLAVLJE II. KOLEGIJ ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 4.

(Kolegij za evropske integracije)

- (1) Kolegij za evropske integracije je najviše političko tijelo u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, koje osigurava usaglašenost stavova o ključnim, strateškim i političkim pitanjima u oblasti evropskih integracija te, u krajnjoj instanci, otklanja eventualne zastoje u ispunjavanju obaveza iz procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
- (2) Kolegij za evropske integracije uspostavlja se na konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjedavajući Kolegija za evropske integracije u dogovoru sa zamjenicima predsjedavajućeg Kolegija za evropske integracije, najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
- (3) Članovi Kolegija za evropske integracije su:
 - a) predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
 - b) zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
 - c) predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 - d) dva člana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

- e) predsjednik Vlade Republike Srpske
 - f) dva člana Vlade Republike Srpske
 - g) gradonačelnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
 - h) predsjednici vladâ kantona.
- (4) Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednici vladâ entiteta, kantona i gradonačelnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u slučaju spriječenosti, mogu ovlastiti člana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, odnosno člana vladâ entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, da u punom kapacitetu i s punim pravima i obavezama učestvuje na sastanku Kolegija, izuzev prava predsjedavanja. U slučaju zastupanja, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednici vladâ entiteta, kantona i gradonačelnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine dužni su o tome u pisanoj formi izvijestiti sve članove Kolegija za evropske integracije najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Kolegija za evropske integracije.
 - (5) U skladu sa iskazanom potrebom i u zavisnosti od pitanja koja su predmet razmatranja Kolegija, njegovoj sjednici na usaglašen poziv predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Kolegija, mogu prisustvovati i drugi resorno nadležni ministri, odnosno rukovodioci institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u svojstvu izjavitelaca prema tematskim oblastima, odnosno tačkama dnevnog reda i u skladu sa ustavnim nadležnostima za oblast koja se razmatra. Pozvani izjavitelci iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vladâ entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nemaju pravo glasa u Kolegiju.
 - (6) Funkciju predsjedavajućeg Kolegija za evropske integracije obavlja predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a funkciju njegovih zamjenika predsjednici vladâ entiteta. Predsjedavajući Kolegija zakazuje sastanke uz prethodnu saglasnost njegovih zamjenika.
 - (7) Sjednice Kolegija za evropske integracije saziva predsjedavajući Kolegija na vlastitu ili inicijativu bilo kojeg drugog člana Kolegija. U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg, sjednicom Kolegija predsjedavaju njegovi zamjenici. Sjednice Kolegija za evropske integracije održavaju se najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće. Poziv za sjednicu Kolegija obavezno se dostavlja svim članovima Kolegija najkasnije pet radnih dana prije dana održavanja sjednice.
 - (8) Članovi Kolegija obavezni su da prezentiraju usaglašen stav u ime nivoa vlasti koji predstavljaju.
 - (9) Kolegij će formirati Savjetodavno tijelo sastavljeno od savjetnika za evropske integracije čija je uloga da pruža političko - stručnu podršku radu Kolegija i ministarskim konferencijama, osigurava komunikaciju između političkog i tehničkog nivoa u sistemu koordinacije, te priprema prijedloge mogućih rješenja za otklanjanje zastoja koji eventualno nastanu u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti evropskih integracija. Svaki član Kolegija imenovat će po jednog predstavnika u Savjetodavno tijelo. Način rada i sastav Savjetodavnog tijela bit će reguliran poslovnikom o radu Kolegija.
 - (10) Funkciju sekretarijata, odnosno sekretara Kolegija obavlja Direkcija za evropske integracije.
 - (11) Kolegij za evropske integracije donosi poslovnik o radu kojim se reguliraju sva tehnička pitanja vezana za način njegovog rada. Nacrt poslovnika o radu Kolegija za evropske integracije izrađuje Direkcija za evropske integracije i dostavlja ga svim članovima Kolegija najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

POGLAVLJE III. MINISTARSKE KONFERENCIJE

Član 5.

(Ministarske konferencije)

- (1) Ministarske konferencije su tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini čijim djelovanjem se osigurava sveobuhvatan i ujednačen pristup nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u pojedinim sektorskim oblastima obuhvaćenim procesom evropskih integracija.
- (2) Ministarske konferencije sastoje se od resorno nadležnih ministara iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vladâ entiteta, kantona i predstavnika Vlade Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za materiju koja se razmatra ili za oblast za koju je ministarska konferencija formirana.
- (3) Ministarske konferencije doprinose prevladavanju eventualnih zastoja u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, te procesu programiranja pomoći Evropske unije, a koji nisu mogli biti riješeni u okviru tehničkih i operativnih tijela u sistemu koordinacije. S ciljem realizacije obaveza koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ministarske konferencije definiraju zajedničke smjernice i platforme za djelovanje operativnih i tehničkih tijela u sistemu koordinacije u pojedinačnim sektorskim oblastima obuhvaćenim procesom pristupanja Evropskoj uniji.
- (4) Na svojoj prvoj sjednici Kolegij za evropske integracije pokreće inicijativu za uspostavljanjem sektorski koncipiranih ministarskih konferencija u skladu s poglavljima pravne tečevine Evropske unije, te u skladu sa ustavnim nadležnostima pojedinih nivoa vlasti za oblast za koju se ministarska konferencija uspostavlja. Najkasnije u roku od 20 dana od dana pokretanja inicijative za uspostavljanjem ministarske konferencije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, entitetske vlade, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonalne vlade dužne su usvojiti jednoobrazno uputstvo kojim se uređuje predmet djelovanja ministarske konferencije, kao i međusobni odnosi, prava i obaveze u okviru ministarske konferencije koja se uspostavlja.
- (5) Jednoobrazno uputstvo kojim se definira uspostavljanje ministarske konferencije u pojedinim sektorskim oblastima, te uređuju pitanja iz stava (4) ovog člana izrađuje Direkcija za evropske integracije najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana stupanja na snagu ove odluke, te uputstvo dostavlja Kolegiju za evropske integracije na prethodno odobranje, a potom prosljeđuje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i vladama entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine iz stava (4) ovog člana na konačno usvajanje.
- (6) Predsjedavajućeg ministarske konferencije i njegova dva zamjenika biraju njeni članovi u skladu s odredbama člana 3. ove odluke na prvoj sjednici ministarske konferencije.
- (7) Sjednice ministarskih konferencija održavaju se po potrebi, u skladu s dinamikom rada tehničkih i operativnih tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Sjednicu ministarske konferencije, na vlastitu ili inicijativu bilo kojeg njenog člana, saziva njen predsjedavajući. U slučaju odsustva predsjedavajućeg, sjednicu mogu sazivati i sjednicom kopredsjedavati zamjenici predsjedavajućeg. Poziv za sjednicu ministarske konferencije obavezno se dostavlja svim članovima ministarske konferencije najkasnije pet radnih dana prije dana njenog održavanja.
- (8) U slučaju spriječenosti, član ministarske konferencije ovlastit će svog zastupnika koji će u punom kapacitetu učestvovati u radu ministarske konferencije.

O ovakvim situacijama, član ministarske konferencije dužan je pisanim putem upoznati predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg ministarske konferencije najkasnije dva dana prije održavanja sjednice ministarske konferencije. Ovlašteni zastupnik člana ministarske konferencije nema pravo predsjedavanja ministarskom konferencijom.

- (9) U slučaju da ministarska konferencija ne može zauzeti stav o određenom pitanju, predsjedavajući konferencije dato pitanje prosljeđuje Kolegiju za evropske integracije da usaglasi njegovo rješenje. Upućeni zahtjev sadržava obrazloženje spornog pitanja i prijedloge mogućih modela za njegovo rješavanje razmatrane na sjednici ministarske konferencije.
- (10) Funkciju sekretara ministarske konferencije obavlja imenovano lice iz institucije predsjedavajućeg, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije.
- (11) Sva ostala tehnička pitanja vezana za način rada ministarskih konferencija bit će regulirana jedinstvenim poslovnikom o radu koji, uz prethodno odobrenje Kolegija za evropske integracije, usvaja svaka pojedinačna ministarska konferencija na svojoj konstituirajućoj sjednici. Direkcija za evropske integracije dužna je nacrt jedinstvenog poslovnika o radu ministarskih konferencija dostaviti Kolegiju za evropske integracije najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

POGLAVLJE IV. KOMISIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 6.

(Komisija za evropske integracije)

- (1) Komisija za evropske integracije (u daljnjem tekstu: Komisija) je tijelo zaduženo za opću, tehničku, operativnu i metodološku koordinaciju s ciljem osiguranja što višeg stepena sveobuhvatnosti u radu nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u oblasti evropskih integracija.
- (2) U ostvarivanju svog djelokruga Komisija posebno:
 - a) prati ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih obaveza iz procesa evropskih integracija;
 - b) sarađuje s članovima Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u kontekstu njihove pripreme i učešća članova Stalne delegacije na sastancima Odbora, te osiguranja jedinstvenih stavova koje su članovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine na sastancima Odbora obavezni zastupati;
 - c) na općem nivou, koordinira i usmjerava rad radnih grupa za evropske integracije;
 - d) raspravlja o svim otvorenim pitanjima i utvrđuje smjernice rada u procesu evropskih integracija na operativno-tehničkom i metodološkom nivou;
 - e) blisko sarađuje s ministarskim konferencijama u vezi sa svim otvorenim pitanjima u procesu evropskih integracija.

Član 7.

(Sastav Komisije)

- (1) Stalni članovi Komisije su:
 - a) direktor Direkcije za evropske integracije;
 - b) po jedan predstavnik vlada entiteta koji je u ime vlade entiteta zadužen za poslove koordinacije procesa evropskih integracija;
 - c) po jedan predstavnik vladâ kantona, koji je u ime vladâ kantona zadužen za poslove koordinacije procesa evropskih integracija;

- d) jedan predstavnik Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koji je u ime Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine zadužen za poslove koordinacije procesa evropskih integracija;
- e) imenovano lice u ime Direkcije za evropske integracije, u svojstvu sekretara Komisije.

(2) Dopunski članovi Komisije su:

- a) predsjedavajući radnih grupa za evropske integracije;
 - b) po jedno imenovano lice u ime institucija s nivoa Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine zaduženih za davanje mišljenja, odnosno ocjenu usklađenosti akata s pravnom tečevinom Evropske unije;
 - c) po jedan član Koordinacionog odbora IPA-e s nivoa Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine;
 - d) predstavnici drugih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s pitanjima koja su predmet razmatranja Komisije;
 - e) predstavnici nevladinog sektora i akademske zajednice, u skladu s pitanjima koja su predmet razmatranja Komisije.
- (3) Dopunski članovi u radu Komisije učestvuju po pozivu predsjedavajućeg, a na osnovu prethodno osigurane saglasnosti svih njenih stalnih članova.
 - (4) Svi nadležni nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini će najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove odluke Direkciji za evropske integracije dostaviti imenovanja svojih predstavnika u Komisiji.
 - (5) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o uspostavljanju Komisije za evropske integracije, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, a nakon dostavljanja imenovanja predstavnika svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u skladu sa stavom (4) ovog člana, najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
 - (6) Stručnu i tehničku podršku radu Komisije pruža Direkcija za evropske integracije.

Član 8.

(Način rada Komisije)

- (1) Sastanke Komisije saziva predsjedavajući, na vlastitu ili inicijativu bilo kojeg njenog stalnog člana.
- (2) Komisija se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.
- (3) Funkciju predsjedavajućeg Komisije obavlja direktor Direkcije za evropske integracije, a funkciju njegovih zamjenika predstavnici vladâ entiteta koji su zaduženi za poslove koordinacije procesa evropskih integracija. U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg, sjednicom Komisije predsjedavaju njegovi zamjenici. Poziv za sjednice se obavezno dostavlja svim stalnim članovima Komisije najkasnije pet radnih dana prije dana održavanja sjednice Komisije.
- (4) Funkciju sekretara obavlja imenovano lice iz Direkcije za evropske integracije.
- (5) U slučaju spriječenosti, stalni član Komisije može imenovati zamjenika koji će, u punom kapacitetu, izuzev prava predsjedavanja, učestvovati na sastanku Komisije. Stalni član je o tome dužan pisanim putem obavijestiti predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Komisije najkasnije dva dana prije dana održavanja njenog sastanka.
- (6) Komisija usvaja poslovnik o radu kojim se reguliraju sva tehnička pitanja vezana za njen rad. Direkcija za evropske integracije dostavlja Komisiji nacrt njenog poslovnika o radu najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

POGLAVLJE V. RADNE GRUPE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE**Član 9.**

(Radne grupe za evropske integracije)

- (1) Radne grupe za evropske integracije (u daljnjem tekstu: radne grupe) predstavljaju operativna tijela u sistemu koordinacije koja djeluju u skladu sa smjernicama koje definira Komisija.
- (2) Radne grupe uspostavljaju se u skladu s pravnom tečevinom Evropske unije, te u skladu s tematskim poglavljima i članovima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
- (3) Radne grupe čine predstavnici nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za oblasti za koje se radne grupe uspostavljaju.
- (4) Inicijalnu identifikaciju nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini čiji će predstavnici učestvovati u radu radnih grupa sačinjava Komisija za evropske integracije, te istu prosljeđuje nadležnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem potvrđivanja te identifikacije.
- (5) Imenovanje svojih članova radnih grupa obavljaju identificirane nadležne institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te njihova imenovanja prosljeđuju Komisiji na konačno objedinjavanje liste imenovanih predstavnika u radnim grupama.
- (6) Nakon zaprimljenih imenovanja iz stava (5) ovog člana, Direkcija za evropske integracije dostavlja prijedlog Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje donosi odluku o uspostavljanju radnih grupa najkasnije u roku 40 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
- (7) U zavisnosti od potreba rada radne grupe, predsjedavajući radne grupe, uz saglasnost njegovih zamjenika, može pozvati predstavnike drugih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, nevladinih organizacija, naučne i stručne radnike i sve druge koje nisu članovi radne grupe da učestvuju u njenom radu.
- (8) Radne grupe zadužene su za:
 - a) tehničku finalizaciju pisanog materijala koji institucije u Bosni i Hercegovini izrađuju za potrebe informiranja Evropske komisije i drugih institucija Evropske unije, te tehničku finalizaciju drugih materijala koji proizilaze iz obaveza prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i u procesu evropskih integracija;
 - b) participaciju u procesu programiranja sredstava pomoći Evropske unije, primarno u kontekstu identifikacije potreba za osiguranjem finansijske i tehničke podrške Evropske unije institucijama u Bosni i Hercegovini u realizaciji njihovih obaveza u okviru evropskog integracionog procesa;
 - c) utvrđivanje potrebe za prevođenjem pravne tečevine Evropske unije, u saradnji sa institucijama na svim nivoima vlasti koje se bave prevođenjem u oblasti evropskih integracija;
 - d) utvrđivanje potrebe za organiziranjem obuka i edukacija u pojedinačnim oblastima ili pitanjima pravne tečevine Evropske unije, u saradnji sa institucijama na svim nivoima vlasti zaduženim za poslove organizacije i koordinacije procesa obuka i edukacija;
 - e) razmjenu pozitivnih iskustava i dobre prakse između resorno nadležnih institucija na svim nivoima vlasti s ciljem efikasne realizacije obaveza iz procesa evropskih integracija;

- f) u okviru pretpristupnih pregovora, radne grupe, uz njihovo kadrovsko jačanje, obavljat će funkciju pregovaračkih timova u ime Bosne i Hercegovine po pojedinačnim oblastima pravne tečevine Evropske unije;
- g) radne grupe svojim djelovanjem ni na koji način ne mogu nadomjestiti nadležne institucije sa svih nivoa vlasti u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.

Član 10.

(Organizacija i način rada radnih grupa)

- (1) Listu kandidata predsjedavajućih radnih grupa, na nivou pomoćnika ministra ili rukovodioca, odnosno zamjenika rukovodioca institucije, kao i njegova dva zamjenika, sačinjava Komisija za evropske integracije vodeći računa o ustavnim nadležnostima pojedinih institucija sa svih nivoa vlasti u oblastima i pitanjima kojima se pojedine radne grupe bave, te vidljivosti i odgovornosti svih nivoa vlasti u procesu evropskih integracija. Direkcija za evropske integracije listu koju potvrdi Komisija za evropske integracije dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, u formi prijedloga, na usvajanje. Rok za imenovanje predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih radnih grupa je 40 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
- (2) Sastanke radnih grupa, na vlastitu ili inicijativu bilo koja njena tri člana, saziva predsjedavajući. U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg, sastanak radne grupe sazivaju i njime predsjedavaju njegovi zamjenici. Poziv za sastanak obavezno se dostavlja svim članovima radne grupe najkasnije pet radnih dana prije dana njegovog održavanja.
- (3) Funkciju sekretara radnih grupa obavlja imenovano lice iz institucije predsjedavajućeg, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije.
- (4) U slučaju da radna grupa ne može postići konsenzus o određenom pitanju, predsjedavajući radne grupe ili njegovi zamjenici upućuju Komisiji zahtjev da usaglasi rješenje spornog pitanja. Upućeni zahtjev sadržava obrazloženje spora i prijedloge mogućih modela za njegovo rješavanje koji su razmatrani na sastanku radne grupe.
- (5) Komisija usvaja jedinstveni poslovnik o radu kojim se reguliraju sva tehnička pitanja vezana za rad radnih grupa. Direkcija za evropske integracije dostavlja Komisiji nacrt jedinstvenog poslovnika o radu najkasnije 40 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

POGLAVLJE VI. STALNE DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU ZAJEDNIČKIH TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE ZA NADGLEDANJE PRIMJENE SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU**Član 11.**

(Stalne delegacije Bosne i Hercegovine)

- (1) U skladu s rješenjima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u okviru zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i Evropske unije djeluju:
 - a) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje;
 - b) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje;
 - c) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru pododbora za stabilizaciju i pridruživanje;
 - d) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru drugih zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i Evropske unije koja se uspostavljaju u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju;

- (2) Članove stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u zajedničkim tijelima Bosne i Hercegovine i Evropske unije iz stava (1) ovog člana utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom najkasnije u roku od 40 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, u skladu s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te vodeći računa o ustavnim nadležnostima pojedinih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u oblastima koje su predmet razmatranja zajedničkih tijela, kao i o potrebi osiguranja odgovarajuće funkcionalne povezanosti između tijela unutrašnjeg sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, s jedne, te djelovanja i zastupanja usaglašenog, "jednog glasa" u ime Bosne i Hercegovine u okviru zajedničkih tijela Bosne i Hercegovine i Evropske unije, s druge strane.
- (3) U skladu s rješenjima stava (2) ovog člana:
- Članovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje su imenovani članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
 - Članovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje su stalni članovi Komisije navedeni u članu 7. stav (1) ove odluke, predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg u stalnim delegacijama u ime Bosne i Hercegovine u tijelima navedenim u stavu (1) tač. c) i d) ovog člana, te druga imenovana lica koja utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom. Predsjedavajući delegacije u ime Bosne i Hercegovine u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje bit će utvrđen u skladu sa stavom (2) ovog člana, a na osnovu usaglašenog prijedloga članova Odbora.
 - Članovi stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u okviru pododbora za stabilizaciju i pridruživanje i drugih tijela koja se uspostavljaju u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju su predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih radnih grupa koje se bave pitanjima obuhvaćenim radom sektorski koncipiranih pododbora, odnosno drugih tijela uspostavljenih na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
- (4) Sva tehnička pitanja vezana za način rada predstavnika Bosne i Hercegovine u zajedničkim tijelima Bosne i Hercegovine i Evropske unije iz člana 11. stav (1) ove odluke regulirana su zajedničkim poslovniciama o radu zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
- (5) Članovi stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u zajedničkim tijelima Bosne i Hercegovine i Evropske unije iz člana 11. stav (1) ove odluke dužni su na sastancima zajedničkih tijela zastupati i prezentirati isključivo stavove i pozicije definirane u okviru tijela sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.

POGLAVLJE VII. OSTVARIVANJE KOMUNIKACIJE U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA

Član 12.

(Komunikacija sa institucijama Evropske unije)

- (1) Direkcija za evropske integracije djeluje kao stručno i tehničko - operativno tijelo koje ostvaruje komunikaciju s Evropskom komisijom i Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini za potrebe procesa evropskih integracija. U realizaciji ove komunikacije Direkcija za

evropske integracije blisko sarađuje i blagovremeno informira koordinirajuće institucije na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

- (2) U komunikaciji s Evropskom komisijom i drugim institucijama Evropske unije, te Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, isključivo sadržaj koji je prethodno usaglašen u okviru sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini može biti predstavljen kao jedinstven stav u ime Bosne i Hercegovine.

Član 13.

(Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija)

- (1) Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u oblasti evropskih integracija ostvarivat će se isključivo na način definiran ovom odlukom, uz potpuno uvažavanje principa i rješenja koja su u njoj sadržana.
- (2) Predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u tijelima sistema koordinacije u oblasti evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, te, posebno, koordinirajuće institucije u oblasti evropskih integracija na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, obavezni su da ostvaruju intenzivnu i transparentom komunikaciju i saradnju s ciljem olakšavanja blagovremenog i efikasnog ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja, odnosno pristupanja Evropskoj uniji.
- (3) Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine provodit će se u skladu s rješenjima iz ove odluke, te uvažavajući modalitete i principe horizontalne koordinacije u okviru svakog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a koji, u skladu s članom 2. stav (3) ove odluke, nisu predmet njenog reguliranja.

POGLAVLJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

(Stavljanje propisa van snage)

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 8/16)

Član 15.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 197/16
23. augusta 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na temelju članka 17., a u svezi s člankom 23. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člankom 18. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici održanoj 23.8.2016. godine, donijelo je

На основу члана 17. а у вези са чланом 23. Закона о Савету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и чланом 18. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 и 83/17), Савет министара Босне и Херцеговине, на 139. сједници одржаној 16. априла 2018. године, донио је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СИСТЕМУ КООРДИНАЦИЈЕ
ПРОЦЕСА ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Члан 1.

У Одлуци о систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 72/16) у члану 9. став (5) на крају текста додаје се нова реченица која гласи:

"Идентификоване институције могу именovati највише једног представника у састав једне радне групе."

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 60/2018
16. априла 2018. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

Na osnovu člana 17. a u vezi sa članom 23. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članom 18. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici održanoj 16. aprila 2018. godine, donijelo je

**ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O SISTEMU KOORDINACIJE
PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA U
BOSNI I HERCEGOVINI**

Član 1.

U Odluci o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16) u članu 9. stav (5) na kraju teksta dodaje se nova rečenica koja glasi:

"Identificirane institucije mogu imenovati najviše jednog predstavnika u sastav jedne radne grupe."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 60/2018
16. aprila 2018. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

498

Na temelju članka 15. stavak (1) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i

Hercegovine, na 139. sjednici, održanoj 16. travnja 2018. godine, donijelo je

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA U
ODJELU SUDBENE POLICIJE MINISTARSTVA
PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME
TRAJANJA ŠTRAJKA**

Članak 1.

(Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se minimum procesa rada u Odjelu Sudbene policije Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sudbena policija) za vrijeme trajanja štrajka.

Članak 2.

(Minimum procesa rada)

Minimum procesa rada obuhvaća poduzimanje redovitih
mjera i aktivnosti:

- a) osiguravanja Kompleksa pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine;
- b) zadržavanja i osiguranja osoba lišenih slobode po naredbama Suda BiH i Tužiteljstva BiH i provođenja osoba u Kazneno popravne zavode u slučaju određivanja mjere pritvora;
- c) izvođenja i provođenja osoba iz Kazneno popravnih zavoda u Sud BiH radi održavanja:
 - 1) ročišta povodom prijedloga Tužiteljstva BiH za produženje mjere pritvora;
 - 2) ročišta za nastavak glavnog pretresa, najmanje jednom mjesečno u istom predmetu ili više puta tijekom mjeseca u slučajevima isticanja roka za pritvor;
- d) osiguravanja i provođenja osoba izručenih u Bosnu i Hercegovinu iz drugih država u postupcima ekstradicije;
- e) izvođenja i provođenja osoba iz Kazneno popravnih zavoda u medicinske ustanove radi urgentnih medicinskih intervencija;
- f) izvođenja i provođenja osoba iz Kazneno popravnih zavoda radi smrtnog slučaja ili teške bolesti bližeg člana obitelji;
- g) izvođenja i provođenja osuđenih osoba iz Kazneno popravnih zavoda i s adrese prebivališta u ustanove za izdržavanje kazne zatvora, u slučajevima koji ne tpe odlaganje;
- h) dostavljanje pošte, spisa i akata u slučajevima koji ne tpe odlaganje.

Članak 3.

(Osiguravanje minimuma procesa rada)

- (1) Zapovjednik Sudbene policije, u slučaju potrebe, može rasporediti zaposlene u Sudbenoj policiji na odgovarajuća radna mjesta, kako bi se osigurao minimum procesa rada za vrijeme trajanja štrajka.
- (2) Zapovjednik Sudbene policije nakon organiziranja štrajka obavezan je:
 - a) provesti minimum procesa rada iz članka 2. ove odluke;
 - b) odrediti zaposlene koji će raditi za vrijeme trajanja štrajka;
 - c) odrediti poslove i radne zadatke koji ne tpe odlaganje, odnosno koje je neophodno izvršavati za vrijeme trajanja štrajka.

Члан 5.

(Извјештавање о раду)

Комисија је обавезна о свом раду извјештавати Савјет министара Босне и Херцеговине сваких шест мјесеци.

Члан 6.

(Ступање на снагу)

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 220/16
04. октобра 2016. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

1142

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 7. stav (5) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16) na prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 75. sjednici održanoj 28.9.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O USPOSTAVLJANJU KOMISIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 1.

(Predmet i cilj)

- (1) Ovom odlukom uspostavlja se Komisija za evropske integracije (u daljnjem tekstu: Komisija) koja djeluje u sistemu vertikalne koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.
- (2) Cilj uspostavljanja Komisije je osiguranje opće, operative i metodološke koordinacije rada nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini radi postizanja što višeg stepena sveobuhvatnosti u procesu evropskih integracija.

Član 2.

(Sastav Komisije)

- (1) Komisiju čine stalni i dopunski članovi u skladu s članom 7. st. (1) i (2) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), (u daljnjem tekstu: Odluka o sistemu koordinacije).
- (2) Stalni članovi Komisije su:
- a) Edin Dilberović, Direkcija za evropske integracije, predsjedavajući;
 - b) Adnan Tatar, Ured Vlade Federacije BiH za evropske integracije, zamjenik predsjedavajućeg;
 - c) Radmila Dragišić, Vlada Republike Srpske, zamjenica predsjedavajućeg;
 - d) Lejla Mujkić, Vlada Kantona Sarajevo, članica;
 - e) Muhamed Softić, Vlada Srednjobosanskog kantona, član;
 - f) Senad Ovčina, Vlada Tuzlanskog kantona, član;
 - g) Dženana Čolaković, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, članica;
 - h) Dijana Dedić, Vlada Unsko-sanskog kantona, članica;
 - i) Emir Sijerčić, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, član;
 - j) Vesna Hrsto, Vlada Zapadnohercegovačkog kantona, član;
 - k) Zoran Semren, Vlada Kantona 10, član;
 - l) Franc Kljajić, Vlada Posavskog kantona, član;
 - m) Kristina Crnjac, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, članica;

- n) Ilija Stojanović, Vlada Brčko Distrikta BiH, član;
o) Sabina Konjhodžić, Direkcija za evropske integracije,
sekretar.

- (3) Sastav dopunskih članova Komisije utvrđen je članom 7. stav (2) Odluke o sistemu koordinacije.
- (4) Dopunski članovi učestvuju u radu Komisije na poziv predsjedavajućeg Komisije, u skladu s dnevnim redom sastanka, na osnovu prethodno osigurane saglasnosti svih njenih stalnih članova.

Član 3.

(Djelokrug rada)

Komisija obavlja poslove i zadatke utvrđene članom 6. st.

- (1) i (2) Odluke o sistemu koordinacije, te:
 - a) inicira pripremu redovnih sastanaka zajedničkih tijela Evropske unije i Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: zajednička tijela) u skladu s Odlukom 1/2015 Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i Odlukom 1/2015 Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, a putem stalnih delegacija utvrdjenih članom 11. Odluke o sistemu koordinacije;
 - b) prati ispunjavanje zaključaka i preporuka koje donose zajednička tijela i usmjerava sve relevantne učesnike procesa u njihovom adekvatnom provođenju i primjeni;
 - c) inicira i priprema dokumente, informacije i druge materijale za rad zajedničkih tijela u saradnji sa stalnim delegacijama, a u skladu sa smjernicama Direkcije za evropske integracije;
 - d) obavlja i druge poslove i zadatke u procesu evropskih integracija.

Član 4.

(Način i organizacija rada)

- (1) Komisija donosi poslovnik o radu.
- (2) Stručne, administrativno-tehničke i operativne poslove za potrebe Komisije obavljaju sekretar Komisije i Direkcija za evropske integracije.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 222/16
28. septembra 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 7. stavka (5) Odluke o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), na prijedlog Direkcije za europske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 75. sjednici održanoj 28.9.2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O USPOSTAVI POVJERENSTVA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Članak 1.

(Predmet i cilj)

- (1) Ovom se Odlukom uspostavlja Povjerenstvo za europske integracije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje djeluje u sustavu okomite koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini.
- (2) Cilj uspostave Povjerenstva je osigurati opću, operativnu i metodološku koordinaciju rada nadležnih institucija na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini radi postizanja

Чланак 2.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 278/16
10. studenoga 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

1330

Na основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 7. став (5) Одлуке о систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 72/16), на приједлог Дирекције за европске интеграције, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 79. сједници одржаној 03.11.2016. године, донио је

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о успостављању Комисије за европске интеграције ("Службени гласник БиХ", број 79/16) члан 3. мијења се и гласи:

"Члан 3.
(Дјелокруг)

Комисија обавља послове и задатке утврђене у члану 6. ст. (1) и (2) Одлуке о систему координације."

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 279/16
3. новембра 2016. године
Сарајево

Председавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 7. stav (5) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), na prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 79. sjednici, održanoj 3.11.2016. godine, donijelo je

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о успостављању Комисије за европске интеграције ("Службени гласник БиХ", број 79/16) члан 3. мијења се и гласи:

"Члан 3.
(Дјелокруг)

Комисија обавља послове и задатке утврђене у члану 6. ст. (1) и (2) Одлуке о систему координације."

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

VM broj 279/16
3. novembra 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 7. stavka (5) Odluke o sustavu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), na prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 79. sjednici održanoj 3.11.2016. godine, donijelo je

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВИ ПОВЈЕРЕНСТВА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Чланак 1.

У Одлуци о успостави Повјеренства за европске интеграције ("Службени гласник БиХ", број 79/16) чланак 3. мијења се и гласи:

"Чланак 3.
(Дјелокруг)

Повјеренства обавља послове и задатке утврђене чланком 6. ст. (1) и (2) Одлуке о sustavu koordinacije."

Чланак 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

VM broj 279/16
3. studenoga 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

1331

Na osnovu člana 13. i člana 30. stav (3) Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13) i člana 17. Zakona o Saviću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Savić ministara Bosne i Hercegovine, na 82. sjednici, održanoj 23.11.2016. godine, donio je

ОДЛУКУ О СТИЦАЊУ ДРЖАВЉАНСТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Али Риза (Мустафа) Акбаш, рођен 01.01.1971. године у мјесту Манавгат, држављанин Републике Турске, стиче држављанство Босне и Херцеговине, у складу са чланом 13. Закона о држављанству Босне и Херцеговине.

Члан 2.

(Упис у матичне књиге)

На основу ове одлуке надлежни матични уред извршиће упис у матичне књиге рођених, односно књиге држављана Босне и Херцеговине.

Члан 3.

(Реализација)

Задужује се Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине за реализацију ове одлуке.

Члан 4.

(Ступање на снагу)

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 282/16
23. новембра 2016. године
Сарајево

Председавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

Član 4.

(Realiziranje Odluke)

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Sud Bosne i Hercegovine.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 209/17
24. augusta 2017. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

1035

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 7. stavka (5) Odluke o sustavu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), na prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici održanoj 31. srpnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVI POVJERENSTVA
ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Članak 1.

U Odluci o uspostavi Povjerenstva za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", br. 79/16 i 93/16) u članku 2. stavak (2) točka k) mijenja se i glasi:

"k) Ante Semren, Vlada Kantona 10, član;"

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 211/17
31. srpnja 2017. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 7. став (5) Одлуке о систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 72/16), на приједлог Дирекције за европске интеграције, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 110. сједници одржаној 31. јула 2017. године, донио је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о успостављању Комисије за европске интеграције ("Службени гласник БиХ", бр. 79/16 и 93/16) у члану 2. став (2) тачка к) мијења се и гласи:

"к) Анте Семрен, Влада Кантона 10, члан;"

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 211/17
31. јула 2017. године
Сарајево

Председавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 7. stav (5) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), na prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici održanoj 31. jula 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVLJANJU KOMISIJE
ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 1.

U Odluci o uspostavljanju Komisije za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", br. 79/16 i 93/16) u članu 2. stav (2) tačka k) mijenja se i glasi:

"k) Ante Semren, Vlada Kantona 10, član;"

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 211/17
31. jula 2017. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

1036

Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 17. stavka (4) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne tekuće pričuve, broj 01-02-1-379/17 od 8.2.2017. godine, predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA
TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Članak 1.

(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske rezerve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u iznosu od 5.000,00 KM, u svrhu jednokratne financijske potpore organizaciji drugog regionalnog sajma IT inovacija, Sarajevo Unlimited 2017.

Članak 2.

(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplata će se izvršiti na žiro-račun Networks d.o.o. Sarajevo.

Članak 3.

(Izvešće o namjenskom utrošku sredstava)

Obvezuje se korisnik sredstava da dostavi izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Članak 4.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-1022-1/17
22. rujna 2017. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, v. r.



Godina XXI
Petak, 12. maja/svibnja 2017. godine

Broj/Број
34

Година XXI
Петак, 12. маја 2017. године

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 - srpski jezik

**VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE**

441

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 9. stav (6) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), na prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na vanrednoj sjednici održanoj 30. marta 2017. godine, donijelo je

**ODLUKU
O USPOSTAVLJANJU RADNIH GRUPA
ZA EVROPSKE INTEGRACIJE**

**Član 1.
(Predmet)**

Odlukom o radnim grupama za evropske integracije (u daljnjem tekstu: Odluka) uspostavljaju se radne grupe za evropske integracije u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: radne grupe) u skladu s pravnom tečevinom Evropske unije i propisuju se sastav i međusobni odnosi radnih grupa.

**Član 2.
(Djelokrug)**

- (1) Radne grupe obavljaju poslove iz člana 9. stav (8) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16) (u daljnjem tekstu: Odluka o sistemu koordinacije).
- (2) Radi djelotvorne realizacije zadataka iz djelokruga radne grupe mogu se formirati podgrupe od članova radne grupe, a čiji sastav i zadatke utvrđuje radna grupa uz saglasnost Komisije za evropske integracije.
- (3) Radne grupe svojim djelovanjem ni na koji način ne mogu nadomjestiti nadležne institucije sa svih nivoa vlasti u

ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.

Član 3.

(Sastav i struktura)

- (1) Ovom odlukom uspostavljaju se 33 radne grupe u skladu s pravnom tečevinom Evropske unije.
- (2) Radne grupe čine predstavnici nadležnih institucija, ministarstava i organa uprave sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za oblasti za koje se radne grupe uspostavljaju.
- (3) Uspostavljaju se sljedeće radne grupe:
 1. Radna grupa za slobodno kretanje robe;
 2. Radna grupa za slobodu kretanja radnika;
 3. Radna grupa za pravo poslovnog nastanijavanja i slobodu pružanja usluga;
 4. Radna grupa za slobodno kretanje kapitala;
 5. Radna grupa za javne nabavke;
 6. Radna grupa za pravo privrednih društava;
 7. Radna grupa za intelektualno vlasništvo;
 8. Radna grupa za konkurenciju;
 9. Radna grupa za finansijske usluge;
 10. Radna grupa za informaciono društvo i medije;
 11. Radna grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj;
 12. Radna grupa za sigurnost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku;
 13. Radna grupa za ribarstvo;
 14. Radna grupa za transportnu politiku;
 15. Radna grupa za energiju;
 16. Radna grupa za oporezivanje;
 17. Radna grupa za monetarnu i ekonomsku politiku;
 18. Radna grupa za statistiku;
 19. Radna grupa za socijalnu politiku i zapošljavanje;
 20. Radna grupa za industrijsku politiku i mala i srednja preduzeća;
 21. Radna grupa za transevropske mreže;
 22. Radna grupa za regionalnu politiku;

23. Radna grupa za pravosuđe i ljudska prava;
24. Radna grupa za pravdu, slobodu i sigurnost;
25. Radna grupa za nauku i istraživanje;
26. Radna grupa za obrazovanje i kulturu;
27. Radna grupa za okoliš;
28. Radna grupa za zaštitu potrošača i zdravlja;
29. Radna grupa za carinsku uniju;
30. Radna grupa za vanjske odnose;
31. Radna grupa za vanjsku, sigurnosnu i odbrambenu politiku;
32. Radna grupa za finansijsku kontrolu;
33. Radna grupa za finansijske i budžetske odredbe.

Član 4

(Identificirane institucije)

Članovi radnih grupa predstavnici su nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini koji su identificirani u skladu s članom 9. stav (4) Odluke o sistemu koordinacije:

1. Radna grupa za slobodno kretanje robe – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Institut za standardizaciju BiH, Institut za akreditiranje BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Ured za veterinarstvo BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalna uprava za inspeksijske poslove, Zavod za mjeriteljstvo Federacije BiH, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Republički zavod za standardizaciju i mjeriteljstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i

- zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, gradjenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10, Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javnu sigurnost Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta BiH, Inspektorat Brčko Distrikta BiH.
2. Radna grupa za slobodu kretanja radnika - Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod za zapošljavanje, Federalni zavod za PIO/MIO, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10, Zavod za

- zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH.
3. Radna grupa za pravo poslovnog nastanjanja i slobodu pružanja usluga - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Agencija za poštanski saobraćaj BiH, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalni zavod za zapošljavanje, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke¹, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalni zavod za zapošljavanje, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo privrede i prostornog uređenja Posavskog kantona, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ministarstvo

trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, Ministarstvo privrede Kantona 10, Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10, Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za obrazovanje Brčko

¹ U skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH i zakonom kojim se uređuju status i nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ovo ministarstvo ima ulogu posmatrača i ne utiče na postojanje kvoruma, nema pravo glasa i ne može predsjedavati radnim grupama.

- Distrikta BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Brčko Distrikta BiH, Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, Komisija za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH.
4. Radna grupa za slobodno kretanje kapitala - Ministarstvo finansija i trezora BiH, Centralna banka BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH - Državna agencija za istrage i zaštitu, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Agencija za osiguranje BiH, Agencija za osiguranje depozita BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH, Agencija za privatizaciju Federacije BiH, Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH, Agencija za reviziju privatizacije Federacije BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Agencija za osiguranje Republike Srpske, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Republički devizni inspektorat Republike Srpske, Poreska uprava Republike Srpske, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona 10, Komisija za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH.
 5. Radna grupa za javne nabavke - Agencija za javne nabavke BiH, Ured za razmatranje žalbi BiH, Komisija za koncesije BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Komisija za koncesije Federacije BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Agencija za informaciono društvo Republike Srpske, Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona, Komisija za koncesije - Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Zajednička služba Vlade Posavskog kantona, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, Stručna služba Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, Ured za javne nabavke za potrebe budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Stručna služba Vlade Zapadnohercegovačkog kantona, Stručna služba za zajedničke poslove Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Vlada Kantona 10, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Brčko Distrikta BiH.
 6. Radna grupa za pravo privrednih društava - Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo pravde, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Finansijsko-informatička agencija, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske, Agencija za osiguranje Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Poreska uprava Republike Srpske, Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Posavskog kantona, Ministarstvo privrede i prostornog uređenja Posavskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH, Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH, Komisija za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH.
 7. Radna grupa za intelektualno vlasništvo - Institut za intelektualno vlasništvo BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Granična policija BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke¹, Federalna uprava za inspeksijske poslove, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Republička uprava za

¹ U skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH i zakonom kojim se uređuju status i nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ovo ministarstvo ima ulogu posmatrača i ne utiče na postojanje kvoruma, nema pravo glasa i ne može predsjedavati radnim grupama.

- inspeksijske poslove Republike Srpske, Agencija za informaciono društvo Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Posavskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10, Inspektorat Brčko Distrikta BiH.
8. Radna grupa za konkurenciju - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Konkurencijsko vijeće BiH, Vijeće za državnu pomoć BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo privrede i prostornog uređenja Posavskog kantona, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona 10, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH.
 9. Radna grupa za finansijske usluge – Ministarstvo finansija i trezora BiH, Centralna banka BiH, Agencija za osiguranje BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH, Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH, Finansijsko-informatička agencija, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republički devizni inspektorat Republike Srpske, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Agencija za osiguranje Republike Srpske, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo finansija Posavskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona 10, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH, Komisija za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH.
 10. Radna grupa za informaciono društvo i medije - Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke¹, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske, Agencija za informaciono društvo Republike Srpske, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo saobraćaja, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Posavskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Vlada Kantona 10, Ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10, Vlada Brčko Distrikta BiH.
 11. Radna grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ured za veterinarstvo BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za sigurnost hrane BiH, Institut za

¹ U skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH i zakonom kojim se uređuju status i nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ovo ministarstvo ima ulogu posmatrača i ne utiče na postojanje kvoruma, nema pravo glasa i ne može predsjedavati radnim grupama.

- intelektualno vlasništvo, Institut za standardizaciju BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalni zavod za statistiku Federacije BiH, Federalna uprava za inspeksijske poslove Federacije BiH, Federalni agromediteranski zavod, Federalni zavod za agropedologiju, Federalni zavod za poljoprivredu, Federalni hidrometeorološki zavod, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove – Inspektorat Republike Srpske, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona 10, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta BiH, Inspektorat Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH.
12. Radna grupa za sigurnost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, Ured za veterinarstvo BiH, Agencija za sigurnost hrane BiH, Institut za standardizaciju BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Federalna uprava za inspeksijske poslove Federacije BiH, Federalni agromediteranski zavod Mostar, Federalni zavod za poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, Kantonalna uprava za
- i regionalnu saradnju Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Posavskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona 10, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta BiH, Inspektorat Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH.
13. Radna grupa za ribarstvo - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ured za veterinarstvo BiH, Agencija za sigurnost hrane BiH, Agencija za statistiku BiH, Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalna uprava za inspeksijske poslove Federacije BiH, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona, Kantonalna uprava za

- inspeksijske poslove Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Posavskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona 10, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta BiH, Inspektorat Brčko Distrikta BiH.
14. Radna grupa za transportnu politiku - Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Regulatorni odbor željeznica BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Agencija za statistiku BiH, Konkurencijsko vijeće BiH, Vijeće za državnu pomoć BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Zavod za statistiku Federacije BiH, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Agencija za sigurnost saobraćaja Republike Srpske, Agencija za osiguranje Republike Srpske, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo privrede Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona 10, Odjeljenje za javne poslove Brčko Distrikta BiH.
15. Radna grupa za energiju - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH, Regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, Agencija za statistiku BiH, Konkurencijsko vijeće BiH, Vijeće za državnu pomoć BiH, Komisija za koncesije BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, Zavod za statistiku Federacije BiH, Komisija za koncesije Federacije BiH, Operator za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju, Fond za zaštitu okoliša FBiH, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo privrede i prostornog uređenja Posavskog kantona, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo privrede Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona 10, Odjeljenje za komunalne poslove Brčko Distrikta BiH.
16. Radna grupa za oporezivanje - Ministarstvo finansija i trezora BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Poreska uprava Federacije BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Poreska uprava Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo finansija Posavskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona 10, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH.
17. Radna grupa za monetarnu i ekonomsku politiku - Ministarstvo finansija i trezora BiH, Centralna banka BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za osiguranje

- depozita BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Agencija za osiguranje Republike Srpske, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Republički devizni inspektorat Republike Srpske, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo finansija Posavskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo finansija Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona 10, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH, Komisija za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH.
18. Radna grupa za statistiku - Agencija za statistiku BiH, Centralna banka BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalni zavod za statistiku, Federalno ministarstvo finansija, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona, Ured Vlade Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo finansija Posavskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, Stručna služba Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo finansija Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona 10, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH.
19. Radna grupa za socijalnu politiku i zapošljavanje - Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo pravde BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravlja, Federalno ministarstvo boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalna uprava za inspeksijske poslove, Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za statistiku Federacije BiH, Federalni zavod PIO/MIO, Gender centar Vlade Federacije BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost spolova Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Ombudsmen za djecu Republike Srpske, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo rada, zdravstva i socijalne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10, Inspektorat Brčko Distrikta BiH, Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja Brčko Distrikta BiH.
20. Radna grupa za industrijsku politiku i mala i srednja preduzeća - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo finansija, Privredna komora Federacije BiH, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo privrede i prostornog uređenja Posavskog kantona, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

- Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona 10, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH.
21. Radna grupa za transevropske mreže - Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo privrede Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona 10, Odjeljenje za javne poslove Brčko Distrikta BiH.
22. Radna grupa za regionalnu politiku - Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Agencija za statistiku BiH, Vijeće za državnu pomoć BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalni zavod za programiranje razvoja, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Zavod za statistiku Federacije BiH, Ured Vlade FBiH za evropske integracije, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Koordinator za evropske integracije Vlade Unsko-sanskog kantona, Ured Vlade Unsko-sanskog kantona, Vlada Posavskog kantona, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ured Vlade Zapadnohercegovačkog kantona za evropske integracije, Vlada Kantona Sarajevo – koordinator za EU integracije, Ministarstvo finansija Kantona 10, Ministarstvo privrede Kantona 10, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Ured za evropske integracije Brčko Distrikta BiH.
23. Radna grupa za pravosuđe i ljudska prava - Ministarstvo pravde BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo pravde, Gender centar Federacije BiH, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost spolova Republike Srpske, Ombudsmen za djecu Republike Srpske, Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Posavskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH.
24. Radna grupa za pravdu, slobodu i sigurnost - Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA), Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Granična policija BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo pravde BiH, Obavještajno-sigurnosna

- agencija BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Služba za poslove sa strancima, Agencija za policijsku podršku, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo pravde, Gender centar Federacije BiH, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Republička uprava za inspekcije poslove Republike Srpske, Republički devizni inspektorat Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Posavskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10, Policijska Brčko Distrikta BiH, Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH.
25. Radna grupa za nauku i istraživanje - Ministarstvo civilnih poslova BiH, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, Agencija za statistiku BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke¹, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Agencija za informaciono društvo Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Posavskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10, Odjeljenje za obrazovanje Brčko Distrikta BiH.
26. Radna grupa za obrazovanje i kulturu - Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, Arhiv BiH, Agencija za statistiku BiH, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke², Federalno ministarstvo kulture i sporta³, Federalni zavod za statistiku, Zavod za zaštitu spomenika Federacije BiH, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Agencija za državnu upravu Republike Srpske, Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Posavskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog

¹ U skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH i zakonom kojim se uređuju status i nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ovo ministarstvo ima ulogu posmatrača i ne utiče na postojanje kvoruma, nema pravo glasa i ne može predsjedavati radnim grupama.

² U skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH i zakonom kojim se uređuju status i nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ovo ministarstvo ima ulogu posmatrača i ne utiče na postojanje kvoruma, nema pravo glasa i ne može predsjedavati radnim grupama.

³ U skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH i zakonom kojim se uređuju status i nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta, ovo ministarstvo ima ulogu posmatrača i ne utiče na postojanje kvoruma, nema pravo glasa i ne može predsjedavati radnim grupama.

- kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10, Odjeljenje za obrazovanje Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH.
27. Radna grupa za okoliš - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za sigurnost hrane BiH, Agencija za statistiku BiH, Regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, Ured za veterinarstvo BiH, Komisija za koncesije BiH, Regulatorni odbor željeznica BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo zdravstva, Fond za zaštitu okoliša, Federalni zavod za agropedologiju, Federalni hidrometeorološki zavod, Agencija za vodno područje rijeke Save, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Federalna uprava za inspeksijske poslove, Zavod za statistiku Federacije BiH, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo industrije, rudarstva i energetike Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog Kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo, Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10, Uprava za inspeksijske poslove Kantona 10, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta BiH, Inspektorat Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za komunalne poslove Brčko Distrikta BiH.
28. Radna grupa za zaštitu potrošača i zdravlja - Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Agencija za antidopinšku kontrolu BiH, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Agencija za poštanski promet BiH, Konkurencijsko vijeće BiH, Agencija za statistiku BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH, Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, Ministarstvo pravde BiH, Agencija za sigurnost hrane BiH, Ured za veterinarstvo BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH, Institut za akreditaciju BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo pravde, Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Federalna uprava za inspeksijske poslove, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Gender centar Federacije BiH, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Republički zavod za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Agencija za informaciono društvo Republike Srpske, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona, Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo zdravstva i

- socijalne politike Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH, Pravosudna komisija Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Inspektorat Brčko Distrikta BiH.
29. Radna grupa za carinsku uniju - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Agencija za statistiku BiH, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo trgovine, Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta, Federalna uprava za inspeksijske poslove, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo finansija Vlade Posavskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona 10, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH.
30. Radna grupa za vanjske odnose - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo pravde BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH, Agencija za statistiku BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Izvozno-kreditna agencija BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo trgovine, Federalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Republički devizni inspektorat Republike Srpske, Ured Vlade Unsko – sanskog kantona, Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, Uprava za civilnu zaštitu Posavskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona, Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona, Ured Vlade Zapadnohercegovačkog kantona za evropske integracije, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, Vlada Kantona 10, Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Distrikta BiH, Odjeljenje za javnu sigurnost Brčko Distrikta BiH.
31. Radna grupa za vanjsku, sigurnosnu i odbrambenu politiku - Predsjedništvo BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo pravde BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Posavskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Policija Brčko Distrikta BiH.
32. Radna grupa za finansijsku kontrolu - Ministarstvo finansija i trezora BiH, Centralna banka BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Ured za reviziju institucija BiH, Ministarstvo pravde BiH, Tužilaštvo BiH, Centralna harmonizacijska jedinica BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo pravde, Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, Poreska uprava Federacije BiH, Finansijsko-informatička agencija FBiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Ministarstvo pravde Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Agencija za osiguranje Republike Srpske, Republički devizni inspektorat Republike Srpske, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo finansija Posavskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog

- kantona, Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona 10, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH, Ured za reviziju javne uprave i institucija Brčko Distrikta BiH.
33. Radna grupa za finansijske i budžetske odredbe - Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ured za reviziju institucija BiH, Centralna banka BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Agencija za statistiku BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Direkcija za evropske integracije BiH, Federalno ministarstvo finansija, Poreska uprava Federacije BiH, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Poreska uprava Republike Srpske, Republička uprava za inspeksijske poslove Republike Srpske, Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo finansija Posavskog kantona, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona, Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija Kantona 10, Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH.

Član 5.

(Predsjedavajući i zamjenici)

Svaka radna grupa ima predsjedavajućeg i dva zamjenika koji se na mjestu predsjedavajućeg radne grupe rotiraju svakih šest mjeseci, a redoslijed rotiranja utvrđen je u Prilogu ove odluke.

Član 6.

(Sekretar i Direkcija za evropske integracije)

- (1) Dužnost sekretara radnih grupa obavlja imenovano lice iz institucije predsjedavajućeg, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije. Sekretar ne učestvuje u odlučivanju.
- (2) Direkcija za evropske integracije prati rad radnih grupa i pruža im stručnu, tehničku i informatičku podršku.

Član 7.

(Imenovanja i evidencija)

- (1) Identificirane nadležne institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini iz člana 4. ove odluke imenuju svoje članove radnih grupa i njihova imenovanja prosljeđuju Komisiji za evropske integracije na konačno objedinjavanje liste imenovanih predstavnika u radnim grupama.
- (2) Ministarstva, institucije i organi uprave iz člana 4. ove odluke mogu promijeniti svoje predstavnike u radnim grupama. O ovoj promjeni oni službenim putem obavještavaju sekretarijat Komisije za evropske integracije.
- (3) Sekretarijat Komisije za evropske integracije vodi evidenciju o članovima radnih grupa s kontakt podacima i čini je dostupnom Komisiji za evropske integracije i predsjedavajućem, zamjenicima predsjedavajućeg, članovima i sekretaru radne grupe.

Član 8.

(Učešće stručnih lica)

- (1) Predsjedavajući radne grupe, uz prethodnu saglasnost dva zamjenika, može na sastanak radne grupe pozvati predstavnike ministarstava i drugih organa uprave u Bosni i Hercegovini koji nisu članovi radne grupe, predstavnike nevladinih organizacija, naučne i stručne radnike i druga lica koja raspolažu podacima i stručnim znanjima značajnim za rad radne grupe.
- (2) Lica iz stava (1) ovog člana učestvuju na sastanku radne grupe kao izvjestioci po pojedinim tačkama dnevnog reda i nemaju pravo glasa.

Član 9.

(Odnosi između radnih grupa)

- (1) Kada radna grupa odlučuje o pitanju koje djelimično spada u oblast djelovanja drugih radnih grupa, predsjedavajući, uz prethodnu saglasnost dva zamjenika, o tome obavještava druge radne grupe i traži njihov stav, mišljenje ili prijedloge.
- (2) Na zahtjev iz stava (1) ovog člana radne grupe moraju odgovoriti u roku od 10 dana od dana prijema, a u slučaju hitnosti i u kraćem roku.
- (3) Ako se o nekom pitanju radne grupe ne mogu usaglasiti ili nije jasno koja radna grupa treba razmotriti pitanje, o tome odlučuje Komisija za evropske integracije.

Član 10.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 69/2017
30. marta 2017. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

PRILOG
PREDSEDJAVAJUĆI I ZAMJENICI
PREDSEDJAVAJUĆEG RADNIH GRUPA I REDOSLIJED
PREDSEDJAVANJA

RADNA GRUPA	PRVO PREDSEDJAVANJE	DRUGO PREDSEDJAVANJE	TREĆE PREDSEDJAVANJE
1. Sloboda kretanja roba	Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
2. Sloboda kretanja radnika	Federalno ministarstvo rada i socijalne politike	Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske	Ministarstvo civilnih poslova BiH
3. Pravo poslovanja, nastanjanja i sloboda pružanja usluga	Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	Federalno ministarstvo trgovine
4. Sloboda kretanja kapitala	Federalno ministarstvo finansija	Ministarstvo finansija Republike Srpske	Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
5. Javne nabavke	Agencija za javne nabavke BiH	Federalno ministarstvo finansija	Ministarstvo finansija Republike Srpske
6. Pravo privrednih društava	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske	Ministarstvo pravde BiH	Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
7. Pravo intelektualne svojine	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske
8. Politika konkurencije	Konkurencijsko vijeće BiH	Federalno ministarstvo finansija	Ministarstvo finansija Republike Srpske

9. Finansijske usluge	Federalno ministarstvo finansija	Ministarstvo finansija Republike Srpske	Ministarstvo finansija i trezora BiH
10. Informaciono društvo i mediji	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske	Ministarstvo prometa i komunikacija BiH
11. Poljoprivreda i ruralni razvoj	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
13. Ribarstvo	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Transportna politika	Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
15. Energija	Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije	Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
16. Oporezivanje	Ministarstvo finansija Republike Srpske	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	Federalno ministarstvo finansija
17. Ekonomska i monetarna politika	Ministarstvo finansija i trezora BiH	Federalno ministarstvo finansija	Ministarstvo finansija Republike Srpske
18. Statistika	Federalni zavod za statistiku	Republički zavod za statistiku Republike Srpske	Agencija za statistiku BiH
19. Socijalna politika i zapošljavanje	Federalno ministarstvo rada i socijalne politike	Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske	Ministarstvo civilnih poslova BiH
20. Preduzetnička i industrijska politika	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta
21. Transevropske mreže	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske
22. Regionalna politika i koordinacija strukturalnih instrumenata	Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske	Ministarstvo finansija i trezora BiH	Federalno ministarstvo finansija
23. Pravosuđe i osnovna prava	Ministarstvo pravde BiH	Federalno ministarstvo pravde	Ministarstvo pravde Republike Srpske
24. Pravda, sloboda i sigurnost	Ministarstvo sigurnosti BiH	Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova	Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
25. Nauka i istraživanje	Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske	Ministarstvo civilnih poslova BiH	Kantoni FBiH
26. Obrazovanje i kultura	Kantoni u FBiH	Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske	Ministarstvo civilnih poslova BiH
27. Okoliš i klimatske promjene	Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	Federalno ministarstvo okoliša i turizma
28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja	Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske	Ministarstvo civilnih poslova BiH	Federalno ministarstvo zdravstva
29. Carinska unija	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	Federalno ministarstvo finansija	Ministarstvo finansija Republike Srpske

30. Vanjski odnosi	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	Federalno ministarstvo finansija	Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske
31. Vanjska, sigurnosna i odbrambena politika	Ministarstvo vanjskih poslova BiH	Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova	Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
32. Finansijska kontrola	Federalno ministarstvo finansija	Ministarstvo finansija Republike Srpske	Ministarstvo finansija i trezora BiH
33. Finansijske i budžetske odredbe	Ministarstvo finansija i trezora BiH	Federalno ministarstvo finansija	Ministarstvo finansija Republike Srpske

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 9. stavka (6) Odluke o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), na prijedlog Direkcije za europske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na izvanrednoj sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O USPOSTAVI RADNIH SKUPINA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Članak 1. (Predmet)

Odlukom o radnim skupinama za europske integracije (u daljnjem tekstu: Odluka) uspostavljaju se radne skupine za europske integracije u sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: radne skupine) u skladu s pravnom stečevinom Europske unije i propisuju se sastav i međusobni odnosi radnih skupina.

Članak 2. (Djelokrug)

- (1) Radne skupine obavljaju poslove iz članka 9. stavka (8) Odluke o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16) (u daljnjem tekstu: Odluka o sustavu koordinacije).
- (2) Radi učinkovitog realiziranja zadaće iz djelokruga radne skupine, mogu se osnovati podskupine između članova radne skupine, a čiji sastav i zadaću utvrđuje radna skupina uz suglasnost Povjerenstva za europske integracije.
- (3) Radne skupine svojim djelovanjem ni na koji način ne mogu nadomjestiti nadležne institucije za svih razina vlasti u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija.

Članak 3. (Sastav i struktura)

- (1) Ovom Odlukom uspostavljaju se 33 radne skupine u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.
- (2) Radne skupine čine predstavnici nadležnih institucija, ministarstava i tijela uprave sa svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za područja za koja se radne skupine uspostavljaju.
- (3) Uspostavljaju se sljedeće radne skupine:
 1. Radna skupina za slobodno kretanje roba;
 2. Radna skupina za slobodu kretanja radnika;
 3. Radna skupina za pravo poslovnog nastana i slobodu obavljanja usluga;
 4. Radna skupina za slobodno kretanje kapitala;
 5. Radna skupina za javne nabave;
 6. Radna skupina za pravo gospodarskih društava;

- Републике Српске, Пореске управе Републике Српске, Републичког завода за статистику Републике Српске, Завода за запошљавање Републике Српске, Агенције за банкарство Републике Српске, Агенције за осигурање Републике Српске, Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске, Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Фонда за здравственог осигурања Републике Српске, Министарства финансија Унско-санског кантона, Министарства привреде Унско-санског кантона, Агенције за приватизацију Посавског кантона, Министарства финансија Посавског кантона, Министарства индустрије, енергетике и рударства Тузланског кантона, Министарства трговине, туризма и саобраћаја Тузланског кантона, Министарства финансија Тузланског кантона, Министарства за привреду Зеничко-добојског кантона, Агенције за приватизацију Зеничко-добојског кантона, Министарства финансија Зеничко-добојског кантона, Министарства за правосуђе и управу Зеничко-добојског кантона, Министарства за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде, Министарства за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, Министарства привреде Средњобосанског кантона, Министарства финансија Средњобосанског кантона, Министарства привреде Херцеговачко-неретванског кантона, Агенције за приватизацију Херцеговачко-неретванског кантона, Министарства финансија Западнохерцеговачког кантона, Агенције за приватизацију Западнохерцеговачког кантона, Министарства привреде Кантона Сарајево, Министарства правде и управе Кантона Сарајево, Министарства финансија Кантона 10, Агенције за приватизацију Кантона 10, Одјељења за привредни развој, спорт и културу и Дирекције за финансије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Комисије за хартије од вриједности Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
- (2) Радна група за економске критеријуме има предсједавајућег и два замјеника који се на мјесту предсједавајућег ротирају сваких шест мјесеци према сљедећем редослиједу – Федерални завод за програмирање развоја, Министарство финансија Републике Српске и Дирекција за економско планирање Босне и Херцеговине.
- Члан 5.
- (Радна група за реформу јавне управе)
- (1) Радна група за реформу јавне управе састоји се од представника надлежних институција са свих нивоа власти у Босни и Херцеговини које су идентификоване у складу са чланом 9. став (4) Одлуке о систему координације: Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Дирекције за европске интеграције Савјета министара Босне и Херцеговине, Министарства правде Босне и Херцеговине, Министарства финансија и трезора БиХ, Министарства комуникација и транспорта БиХ, Генералног секретаријата Савјета министара БиХ, Канцеларије за законодавство Савјета министара БиХ, Дирекције за економско планирање Савјета министара Босне и Херцеговине, Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, Института за стандардизацију Босне и Херцеговине, Агенције за државну службу Босне и Херцеговине, Одбора државне службе за жалбе, Суда Босне и Херцеговине, Федералног министарства правде, Федералног министарства финансија, Федералног министарства саобраћаја и комуникација, Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине, Агенције за државну службу Федерације Босне и Херцеговине, Канцеларије Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима ЕУ, Канцеларије Владе Федерације Босне и Херцеговине за европске интеграције, Федералног завода за програмирање развоја, Канцеларије Владе Федерације Босне и Херцеговине за односе с јавношћу, Завода за јавну управу Федерације Босне и Херцеговине, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарства правде Републике Српске, Министарства финансија Републике Српске, Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Министарства индустрије и енергетике Републике Српске, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Министарства за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске, Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске, Агенције за државну управу Републике Српске, Агенције за информационо друштво Републике Српске, Генералног секретаријата Владе Републике Српске, Министарства правосуђа и управе Унско-санског кантона, Министарства правосуђа и управе Посавског кантона, Владе Посавског кантона, Министарства правосуђа и управе Тузланског кантона, Министарства за правосуђе и управу Зеничко-добојског кантона, Секретаријата за законодавство Зеничко-добојског кантона, Стручне службе Владе Зеничко-добојског кантона, Министарства финансија Зеничко-добојског кантона, Министарства за правосуђе, управу и радне односе Босанско-подрињског кантона Горажде, Министарства правосуђа и управе Средњобосанског кантона, Министарства правосуђа, управе и локалне самоуправе Херцеговачко-неретванског кантона, Канцеларије за законодавство Херцеговачко-неретванског кантона, Министарства правосуђа и управе Западнохерцеговачког кантона, Стручне службе Владе Западнохерцеговачког кантона, Стручне службе за заједничке послове Кантона Сарајево, Министарства правде и управе Кантона Сарајево, Министарства правосуђа и управе Кантона 10, Координатора за реформу јавне управе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
- (2) Радна група за реформу јавне управе има предсједавајућег и два замјеника који се на мјесту предсједавајућег ротирају сваких шест мјесеци према сљедећем редослиједу – Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, Канцеларија координатора за реформу јавне управе Савјета министара Босне и Херцеговине и Федерално министарство правде.
- Члан 6.
- (Ступање на снагу)
- Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
- CM број 88/17
12. маја 2017. године
Сарајево
- Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.
- Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 9. stav (6) Odluke o sistemu

koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), na prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 101. sjednici, održanoj 12. maja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O USPOSTAVLJANJU RADNE GRUPE ZA POLITIČKE KRITERIJE, RADNE GRUPE ZA EKONOMSKE KRITERIJE I RADNE GRUPE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

Član 1.

(Predmet)

Ovom odlukom uspostavljaju se: Radna grupa za političke kriterije, Radna grupa za ekonomske kriterije i Radna grupa za reformu javne uprave u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: radne grupe).

Član 2.

(Sastav i djelokrug)

- (1) Radne grupe obavljaju poslove propisane članom 9. stav (8) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16) (u daljnjem tekstu: Odluka o sistemu koordinacije).
- (2) Radne grupe čine predstavnici nadležnih institucija, ministarstava i organa uprave sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za oblasti za koje se radne grupe uspostavljaju.
- (3) Na rad radnih grupa shodno se primjenjuju odredbe Odluke o sistemu koordinacije, Odluke o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije ("Službeni glasnik BiH", broj 34/17) i Poslovnika o radu radnih grupa za evropske integracije.

Član 3.

(Radna grupa za političke kriterije)

- (1) Radnu grupu za političke kriterije čine predstavnici nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini koje su identificirane u skladu s članom 9. stav (4) Odluke o sistemu koordinacije: Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilačkog vijeće Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, Centralne jedinice za harmonizaciju, Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Direkcije za evropske integracije, Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, Regulatorne

agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva pravde, Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke¹, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglih, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog pravobranilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Antikorupcijskog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Finansijsko-informatičke agencije, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva pravde Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstva finansija Republike Srpske, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Republike Srpske, Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, Gender centra - Centra za jednakost i ravnopravnost spolova Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Ombudsmena za djecu Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, JP Radio-televizija Republike Srpske, Novinske agencije SRNA, Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupštine Unsko-sanskog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Skupštine

¹ U skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH i zakonom kojim se uređuje status i nadležnost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ovo ministarstvo ima ulogu posmatrača i ne utiče na postojanje kvoruma, nema pravo glasa i ne može predsjedavati radnim grupama.

- Posavskog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave Posavskog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona, Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona, Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstva za pitanja branilaca Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, Stručne službe Vlade Zapadnohercegovačkog kantona, Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstva finansija Zapadnohercegovačkog kantona, Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo, Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, Skupštine Kantona Sarajevo, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ureda predsjednika Vlade Kantona 10, Skupštine Kantona 10, Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona 10, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10, Ureda koordinatora Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Pravosudne komisije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te Policije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
- (2) Radna grupa za političke kriterije ima predsjedavajućeg i dva zamjenika koji se na mjestu predsjedavajućeg rotiraju svakih šest mjeseci prema sljedećem redoslijedu: Direkcija za evropske integracije, Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.

Član 4.

(Radna grupa za ekonomske kriterije)

- (1) Radnu grupu za ekonomske kriterije čine predstavnici nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini koje su identifikovane u skladu s članom 9. stav (4) Odluke o sistemu koordinacije: Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini, Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosne i Hercegovine, Centralne banke Bosne i Hercegovine, Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, Instituta za standardizaciju Bosne i

Hercegovine, Direkcije za evropske integracije, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog ministarstva finansija, Ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva kulture i sporta¹, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke², Federalnog ministarstva trgovine, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za reviziju privatizacije Federacije Bosne i Hercegovine, Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Federalnog zavoda za statistiku, Finansijsko-informatičke agencije, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstva pravde Republike Srpske, Poreske uprave Republike Srpske, Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Agencije za osiguranje Republike Srpske, Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske, Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona, Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, Agencije za privatizaciju Posavskog kantona, Ministarstva finansija Posavskog kantona, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona, Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona, Ministarstva finansija Srednjobosanskog kantona, Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona,

¹ U skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH i zakonom kojim se uređuje status i nadležnost Federalnog ministarstva kulture i sporta, ovo ministarstvo ima ulogu posmatrača i ne utiče na postojanje kvoruma, nema pravo glasa i ne može predsjedavati radnim grupama.

² U skladu s presudom Ustavnog suda Federacije BiH i zakonom kojim se uređuje status i nadležnost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ovo ministarstvo ima ulogu posmatrača i ne utiče na postojanje kvoruma, nema pravo glasa i ne može predsjedavati radnim grupama.

Agencije za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstva finansija Zapadnohercegovačkog kantona, Agencije za privatizaciju Zapadnohercegovačkog kantona, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstva finansija Kantona 10, Agencije za privatizaciju Kantona 10, Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu i Direkcije za finansije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

- (2) Radna grupa za ekonomske kriterije ima predsjedavajućeg i dva zamjenika koji se na mjestu predsjedavajućeg rotiraju svakih šest mjeseci prema sljedećem redoslijedu: Federalni zavod za programiranje razvoja, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine.

Član 5.

(Radna grupa za reformu javne uprave)

- (1) Radnu grupu za reformu javne uprave čine predstavnici nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini koje su identifikovane u skladu s članom 9. stav (4) Odluke o sistemu koordinacije: Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine, Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, Odbora državne službe za žalbe, Suda Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću, Zavoda za javnu upravu Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstva pravde Republike Srpske, Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstva industrije i energetike Republike Srpske, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Republičke uprave za inspeksijske poslove Republike Srpske, Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave Posavskog kantona, Vlade Posavskog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona, Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva za pravosuđe, upravu i

radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstva pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona, Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ureda za zakonodavstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona, Stručne službe Vlade Zapadnohercegovačkog kantona, Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo, Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ministarstva pravosuđa i uprave Kantona 10 i Koordinator za reformu javne uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

- (2) Radna grupa za reformu javne uprave ima predsjedavajućeg i dva zamjenika koji se na mjestu predsjedavajućeg rotiraju svakih šest mjeseci prema sljedećem redoslijedu: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ured koordinatora za reformu javne uprave Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo pravde.

Član 6.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 88/17
12. maja 2017. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

578

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), članka 11. Zakona o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ("Službeni glasnik BiH", broj 88/07) i članka 5. Odluke o početku rada i utvrđivanja sjedišta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ("Službeni glasnik BiH", broj 8/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 102. sjednici održanoj 23.05.2017. godine, donijelo je

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

1. Maja Stojkić razrješava se dužnosti ravnatelja Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zbog isteka mandata.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 92/17
23. svibnja 2017. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), члана 11. Закона о Агенцији за предшколско, основно и средње образовање ("Службени гласник БиХ", број 88/07) и члана 5. Одлуке о почетку рада и утврђивања сједишта Агенције за предшколско, основно и средње образовање ("Службени гласник БиХ", број 8/08), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 102. сједници одржаној 23.05.2017. године, донио је

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, 72/16) i Odluke o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije, donesene na vanrednoj sjednici Vijeća ministara od 30.03.2017., Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 14. vanrednoj sjednici, održanoj dana 03.04.2017. godine, d o n o s i

Službeni glasnik za razvoj i integracije			
Primljeno: 03.04.2017			
Org. jed.	19	45-4699	Br. prijema
17			

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova Radnih grupa za evropske integracije, koja je sastavni dio ovoga Zaključka.

II.

Zadužuju se svi imenovani predstavnici Zeničko-dobojskog kantona da postupaju u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija („Službeni glasnik BiH“, broj 72/16) i Odlukom o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije, koja je donesena na vanrednoj sjednici Vijeća ministara od 30.03.2017.

III.


Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- 45-4699 /17.

Datum, 03.04.2017. godine
Zenica

DOSTAVLJENO:

- 1x Svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
- 1x Ured premijera Zeničko-dobojskog kantona,
- 1x Skupština Zeničko-dobojskog kantona,
- 1x a/a



**Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova
Radnih grupa za evropske integracije**

Radna grupa 1: Slobodno kretanje roba

- Ministarstvo unutrašnjih poslova: Miralem Duraković, član i Semir Alić, zamjenik člana
- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline: Eladina Mujičić, član i Fehim Humkić, zamjenik člana

Radna grupa 2: Sloboda kretanja radnika

- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice: Dijana Dedić, član i Vildana Kondić, zamjenik člana

Radna grupa 3: Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline: Nađa Mišić, član i Edina Islamović, zamjenik člana
- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice: Jasenka Jukić, član i Dijana Dedić, zamjenik člana
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu: Ružica Jukić-Ezgeta, član i Meliha Omerspahić, zamjenik člana
- Ministarstvo zdravstva: Amra Bajramović, član i Amra Šahinović-Šišić, zamjenik člana
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport: Maid Pračić, član i Nevzeta Rezaković, zamjenik člana
- Ministarstvo za privredu: Osman Buza, član i Dženita Hrgić, zamjenik člana
- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu: Senada Maličbegović, član i Branka Pavlić, zamjenik člana

Radna grupa 4: Slobodno kretanja kapitala

- Ministarstvo finansija: Adis Čehić, član i Nada Delibašić, zamjenik člana

Radna grupa 5: Javne nabavke

- Služba za zajedničke poslove: Enesa Krdžalić, član i Renata Šoko-Kajasa, zamjenik člana
- Stručna služba Vlade: Senija Zukanović, član i Milenko Mitrović, zamjenik člana

Radna grupa 6: Pravo privrednih društava

- Ministarstvo za pravosuđe i upravu: Meliha Omerspahić, član i Ružica Jukić-Ezgeta, zamjenik člana

Radna grupa 7: Intelektualno vlasništvo

- Ministarstvo unutrašnjih poslova: Medin Buza, član i Mirza Smajić, zamjenik člana

Radna grupa 8: Konkurencija

- Ministarstvo za privredu: Ljiljana Andelić, član i Dženita Hrgić, zamjenik člana

Radna grupa 9: Finansijske usluge

- Ministarstvo finansija: Nada Delibašić, član i Adis Čehić, zamjenik člana

Radna grupa 10: Informaciono društvo i mediji

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline: Nađa Mišić, član i Eladina Mujičić, zamjenik člana

Radna grupa 11: Poljoprivreda i ruralni razvoj

- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu: Hajrudin Bečić, član i Hamzalija Numanović, zamjenik člana
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove: Izudin Delibašić, član i Kanita Jusufbašić, zamjenik člana

Radna grupa 12: Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu: Abdulah Imamović, član i Ermin Tabak, zamjenik člana
- Ministarstvo zdravstva: Benijamir Haurdić, član i Lela Brka, zamjenik člana
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove: Suljo Kartal, član i Albert Centelege, zamjenik člana

Radna grupa 13: Ribarstvo

- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu: Sead Džaferović, član i Boris Švancer, zamjenik člana
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove: Izudin Delibašić, član i Kanita Jusufbašić, zamjenik člana

Radna grupa 14: Transportna politika

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline: Eladina Mujičić, član i Fehim Humkić, zamjenik člana

Radna grupa 15: Energija

- Ministarstvo za privredu: Amir Abazović, član i Selima Bašić, zamjenik člana
- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline: Amela Vukojević, član i Nada Mišić, zamjenik člana

Radna grupa 16: Oporezivanje

- Ministarstvo finansija: Adis Čehić, član i Nada Delibašić, zamjenik člana

Radna grupa 17: Monetarna i ekonomska politika

- Ministarstvo finansija: Nada Delibašić, član i Adis Čehić, zamjenik člana

Radna grupa 18: Statistika

- . Stručna služba Vlade: Senija Zukanović, član i Milenko Mitrović, zamjenik člana

Radna grupa 19: Socijalna politika i zapošljavanje

- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice: Edin Arnaut, član i Jasenka Jukić, zamjenik člana
- Ministarstvo zdravstva: Magda Maslić, član i Mirnes Telalović, zamjenik člana
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove: Alma Bašić, član i Hazim Pašalić, zamjenik člana

Radna grupa 20: Industrijska politika i mala i srednja preduzeća

- Ministarstvo za privredu: Amir Abazović, član i Selima Bašić, zamjenik člana

Radna grupa 21: Transevropske mreže

- Ministarstvo za privredu: Osman Buza, član i Dženita Hrgić, zamjenik člana
- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline: Rasim Kovač, član i Fehim Humkić, zamjenik člana

Radna grupa 22: Regionalna politika

- Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte: Salih Alispahić, član i Emir Bihorac, zamjenik člana

Radna grupa 23: Pravosuđe i ljudska prava

- Ministarstvo za pravosuđe i upravu: Meliha Omerspahić, član i Ružica Jukić-Ezgeta, zamjenik člana

Radna grupa 24: Pravda, sloboda i sigurnost

- Ministarstvo unutrašnjih poslova: Aida Mujić, član i Diana Odobašić, zamjenik člana
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu: Ružica Jukić-Ezgeta, član i Meliha Omerspahić, zamjenik člana

Radna grupa 25: Nauka i istraživanje

- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport: Željko Bodul, član i Bernadeta Galijašević, zamjenik člana

Radna grupa 26: Obrazovanje i kultura

- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport: Bernadeta Galijašević, član i Marinko Tokić, zamjenik člana

Radna grupa 27: Okoliš

- Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline: Amra Pojskić, član i Rasim Kovač, zamjenik člana
- Kantonalna uprava za inspeksijske poslove: Draženka Filipović, član i Elvedina Delić, zamjenik člana

Radna grupa 28: Zaštita potrošača i zdravlja

- Ministarstvo zdravstva: Senad Huscinić, član i Magda Maslić, zamjenik člana

Radna grupa 29: Carinska unija

- Ministarstvo finansija: Adis Čehić, član i Nada Delibašić, zamjenik člana

Radna grupa 30: Vanjski odnosi

- Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte: Đenana Čolaković, član i Leontina Jurić, zamjenik člana

Radna grupa 31: Vanjska, sigurnosna i odbrambena politika

- Ministarstvo unutrašnjih poslova: Esnaf Buza, član i Semir Alić, zamjenik člana

Radna grupa 32: Finansijska kontrola

- Ministarstvo finansija: Nada Delibašić, član i Adis Čehić, zamjenik člana

Radna grupa 33: Finansijske i budžetske odredbe

- Ministarstvo finansija: Adis Čehić, član i Nada Delibašić, zamjenik člana.

183 119 01

19

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, 72/16) i Odluke o uspostavljanju Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i Radne grupe za reformu javne uprave, donesene na sjednici Vijeća ministara od 12.05.2017., Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 96. sjednici, održanoj dana 19.05.2017. godine, d o n o s i

03-1 03-3

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte			
Primljeno		01-06-2017	
Organi	Redovno	Redovno	Redovno
19-34-	7748	17	

01-06-2017

9/6

ZAKLJUČAK

I.

Daje se saglasnost na Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i Radne grupe za reformu javne uprave, koja je sastavni dio ovoga Zaključka.

II.

Zadužuju se svi imenovani predstavnici Zeničko-dobojskog kantona da postupaju u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija („Službeni glasnik BiH“, broj 72/16) i Odlukom o uspostavljanju Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i Radne grupe za reformu javne uprave, koja je donesena na sjednici Vijeća ministara od 12.05.2017.


III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- 34-7748/17.
Datum, 19.05.2017. godine
Zenica

DOSTAVLJENO:

- 1x Svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave
- 1x Ured premijera Zeničko-dobojskog kantona,
- 1x Skupština Zeničko-dobojskog kantona,
- 1x a/a.



PREMIJER
Mirko Galijašević

**Lista predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova
Radne grupe za političke kriterije, Radne grupe za ekonomske kriterije i Radne grupe za
reformu javne uprave**

1. Radna grupa za političke kriterije

- Ministarstvo za pravosuđe i upravu: Ružica Jukić-Ezgeta, član i Meliha Omerspahić, zamjenik člana
- Sekretarijat za zakonodavstvo: Berjana Ačkar, član i Berjana Ačkar, zamjenik člana
- Stručna služba Vlade: Senija Zukanović, član i Haris Hrgić, zamjenik člana
- Stručna služba Skupštine: Ibrahim Avdagić, član i Dženan Begović, zamjenik člana
- Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte: Salih Alispahić, član i Emir Bihorac, zamjenik člana
- Ministarstvo finansija: Adis Čehić, član i Nada Delibašić, zamjenik člana
- Ministarstvo unutrašnjih poslova: Aida Mujić, član i Diana Odobašić, zamjenik člana

2. Radna grupa za ekonomske kriterije

- Ministarstvo za privredu: Veronika Subotić, član i Zekija Kapić, zamjenik člana
- Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona: Jasminka Bahtić, član i Diana Tomić, zamjenik člana
- Ministarstvo finansija: Nada Delibašić, član i Adis Čehić, zamjenik člana
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu: Meliha Omerspahić, član i Ružica Jukić-Ezgeta, zamjenik člana

3. Radna grupa za reformu javne uprave

- Ministarstvo za pravosuđe i upravu: Ružica Jukić-Ezgeta, član i Meliha Omerspahić, zamjenik člana
- Sekretarijat za zakonodavstvo: Berjana Ačkar, član i Berjana Ačkar, zamjenik člana
- Stručna služba Vlade: Haris Hrgić, član i Senija Zukanović, zamjenik člana
- Ministarstvo finansija: Adis Čehić, član i Nada Delibašić, zamjenik člana

Handwritten signature

IMENOVANJE ČLANOVA RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I NJIHOVIH ZAMJENIKA

R. br. radne grupe	NAZIV RADNE GRUPE	NAČELNI ORGAN ZA DELEGIRANJE ČLANA RADNE GRUPE	IME I PREZIME PREDLOŽENOG ČLANA RADNE GRUPE	KONTAK INFORMACIJE PREDLOŽENOG ČLANA RADNE GRUPE: BROJ TELEFONA I E-MAIL ADRESA	IME I PREZIME PREDLOŽENOG ZAMJENIKA ČLANA RADNE GRUPE	KONTAK INFORMACIJE PREDLOŽENOG ZAMJENIKA ČLANA RADNE GRUPE: BROJ TELEFONA I E-MAIL ADRESA
1	Slobodno kretanje roba	Ministarstvo unutrašnjih poslova	Miralem Duraković	0603196-777 miralemdurakovic@hotmail.com 032/449-240	Semir Alić	061766-316 alicsemir.ze@gmail.com 032/449-240 mupzdk@mupzdk.gov.ba
			Eladina Mujčić	032/460-705 eladina.mujcic@zdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba	Fehim Humčić	032/460-711 fehlim.humcic@zdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba
			Dijana Dedić	032/460-686 dijana.dedic@zdk.ba 032/460-680/460-681 min.rad@zdk.ba	Vildana Kondić	032/460-687 vildana.kondic@zdk.ba 032/460-680/460-681 min.rad@zdk.ba
			Nada Milić	032/460-704 min.prostorno@zdk.ba 032/460-700/460-701	Edina Islamović	032/460-708 edina.islamovic@zdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba
			Jasenska Jukić	032/460-685 jasenska.jukic@zdk.ba 032/460-680/460-681 min.rad@zdk.ba	Dijana Dedić	032/460-686 dijana.dedic@zdk.ba 032/460-680/460-681 min.rad@zdk.ba
2	Sloboda kretanja radnika	Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	Ružica Jukić-Ezgeta	032/460-740 ruzica.jukic@zdk.ba 032/460-740/460-741 min.pravosudje@zdk.ba	Melija Omerspahić	032/460-740 melija.omerspahic@zdk.ba 032/460-740/460-741 min.pravosudje@zdk.ba
			Fadi Šehić	061477-088 fadi.dzenenica@gmail.com 032/460-830 min.zdravstvo@zdk.ba	Mirsad Ramić	061108-410 ramirmirsad51@gmail.com 032/460-830 min.zdravstvo@zdk.ba
			Maid Pratić	032/460-840 maid.pracic@zdk.ba 032/460-840	Nevzeta Rezaković	032/460-840 nevzeta.rezakovic@zdk.ba 032/460-850 pzd.zavod@zdk.ba
			Osman Buza	032/460-732 osman.buza@zdk.ba 032/460-720 min.privreda@zdk.ba	Dženita Hrgić	032/460-734 dzenita.hrgic@zdk.ba 032/460-720 min.privreda@zdk.ba
			Senada Malibegović	032/460-748 senada.malibegovic@zdk.ba 032/460-750 min.poljoprivreda@zdk.ba	Dalila Marušić	032/460-745 dalila.marusic@zdk.ba 032/460-750 min.poljoprivreda@zdk.ba
3	Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	Adis Čehić	032/460-774 adis.cehic@zdk.ba 032/460-770 min.finansije@zdk.ba	Nada Delibašić	032/460-765 nada.delibasic@zdk.ba 032/460-770 min.finansije@zdk.ba
			Eresa Krđalić	032/460-651 eresakrdalic@zdk.ba 032/460-640/460-641 sluzbaza@zdk.ba	Renata Soko-Kajasa	032/460-650 renata.soko@zdk.ba 032/460-640/460-641 sluzbaza@zdk.ba
			Senja Zukanović	032/460-625 senia.zukanovic@zdk.ba 032/460-620/460-621 vlada@zdk.ba	Denis Bojnović	032/460-215 denis.bojnovic@zdk.ba 032/460-620/460-621 vlada@zdk.ba
4	Sloboda kretanja kapitala	Ministarstvo finansija				
5	Javne nabavke	Služba za zajedničke poslove				

IMENOVANJE ČLANOVA RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I NJIHOVIH ZAMJENIKA

6	Pravo privrednih društava	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	Melina Omerspahić	032/460-740 melina.omerspahic@zdk.ba 032/460-740/460-741 min.pravosuđe@zdk.ba	Ružica Jukić-Ežegeta	032/460-740 ruzica.jukic@zdk.ba 032/460-740/460-741 min.pravosuđe@zdk.ba
7	Pravo intelektualne svojine	Ministarstvo unutrašnjih poslova	Medin Buza	061/596-654 medinbuza@gmail.com 032/449-240 mupzdk@mupzdk.gov.ba	Mirza Smajić	061/614-876 smajicm120@gmail.com 032/449-240 mupzdk@mupzdk.gov.ba
8	Politika konkurencije	Ministarstvo za privredu	Ljijana Anđelić	032/460-726 ljiljana.andelic@zdk.ba 032/460-720 min.privreda@zdk.ba	Đženita Hrgić	032/460-734 dzenita.hrgic@zdk.ba 032/460-720 min.privreda@zdk.ba
9	Finansijske usluge	Ministarstvo finansija	Nada Delibašić	032/460-765 nada.delibasic@zdk.ba 032/460-770 min.finance@zdk.ba	Adis Čehić	032/460-774 adis.chehic@zdk.ba 032/460-770 min.finance@zdk.ba
10	Informaciono društvo i mediji	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	Nada Mišić	032/460-704 min.prostorno@zdk.ba 032/460-701	Eladina Mujčić	032/460-705 eladina.mujcic@zdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba
11	Poljoprivreda i ruralni razvoj	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	Hajrudin Bečić	032/460-754 hajrudin.becic@zdk.ba 032/460-750 min.poljoprivreda@zdk.ba	Hamzalija Numanović	032/460-736 hamzalija.numanovic@zdk.ba 032/460-750 min.poljoprivreda@zdk.ba
12	Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	Izudin Delibašić	032/460-809 izudin.delibasic@zdk.ba 032/460-800/460-801 kuzip@zdk.ba	Kanita Jusufbašić	032/460-783 kanita.jusufbasic@zdk.ba 032/460-800/460-801 kuzip@zdk.ba
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	Abdulah Imanović	032/460-746 abdulah.imanovic@zdk.ba 032/460-750 min.poljoprivreda@zdk.ba	Ermin Tabak	032/460-746 ermin.tabak@zdk.ba 032/460-750 min.poljoprivreda@zdk.ba
		Ministarstvo zdravstva	Benjamin Haurdić	032/448-001 benjamin.haurdic@huz.ba 032/460-830 min.zdravstvo@zdk.ba 032/448-001 info@huz.ba	Lela Brka	032/403-431 lela.brka@hotmail.com 032/460-830 min.zdravstvo@zdk.ba 032/401-555 kontakt@dzr.ba
13	Ribarstvo	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	Albert Čemelege	032/460-814 albert.cemelece@zdk.ba 032/460-800/460-801 kuzip@zdk.ba	Adnan Leto	032/460-812 adnan.letic@zdk.ba 032/460-800/460-801 kuzip@zdk.ba
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	Sead Džaferović	032/460-757 sead.dzafervic@zdk.ba 032/460-750 min.poljoprivreda@zdk.ba	Boris Štancer	032/460-757 boris.stancer@zdk.ba 032/460-750 min.poljoprivreda@zdk.ba
		Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	Izudin Delibašić	032/460-809 izudin.delibasic@zdk.ba 032/460-800/460-801 kuzip@zdk.ba	Kanita Jusufbašić	032/460-783 kanita.jusufbasic@zdk.ba 032/460-800/460-801 kuzip@zdk.ba
14	Transportna politika	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	Eladina Mujčić	032/460-705 eladina.mujcic@zdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba	Fehim Humkić	032/460-711 fehlim.humkic@zdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba
15	Energija	Ministarstvo za privredu	Amir Abazović	032/460-727 amir.abazovic@zdk.ba 032/460-720 min.privreda@zdk.ba	Selima Bašić	032/460-733 selima.basic@zdk.ba 032/460-720 min.privreda@zdk.ba

Konsolidovana lista, 22.04.2019. godine

IMENOVANJE ČLANOVA RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I NJIHOVIH ZAMJENIKA

	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	Anela Vukojević	032/460-714 anela.vukojevic@rdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba	Nada Mišić	032/460-704 min.prostorno@zdk.ba 032/460-700/460-701
16	Oporezivanje	Adis Čehić	032/460-774 adis.cehic@zdk.ba 032/460-770 min.finansijske@zdk.ba	Nada Delibašić	032/460-755 nada.delibasic@zdk.ba 032/460-770 min.finansijske@zdk.ba
17	Ekonomika i monetarna politika	Nada Delibašić	032/460-765 nada.delibasic@zdk.ba 032/460-770 min.finansijske@zdk.ba	Adis Čehić	032/460-774 adis.cehic@zdk.ba 032/460-770 min.finansijske@zdk.ba
18	Statistika	Senija Zukanović	032/460-625 senija.zukanovic@zdk.ba 032/460-620/460-621 vlada@zdk.ba	Denis Bojinević	032/460-219 denis.bojinevic@zdk.ba 032/460-620/460-621 vlada@zdk.ba
19	Socijalna politika i zapošljavanje	Edin Arnaut	032/460-684 edin.arnaut@zdk.ba 032/460-680/460-681 min.rad@zdk.ba	Jasenka Jukić	032/460-685 jasenka.jukic@zdk.ba 032/460-680/460-681 min.rad@zdk.ba
	Ministarstvo zdrastva	Magda Maslić	061/305-028 magdamaslic@gmail.com 032/460-830 min.zdravstvo@zdk.ba	Mirnes Telalović	061/816-093 mirnestelalovic@yahoo.com 032/460-830 min.zdravstvo@zdk.ba
	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	Alma Bašić	032/460-819 alma.basic@zdk.ba 032/460-800/460-801 kuzij@zdk.ba	Hazim Pašalić	032/460-809 hazim.pasalic@zdk.ba 032/460-800/460-801 kuzij@zdk.ba
20	Preduzetništka i industrijska politika	Amir Abazović	032/460-727 amir.abazovic@zdk.ba 032/460-720 min.privreda@zdk.ba	Selima Bašić	032/460-733 selima.basic@zdk.ba 032/460-720 min.privreda@zdk.ba
21	Trans-evropske mreže	Osman Buza	032/460-732 osman.buza@zdk.ba 032/460-720 min.privreda@zdk.ba	Dženita Hrgić	032/460-734 dzenita.hrgic@zdk.ba 032/460-720 min.privreda@zdk.ba
	Ministarstvo za privredu	Rasim Kovac	032/460-709 rasim.kovac@zdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba	Fehim Humkić	032/460-711 fehlim.humkic@zdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba
22	Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata	Salih Alispahić	032/460-634 salih.alispahic@zdk.ba 032/460-630 sluzba.razvoj@zdk.ba	Emir Bihorac	032/460-637 emir.bihorac@zdk.ba 032/460-630 sluzba.razvoj@zdk.ba
23	Pravosuđe i osnovna prava	Melha Omerspahić	032/460-740 melha.omerspahic@zdk.ba 032/460-740/460-741 min.pravosudje@zdk.ba	Ružica Jukić-Ezgeta	032/460-740 ruzica.jukic@zdk.ba 032/460-740/460-741 min.pravosudje@zdk.ba
24	Pravda, sloboda i sigurnost	Aida Mujčić	032/449-240 aida.mujcic@mupzdk.gov.ba 032/449-240 mupzdk@mupzdk.gov.ba	Diana Odošević	032/241-617 mupzdk@mupzdk.gov.ba 032/449-240 mupzdk@mupzdk.gov.ba
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	Ružica Jukić-Ezgeta	032/460-740 ruzica.jukic@zdk.ba 032/460-740/460-741 min.pravosudje@zdk.ba	Melha Omerspahić	032/460-740 melha.omerspahic@zdk.ba 032/460-740/460-741 min.pravosudje@zdk.ba

Konsolidovana lista, 22.04.2019. godine

IMENOVANJE ČLANOVA RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I NJIHOVIH ZAMJENIKA

25	Nauka i istraživanje	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	Zeljko Bodul	032/460-839 zeljko.bodul@zdk.ba 032/460-840 min.obrazovanje@zdk.ba	Bernadeta Galijašević	032/460-844 bernadeta.galijasovic@zdk.ba 032/460-840 min.obrazovanje@zdk.ba
26	Obrazovanje i kultura	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	Bernadeta Galijašević	032/460-844 bernadeta.galijasovic@zdk.ba 032/460-840 min.obrazovanje@zdk.ba	Marinko Tokić	032/460-847 marinko.tokic@zdk.ba 032/460-840 min.obrazovanje@zdk.ba
27	Života sredina i klimatske promjene	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	Amra Pojskić	032/460-715 amra.pojskic@zdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba	Rasim Kovač	032/460-709 rasim.kovac@zdk.ba 032/460-700/460-701 min.prostorno@zdk.ba
		Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	Draženko Filipović	032/460-804 drazenka.filipovic@zdk.ba 032/460-800/460-801 kuzin@zdk.ba	Elvedina Delić	032/460-808 elvedina.delic@zdk.ba 032/460-800/460-801 kuzin@zdk.ba
28	Zaštita potrošača i zaštita zdravlja	Ministarstvo zdravstva	Senad Huseinagić	061/766-320 senad60@gmail.com 032/460-830 min.zdravstvo@zdk.ba 032/448-001 info@inra.ba	Magda Maslić	061/505-028 magdamaslic@gmail.com 032/460-830 min.zdravstvo@zdk.ba 032/449-475 kzmr@bih.net.ba
29	Carinska unija	Ministarstvo finansija	Adis Čehić	032/460-774 adis.cehic@zdk.ba 032/460-770 min.finansije@zdk.ba	Nada Delibašić	032/460-765 nada.delibasic@zdk.ba 032/460-770 min.finansije@zdk.ba
30	Vanjski odnosi	Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte	Đenana Čolaković	032/460-630 denana.colakovic@zdk.ba 032/460-630 sluzba.razvoj@zdk.ba	Leontina Jurić	032/460-637 leontina.juric@zdk.ba 032/460-650 sluzba.razvoj@zdk.ba
31	Spoljna, sigurnosna i odbrambena politika	Ministarstvo unutrašnjih poslova	Esma Buza	060/3196-772 buzaesma@gmail.com 032/449-240 mupzdk@mupzdk.gov.ba	Semir Alić	061/766-316 alicsemir.ze@gmail.com 032/449-240 mupzdk@mupzdk.gov.ba
32	Finansijska kontrola	Ministarstvo finansija	Nada Delibašić	032/460-765 nada.delibasic@zdk.ba 032/460-770 min.finansije@zdk.ba	Adis Čehić	032/460-774 adis.cehic@zdk.ba 032/460-770 min.finansije@zdk.ba
33	Finansijske i budžetske odredbe	Ministarstvo finansija	Adis Čehić	032/460-774 adis.cehic@zdk.ba 032/460-770 min.finansije@zdk.ba	Nada Delibašić	032/460-765 nada.delibasic@zdk.ba 032/460-770 min.finansije@zdk.ba
34	Radna grupa za političke kriterije	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	Ruzica Jukić-Ezgeta	032/460-740 ruzica.jukic@zdk.ba 032/460-740 460-741 min.pravosudje@zdk.ba	Melina Omerspahić	032/460-740 melina.omerspahic@zdk.ba 032/460-740 460-741 min.pravosudje@zdk.ba
		Sekretarijat za zakonodavstvo	Berjana Aćkar	032/460-675 berjana.ackar@zdk.ba 032/460-675 460-676 zakonodavstvo@zdk.ba	Dubravka Tadić	
		Stručna služba Vlade	Senija Zukanović	032/460-625 senija.zukanovic@zdk.ba 032/460-620 460-621 vlada@zdk.ba	Haris Hrgić	032/460-616 haris.hrgic@zdk.ba 032/460-620 460-621 vlada@zdk.ba
		Stručna služba Školske	Ibrahim Avdagić	061/792-353 ibrahim.avdagic@yahoo.com 032/460-660 460-661 skolska@zdk.ba	Đenan Begović	061/741-714 denan.begovic@zdk.ba 032/460-660 460-661 skolska@zdk.ba

Konsolidovana lista, 22.04.2019. godine

IMENOVANJE ČLANOVA RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I NJIHOVIH ZAMJENIKA

34	Radna grupa za ekonomske kriterije	Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte	Salih Alispahić	032/460-634 salih.alispahic@zdk.ba 032/460-630 460-631 sluzba.razvoj@zdk.ba	Emir Bihorac	032/460-637 emir.bihorac@zdk.ba 032/460-630 460-631 sluzba.razvoj@zdk.ba
		Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona	Adis Čehić	032/460-774 adis.cehic@zdk.ba 032/460-770 460-771 min.finance@zdk.ba	Nada Delibašić	032/460-765 nada.delibasic@zdk.ba 032/460-770 460-771 min.finance@zdk.ba
		Ministarstvo unutrašnjih poslova	Aida Mujić	032/449-240 aida.mujic@mupzdk.gov.ba 032/449-240 mupzdk@mupzdk.gov.ba	Diana Odobašić	032/241-617 mupzdk@mupzdk.gov.ba 032/449-240 mupzdk@mupzdk.gov.ba
		Ministarstvo za privredu	Veronika Subotić	032/460-796 veronika.subotic@zdk.ba 032/460-720 460-721 min.privreda@zdk.ba	Zekija Kapić	032/460-725 zekija.kapic@zdk.ba 032/460-720 460-721 min.privreda@zdk.ba
		Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona	Diana Tomić	062/289-138 tomic.diana@hotmail.com 032/243-117 kapzdk@bih.net.ba ahmetbenagic3@gmail.com	Sanela Mašić	032/243-117 sanela.masic.zz@gmail.com kapzdk@bih.net.ba ahmetbenagic3@gmail.com
35	Radna grupa za reformu javne uprave	Ministarstvo finansija	Nada Delibašić	032/460-765 nada.delibasic@zdk.ba 032/460-770 460-771 min.finance@zdk.ba	Adis Čehić	032/460-774 adis.cehic@zdk.ba 032/460-770 460-771 min.finance@zdk.ba
		Ministarstvo za pravosuđe i upravu	Meilha Omerspahić	032/460-740 melha.omerspahic@zdk.ba 032/460-740 460-741 min.pravosudje@zdk.ba	Ruzica Jukić-Ezgeta	032/460-740 ruzica.jukic@zdk.ba 032/460-740 460-741 min.pravosudje@zdk.ba
		Ministarstvo za pravosuđe i upravu	Ruzica Jukić-Ezgeta	032/460-740 ruzica.jukic@zdk.ba 032/460-740 460-741 min.pravosudje@zdk.ba	Meilha Omerspahić	032/460-740 melha.omerspahic@zdk.ba 032/460-740 460-741 min.pravosudje@zdk.ba
		Sekretarijat za zakonodavstvo	Borjana Ačkar	032/460-675 borjana.ackar@zdk.ba 032/460-675 460-676 zakonodavstvo@zdk.ba	Dubravka Tadić	
		Stručna služba Vlade	Haris Hrgić	032/460-616 haris.hrgic@zdk.ba 032/460-620 460-621 vlada@zdk.ba	Senija Zukanović	032/460-625 senija.zukanovic@zdk.ba 032/460-620 460-621 vlada@zdk.ba
		Ministarstvo finansija	Adis Čehić	032/460-774 adis.cehic@zdk.ba 032/460-770 460-771 min.finance@zdk.ba	Nada Delibašić	032/460-765 nada.delibasic@zdk.ba 032/460-770 460-771 min.finance@zdk.ba

**POSLOVNIK O RADU
RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE
INTEGRACIJE**
(neslužbeni prečišćeni tekst¹)

**Član 1.
(Predmet)**

(1) Poslovnik o radu radnih grupa za evropske integracije (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje tehnička pitanja vezana za rad radnih grupa za evropske integracije (u daljnjem tekstu: radne grupe) u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 72/16) (u daljnjem tekstu: Odluka o sistemu koordinacije) i Odlukom o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije („Službeni glasnik BiH“, broj 34/17).

(2) Poslovnik se jedinstveno primjenjuje u svim radnim grupama i obavezujući je za sve članove i osobe koje učestvuju u radu radnih grupa.

**Član 2.
(Održavanje sastanaka)**

(1) Sastanci radnih grupa održavaju se u zavisnosti od potreba procesa evropskih integracija.

(2) Sastanci radnih grupa se mogu održavati u obliku video sastanaka ukoliko to tehnički uslovi dopuštaju i ukoliko se sa time slažu članovi radne grupe.

¹ Neslužbeni prečišćeni tekst sadrži tekst Poslovnika o radu radnih grupa za evropske integracije, broj 1/2017 od 19. aprila 2017. godine i Poslovnika o dopuni Poslovnika o radu radnih grupa za evropske integracije, broj 2/2018 od 4. decembra 2018. godine (označeno *kurzivom*).

**Član 3.
(Sazivanje)**

(1) Sastanke radne grupe saziva predsjedavajući radne grupe.

(2) Sastanci se sazivaju na inicijativu predsjedavajućeg ili najmanje tri člana radne grupe.

(3) Ako je predsjedavajući spriječen, sastanak radne grupe saziva jedan od njegovih zamjenika.

**Član 4.
(Predsjedavanje)**

(1) Predsjedavajući predsjedava sastancima radne grupe.

(2) Kada je predsjedavajući radne grupe spriječen, sastankom predsjedava jedan od njegovih zamjenika po pravilu naizmjeničnosti.

**Član 5.
(Zamjenik)**

(1) Kada je član radne grupe koji je jedini predstavnik svog nivoa vlasti u radnoj grupi spriječen da prisustvuje sastanku radne grupe, on imenuje svog zamjenika, o čemu pisanim putem obavještava predsjedavajućeg, zamjenike predsjedavajućeg i sekretara radne grupe najkasnije 48 sati prije održavanja sastanka.

Ovaj neslužbeni prečišćeni tekst služi za informativne svrhe i na njega se ne može pozivati prilikom službenog korišćenja.

(2) Zamjenik člana radne grupe sa svim ovlastima učestvuje na sastancima radne grupe, osim prava predsjedavanja.

Član 6.

(Poziv, dnevni red i materijali)

(1) Poziv na sastanak, prijedlog dnevnog reda i materijali za sastanak se dostavljaju članovima radne grupe elektronskim i službenim putem najkasnije pet radnih dana prije dana održavanja sastanka.

(2) Dnevni red sjednice predlaže predsjedavajući uz prethodnu saglasnost dva zamjenika. Svi članovi radne grupe mogu predložiti i druge tačke dnevnog reda uz obrazloženje, najkasnije tri dana prije održavanja sastanka. Na zahtjev člana radne grupe, sekretar radne grupe pruža stručnu podršku i priprema materijale za sastanak.

(3) Nova tačka dnevnog reda može se, izuzetno, uključiti na samom sastanku ako se radi o pitanjima o kojima treba odlučiti zbog hitnosti i uz uslov da postoji saglasnost svih članova radne grupe.

(4) Dnevni red se razmatra i usvaja na početku sjednice.

Član 7.

(Tok sastanka)

(1) Predsjedavajući otvara i zaključuje sastanak, usmjerava odvijanje sastanak, daje riječ svim članovima koji to zatraže, formuliše prijedloge i drži sastanak u razumnim okvirima.

(2) Tok sastanka odvija se po tačkama dnevnog reda.

Član 8.

(Kvorum i odlučivanje)

(1) Kvorum za rad i odlučivanje postoji kada su ispunjeni uslovi iz člana 3. stav (2) Odluke o sistemu koordinacije.

(2) U skladu sa djelokrugom rada radnih grupa i uzimajući u obzir sveobuhvatnost i važnost pitanja koja radne grupe razmatraju, u procesu odlučivanja radne grupe dužne su osigurati princip efikasnosti radi ispunjavanja unaprijed zadatih rokova.

(3) Radna grupa odlučuje konsenzusom.

(4) Radna grupa usvaja zaključke.

(5) Radna grupa može odlučivati elektronskim putem ukoliko su ispunjeni uslovi iz stavova (1) i (3) ovog člana.

Član 9.

(Rješavanje spornog pitanja)

(1) Kada radna grupa ne može postići konsenzus, predsjedavajući ili zamjenici predsjedavajućeg radne grupe sastavljaju i upućuju zahtjev za rješavanje spornog pitanja Komisiji za evropske integracije.

(2) Zahtjev za rješavanje spornog pitanja sadrži:

- a) kratko obrazloženje spornog pitanja i
- b) moguće modele za rješavanje spornog pitanja koji su razmatrani na sastanku radne grupe.

(3) *Predsjedavajući ili zamjenici predsjedavajućeg radne grupe obavještavaju sve članove radne grupe o sadržini zahtjeva za rješavanje spornog pitanja prije njegovog upućivanja Komisiji za evropske integracije.*

Član 10.
(Zapisnik)

(1) O toku sastanka vodi se zapisnik. Zapisnik vodi sekretar radne grupe.

(2) Zapisnik sadrži kratak opis važnijih dešavanja na sastanku po tačkama dnevnog reda, a naročito:

- a) datum i mjesto održavanja,
- b) spisak prisutnih,
- c) dnevni red,
- d) priložene dokumente i materijale,
- e) podatke o odlučivanju,
- f) usvojene zaključke po tačkama dnevnog reda.

(3) Sekretar radne grupe priprema i dostavlja nacrt zapisnika članovima radne grupe i osobama koje su učestvovala u radu radne grupe u roku od sedam dana od dana održavanja sastanka.

(4) Tekst zapisnika se usaglašava elektronskim putem.

(5) Zapisnik se usvaja na prvom narednom sastanku radne grupe.

(6) Zapisnik koji je usvojen potpisuje predsjedavajući radne grupe i sekretar radne grupe.

Član 11.
(Javnost rada)

Sjednice nisu javne, osim ukoliko članovi radne grupe ne odluče drugačije.

Član 12.
(Informatička podrška i arhiva)

(1) Direkcija za evropske integracije osigurava informatičku podršku radu radnih grupa.

(2) Svi dokumenti i materijali nastali u radu radnih grupa čuvaju se u Direkciji za evropske integracije i drugim institucijama čiji predstavnici su učestvovali u radu radne grupe.

Član 13.
(Troškovi rada)

(1) Troškove učešća na sastancima radne grupe, kao što su troškovi putovanja, smještaja i boravka, snose institucije koje članovi i učesnici sastanka predstavljaju.

(2) Troškove organizacije sastanka, kao što su troškovi korištenja prostorija, umnožavanje materijala ili prevođenje dokumenata, snosi institucija koja organizuje sastanak radne grupe.

Član 14.
(Izmjene i dopune)

Poslovnik se mijenja i dopunjuje na način njegovog donošenja.

Član 15.
(Stupanje na snagu)

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.



Broj: 05-07-1-3140-7/16
Sarajevo, 4. 11. 2016. godine

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE SARAJEVO			
PRIMLJENO: 09-11-2016			
Organizaciona jedinica	Administrativna jedinica	Redni broj	Redni broj priloga
02	06-1	1393-	4/16

PREDMET: Obavijest o zaključku Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 79. sjednici održanoj 3. 11. 2016. godine, razmotrilo je i usvojilo Informaciju o izradi Smjernica za izvještavanje u procesu europskih integracija, uz prihvaćenu korekciju direktora Direkcije za europske integracije, i to:

- u okviru točke 2.5. Dostava materijala EK predmetnih smjernica navedeno je da Direkcija za europske integracije dostavlja materijale Europskoj komisiji direktno ili putem Misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji. Rečenicu je potrebno nadopuniti sljedećim: Svi materijali koji se dostavljaju Europskoj komisiji prethodno moraju biti odobreni od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te odobreni od tijela u sustavu koordinacije u skladu s člankom 12. stavkom 2. Odluke o sustavu koordinacije.

Zadužuju se institucije i tijela uprave Bosne i Hercegovine da se prilikom izvještavanja u procesu europskih integracija pridržavaju Smjernica za izvještavanje u procesu europskih integracija.

Preporučuje se institucijama na svim ostalim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini da se prilikom izvještavanja u procesu europskih integracija pridržavaju Smjernica za izvještavanje u procesu europskih integracija.

Zadužuje se Direkcija za europske integracije da elektroničkim putem dostavi Smjernice za izvještavanje u procesu europskih integracija svima uključenima u proces izvještavanja Europske komisije.

O zaključku vas informiramo radi njegove provedbe.

S poštovanjem,



службе које обављају послове граничних провјера на граници ће дефинисати врсту опреме, те начин и услове заједничког кориштења.

Члан 13.

(Обавезе надлежних органа)

- (1) Надлеžno tijelo za poslove upravljanja i održavanja граничних прелаза врши консултације са службама у чијој су надлежности граничне контроле ради израде што објективније процјене стања на граничним прелазима, те израде одговарајуће документације.
- (2) Надлежно tijelo за послове управљања и одржавања граничних прелаза, прави годишње планове активности на изградњи или реконструкцији граничних прелаза, те обим потребних финансиjsких средстава.

IV – Прелазне и завршне одредбе

Члан 14.

(Престанак важења)

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о стандардима и условима изграђености и опремљености граничних прелаза ("Службени гласник БиХ", број 06/10).

Члан 15.

(Ступање на снагу)

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 90/17
12. априла 2017. године
Сарајево

Предсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

608

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s članom 5. stav (5) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), uz prethodno odobrenje Kolegija za evropske integracije od 14. marta 2017. godine, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici održanoj 4. maja 2017. godine, donijelo je

UPUTSTVO

O MINISTARSKIM KONFERENCIJAMA U SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1

(Predmet)

Uputstvom o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Uputstvo) utvrđuje se struktura ministarskih konferencija, prava i obaveze, te međusobni odnosi, a u skladu s Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Član 2.

(Djelokrug)

- (1) Ministarske konferencije doprinose prevladavanju eventualnih zastoja u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, te procesu programiranja pomoći Evropske unije, a koji nisu mogli biti riješeni u okviru tehničkih i operativnih tijela u sistemu koordinacije. S ciljem realizacije obaveza koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ministarske konferencije definiraju zajedničke smjernice i platforme za djelovanje operativnih i tehničkih tijela u sistemu

koordinacije u pojedinačnim sektorskim oblastima obuhvaćenim procesom pristupanja Evropskoj uniji.

- (2) Ministarske konferencije ne zadiru svojim mandatom u ustavne nadležnosti organa vlasti na svim nivoima odlučivanja.

Član 3.

(Struktura i sastav ministarskih konferencija)

- (1) Ministarske konferencije uspostavljaju se u pojedinim sektorskim oblastima u skladu s poglavljima pravne tečevine Evropske unije i ustavnim nadležnostima pojedinih nivoa vlasti.
- (2) Ministarske konferencije sastoje se od resorno nadležnih ministara iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vladâ entiteta, vladâ kantona i jednog predstavnika Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za oblast djelovanja ministarske konferencije.
- (3) Uspostavljaju se sljedeće ministarske konferencije:
 - a) Ministarska konferencija za ekonomske i finansijske poslove,
 - b) Ministarska konferencija za poljoprivredu i ribarstvo,
 - c) Ministarska konferencija za pravosuđe i osnovna prava,
 - d) Ministarska konferencija za unutrašnje poslove,
 - e) Ministarska konferencija za okoliš,
 - f) Ministarska konferencija za rad i socijalnu politiku,
 - g) Ministarska konferencija za zdravlje i zaštitu potrošača,
 - h) Ministarska konferencija za tržište, trgovinu, konkurentnost, industriju i carine,
 - i) Ministarska konferencija za transport i telekomunikacije,
 - j) Ministarska konferencija za energiju,
 - k) Ministarska konferencija za obrazovanje, nauku, mlade, kulturu i sport i
 - l) Ministarska konferencija za ostala pitanja.
- (4) Struktura ministarskih konferencija iz stava (3) ovog člana utvrđena je u Aneksu koji je sastavni dio ovog uputstva.

Član 4.

(Prava i obaveze)

- (1) Članovi ministarskih konferencija iznose i zastupaju stavove nivoa vlasti s kojeg dolaze.
- (2) Ministarska konferencija dužna je riješiti sporno pitanje u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva.
- (3) U slučaju da ministarska konferencija ne može zauzeti stav o određenom pitanju ili u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva od tehničkih i operativnih tijela ne usaglasi stanovište, zahtjev za usaglašavanje proslijeđuje Kolegiju za evropske integracije. Upućeni zahtjev sadrži obrazloženje spornog pitanja i prijedloge mogućih modela za njegovo rješavanje koji su razmatrani na sjednici ministarske konferencije.

Član 5.

(Zastupanje)

U slučaju spriječenosti, član ministarske konferencije ovlaštiti će svog zastupnika koji će u punom kapacitetu učestvovati u radu ministarske konferencije. Član ministarske konferencije dužan je pisanim putem o ovakvim situacijama upoznati predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg najkasnije dva dana prije održavanja sjednice ministarske konferencije. Ovlašteni zastupnik člana ministarske konferencije nema pravo predsjedavanja ministarskom konferencijom.

Član 6.

(Međusobni odnosi ministarskih konferencija)

- (1) Kada ministarska konferencija odlučuje o pitanju koje djelimično spada u oblast djelovanja druge ministarske

- konferencije, ona o tome obavještava drugu ministarsku konferenciju i traži njen stav, mišljenje ili prijedloge.
- (2) Na zahtjev iz stava (1) ovog člana, ministarska konferencija mora odgovoriti u roku od 10 dana.
- (3) Ako o nekom pitanju postoji neslaganje između ministarskih konferencija ili nije jasno koja ministarska konferencija treba razmotriti pitanje, takvo pitanje se, posredstvom sekretarijata ministarske konferencije, prosljeđuje Kolegiju za evropske integracije na daljnje postupanje u skladu s odredbama Odluke.
- (4) Predsjedavajući svake ministarske konferencije, uz prethodnu saglasnost zamjenika predsjedavajućeg, može

pozvati na sjednicu članove druge ministarske konferencije radi konsultacija, pri čemu pozvani članovi nemaju pravo glasa.

Član 7.

(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 86/17
4. maja 2017. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

ANEKS MINISTARSKE KONFERENCIJE U SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

	Ministarska konferencija	Ministarstvo	Pregovaračka poglavlja
1.	Ekonomski i finansijski poslovi	Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo finansija Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Ministarstvo finansija Republike Srpske Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Ministarstvo finansija Unsko-sanskog kantona Ministarstvo finansija Posavskog kantona Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo finansija Srednjobosanskog kantona Ministarstvo finansija Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo finansija Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo Ministarstvo finansija Kantona 10 Direkcija za finansije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	4. Sloboda kretanja kapitala 9. Finansijske usluge 16. Oporezivanje 17. Ekonomska i monetarna politika 18. Statistika 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata 32. Finansijska kontrola 33. Finansijske i budžetske odredbe
2.	Poljoprivreda i ribarstvo	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federalno ministarstvo zdravstva Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10 Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	11. Poljoprivreda i ruralni razvoj 12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika 13. Ribarstvo
3.	Pravosuđe i osnovna prava	Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo pravde Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo pravde Republike Srpske Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona Ministarstvo pravosuđa i uprave Posavskog kantona Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10 Pravosudna komisija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	23. Pravosuđe i osnovna prava
4.	Unutrašnji poslovi	Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Federalno ministarstvo pravde	24. Pravda, sloboda i sigurnost

		Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske Ministarstvo pravde Republike Srpske Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	
5.	Okoliš	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo okoliša i turizma Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10 Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	27. Okoliš i klimatske promjene
6.	Zapošljavanje i socijalna politika	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratka Tuzlanskog kantona Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10 Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	2. Sloboda kretanja radnika 19. Socijalna politika i zapošljavanje
7.	Zdravlje i zaštita potrošača	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo zdravstva Federalno ministarstvo trgovine Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne zaštite i prognanih Kantona 10 Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja
8.	Tržište, trgovina, konkurentnost, industrija i carine	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo trgovine Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federalno ministarstvo pravde Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske	1. Sloboda kretanja roba 3. Pravo poslovnog nastanjanja i sloboda pružanja usluga 5. Javne nabavke 6. Pravo privrednih društava 7. Pravo intelektualne svojine 8. Politika konkurencije 20. Preduzetnička i industrijska politika

		Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Ministarstvo finansija Republike Srpske Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona Ministarstvo privrede i prostornog uređenja Posavskog kantona Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Ministarstvo privrede Kantona 10 Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	29. Carinska unija 30. Ekonomski odnosi sa inozemstvom
9.	Transport i komunikacije	Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka Srednjobosanskog kantona Ministarstvo saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10 Odjeljenje za javne poslove Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	10. Informaciono društvo i mediji 14. Transportna politika 21. Transevropske mreže
10.	Energija	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona Ministarstvo privrede i prostornog uređenja Posavskog kantona Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo za privredu Srednjobosanskog kantona Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo privrede Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Ministarstvo privrede Kantona 10 Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	15. Energija
11.	Obrazovanje, nauka, mladi, kultura i sport	Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Posavskog kantona Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zapadnohercegovačkog kantona Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta Kantona 10 Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	25. Nauka i istraživanje 26. Obrazovanje i kultura
12.	Ostala pitanja	Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo finansija Federalno ministarstvo pravde Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske Ministarstvo pravde Republike Srpske Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona	31. Vanjska, sigurnosna i odbrambena politika 34. Institucije 35. Ostala pitanja

	Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona	
	Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona	
	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	
	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10	
	Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine	

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s člankom 5. stavak (5) Odluke o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16), uz prethodno odobrenje Kolegija za europske integracije od 14. ožujka 2017. godine, na prijedlog Direkcije za europske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici održanoj 4. svibnja 2017. godine, donijelo je

**NAPUTAK
O MINISTARSKIM KONFERENCIJAMA U SUSTAVU
KOORDINACIJE PROCESA EUROPSKIH
INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI**

Članak 1.

(Predmet)

Naputkom o ministarskim konferencijama u sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Naputak) utvrđuju se: struktura ministarskih konferencija, prava i obveze te međusobni odnosi, a sukladno Odluci o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

(Djelokrug)

- (1) Ministarske konferencije doprinose prevladavanju eventualnih zastoja u ispunjavanju obveza Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija te u procesu programiranja pomoći Europske unije, a koji nisu mogli biti riješeni unutar tehničkih i operativnih tijela u sustavu koordinacije. S ciljem realiziranja obveza koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ministarske konferencije utvrđuju zajedničke smjernice i platforme za djelovanje operativnih i tehničkih tijela u sustavu koordinacije u pojedinačnim sektorskim područjima obuhvaćenim procesom pristupanja Europskoj uniji.
- (2) Ministarske konferencije svojim mandatom ne zadiru u ustavne nadležnosti tijela vlasti na svim razinama odlučivanja.

Članak 3.

(Struktura i sastav ministarskih konferencija)

- (1) Ministarske konferencije uspostavljaju se u pojedinim sektorskim područjima u skladu s poglavljima pravne stečevine Europske unije i ustavnim nadležnostima pojedinih razina vlasti.
- (2) Ministarske konferencije čine resorno nadležni ministri Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vladâ entiteta, vladâ kantona i jednog predstavnika Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za područje djelovanja ministarske konferencije.
- (3) Uspostavljaju se sljedeće ministarske konferencije:
 - a) Ministarska konferencija za ekonomske i financijske poslove,
 - b) Ministarska konferencija za poljoprivredu i ribarstvo,
 - c) Ministarska konferencija za pravosuđe i temeljna prava,

- d) Ministarska konferencija za unutarnje poslove,
 - e) Ministarska konferencija za okoliš,
 - f) Ministarska konferencija za rad i socijalnu politiku,
 - g) Ministarska konferencija za zdravlje i zaštitu potrošača,
 - h) Ministarska konferencija za tržište, trgovinu, konkurentnost, industriju i carine,
 - i) Ministarska konferencija za transport i telekomunikacije,
 - j) Ministarska konferencija za energiju,
 - k) Ministarska konferencija za obrazovanje, znanost, mlade, kulturu i sport i
 - l) Ministarska konferencija za ostala pitanja.
- (4) Struktura ministarskih konferencija iz stavka (3) ovoga članka utvrđena je u Aneksu, koji je sastavni dio ovoga Naputka.

Članak 4.

(Prava i obaveze)

- (1) Članovi ministarskih konferencija iznose i zastupaju stajališta razine vlasti s koje dolaze.
- (2) Ministarska konferencija dužna je riješiti sporno pitanje u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
- (3) U slučaju da ministarska konferencija ne može zauzeti stajalište o određenom pitanju ili u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva od tehničkih i operativnih tijela ne usuglasi stanovište, zahtjev za usuglašavanje proslijeđuje Kolegiju za europske integracije. Upućeni zahtjev sadrži obrazloženje spornog pitanja i prijedloge mogućih modela za njegovo rješavanje koji su razmatrani na sjednici ministarske konferencije.

Članak 5.

(Zastupanje)

U slučaju spriječenosti, član ministarske konferencije ovlaštiti će svoga zastupnika koji će u punom kapacitetu sudjelovati u radu ministarske konferencije. Član ministarske konferencije dužan je pisanim putem upoznati predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja o ovakvim situacijama najkasnije dva dana prije održavanja sjednice ministarske konferencije. Ovlašteni zastupnik člana ministarske konferencije nema pravo predsjedanja ministarskom konferencijom.

Članak 6.

(Međusobni odnosi ministarskih konferencija)

- (1) Kada ministarska konferencija odlučuje o pitanju koje djelomično spada u područje djelovanja druge ministarske konferencije, ona o tome obavještava drugu ministarsku konferenciju i traži njezino stajalište, mišljenje ili prijedloge.
- (2) Ministarska konferencija mora odgovoriti na zahtjev iz stavka (1) ovoga članka u roku od 10 dana.
- (3) Ako o nekom pitanju nema suglasnosti između ministarskih konferencija ili nije jasno koja ministarska konferencija treba razmotriti pitanje, takvo pitanje se, putem tajništva ministarske konferencije, proslijeđuje Kolegiju za europske integracije na daljnje postupanje u skladu s odredbama Odluke.

Na osnovu člana 5. stav (11) Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 72/16), na sjednici održanoj dana _____, Ministarska konferencija za _____ usvaja:

**POSLOVNIK O RADU
MINISTARSKE KONFERENCIJE ZA
_____ U
SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA
EVROPSKIH INTEGRACIJA U BOSNI
I HERCEGOVINI**

**Član 1.
(Predmet)**

Poslovnikom u radu Ministarske konferencije _____ za _____ u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuju se tehnička pitanja u vezi sa načinom rada Ministarske konferencije za _____ (u daljnjem tekstu: Konferencija) u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 72/16) (u daljnjem tekstu: Odluka).

**Član 2.
(Sazivanje)**

- (1) Sjednicu Konferencije, na sopstvenu ili inicijativu bilo kojeg njenog člana, saziva predsjedavajući Konferencije.
- (2) U slučaju odsustva predsjedavajućeg Konferencije, sjednicu mogu sazvati i sjednicom kopredsjedavati zamjenici predsjedavajućeg.
- (3) Poziv za sjednicu Konferencije obavezno se dostavlja svim članovima Konferencije

najkasnije pet radnih dana prije dana održavanja sjednice.

**Član 3.
(Održavanje sjednica)**

- (1) Sjednice Konferencije održavaju se po potrebi, u skladu s dinamikom rada tehničkih i operativnih tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini.
- (2) S ciljem realizacije obaveza koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sjednice Konferencije održavaju se kako bi se definirale zajedničke smjernice i platforme za djelovanje operativnih i tehničkih tijela u sistemu koordinacije u pojedinačnim sektorskim oblastima obuhvaćenim procesom pristupanja Evropskoj uniji.
- (3) U skladu sa članom 3. stav (4) Odluke, sjednice Konferencije se održavaju i na zahtjev Komisije za evropske integracije radi prevladavanja eventualnih zastoja u ispunjavanju obveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.
- (4) Kvorum za održavanje sjednice Konferencije utvrđuje se u skladu sa članom 3. stav (2) Odluke.

**Član 4.
(Predsjedavanje i zastupanje)**

- (1) Predsjedavajućeg Konferencije i njegova dva zamjenika biraju njeni članovi u skladu sa odredbama člana 3. Odluke na prvoj sjednici Konferencije.
- (2) U slučaju spriječenosti, član Konferencije ovlašćuje svog zastupnika koji učestvuje u radu ministarske konferencije, sa svim pravima i obavezama člana ministarske konferencije.

(3) O zastupniku iz stava (2) ovog člana, član Konferencije pisanim putem upozna je predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Konferencije najkasnije dva dana prije održavanja sjednice Konferencije.

(4) Ovlašteni zastupnik člana Konferencije ne raspolaže pravom predsjedavanja sjednicama Konferencije.

Član 5. (Odlučivanje)

(1) Članovi Konferencije odlučuju konsenzusom.

(2) Kvorum za odlučivanje utvrđuje se na sjednici u skladu sa članom 3. stav (2) Odluke.

(3) Konferencija definiše zajedničke smjernice, platforme i zaključke i dostavlja ih Komisiji za evropske integracije.

(4) U slučaju da ministarska konferencija ne može zauzeti stav po određenom pitanju ili u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva od Komisije za evropske integracije, a ne usaglasi poziciju povodom spora, zahtjev za usaglašavanje proslijeđuje Kolegiju za evropske integracije. Upućeni zahtjev sadrži obrazloženje spornog pitanja i prijedloge mogućih modela za njegovo rješavanje koji su razmatrani na sjednici ministarske konferencije

Član 6. (Sekretar)

Funkciju sekretara Konferencije obavlja imenovana osoba iz institucije predsjedavajućeg Konferencije, u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije.

Član 7. (Poziv, dnevni red i materijali)

(1) Poziv, prijedlog dnevnog reda i materijali za sjednicu se dostavljaju svim članovima Konferencije najkasnije pet radnih dana prije dana održavanja sjednice, putem sekretara Konferencije, službenom ili elektronskom poštom.

(2) Dnevni red sjednice predlaže predsjedavajući Konferencije uz prethodnu saglasnost dva zamjenika predsjedavajućeg. Svi članovi Konferencije mogu predložiti tačke dnevnog reda, a sekretar je dužan dostaviti materijale za sjednicu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

(3) Dnevni red se razmatra i usvaja na početku sjednice.

(4) Nova tačka dnevnog reda može se, izuzetno, uključiti na samoj sjednici ako se radi o pitanjima o kojima treba odlučiti zbog hitnosti uz uvjet da postoji suglasnost svih članova Konferencije.

(5) Sjednica Konferencije se može održati u obliku video konferencije ukoliko to tehnički uslovi dopuštaju i ukoliko se sa time slažu članovi Konferencije.

Član 8. (Zapisnik)

(1) Sekretar Konferencije priprema relevantne materijale za sjednicu i vodi zapisnik o toku sjednice.

(2) Zapisnik sadrži kratak opis toka sjednice po svim tačkama dnevnog reda i zaključke po istim.

(3) Zapisnik se dostavlja svim članovima Konferencije i učesnicima elektronskim

putem najkasnije sedam dana od dana održavanja sjednice.

(4) Rok za dostavu komentara je 5 dana.

(5) Konačan tekst zapisnika usvaja se na početku naredne sjednice Konferencije.

(6) Zapisnik potpisuju predsjedavajući, njegova dva zamjenika i sekretar Konferencije.

Član 9. (Evidencije članstva)

(1) Sekretar ministarske konferencije vodi evidenciju članova Konferencije.

(2) Kada se promijeni član Konferencije, nadležna institucija o ovoj činjenici službenim putem obavještava sekretara Konferencije i Direkciju za evropske integracije.

(3) O evidenciji i promjenama iz stava (1) i (2) ovog člana, sekretar Konferencije obavještava članove Konferencije.

Član 10. (Podrška eksperata)

(1) Na prijedlog nekog od članova, predsjedavajući Konferencije, uz prethodno osiguranu saglasnost svojih zamjenika, može odlučiti da na sjednicu pozove, ministra, rukovodioca institucije ili drugu osobu koja raspolaže podacima ili stručnim znanjima značajnim za temu koja se razmatra.

(2) Osobe iz stava (1) ovog članka sudjeluju na sjednici u svojstvu izvijestitelja prema tematskoj oblasti koja se razmatra na sjednici Konferencije.

(3) Izvijestitelji ne raspolažu pravom glasa na sjednici Konferencije.

Član 11. (Javnost rada)

Sjednice Konferencije nisu javne, osim ukoliko Konferencija ne odluči drugačije.

Član 12. (Troškovi)

(1) Troškove učešća na sjednici Konferencije, kao što su troškovi putovanja, smještaja i boravka, snose institucije iz koje dolaze članovi Konferencije.

(2) Troškove u vezi sa organizacijom sjednica, kao što su rezervacija prostorija, umnožavanje i distribucija materijala ili prevođenje dokumenata, snosi institucija iz koje dolazi predsjedavajući Konferencije.

Član 13. (Stupanje na snagu)

Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Konferencije.

Broj /2016
.....2016.
godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Konferencije

- п) Владе Кантона Сарајево,
 - р) Владе Кантона 10 и
 - с) Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
- (2) Одбор сарађује са тијелима успостављеним на основу Одлуке о систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 72/16). Чланови Одбора су допунски чланови Комисије за европске интеграције.

Члан 3.

(Овлашћења и начин рада Одбора)

- (1) Одбор је савјетодавно тијело за координацију Инструмента претприступне помоћи (ИПА II). Одбор помаже Државном координатору за Инструмент претприступне помоћи (ИПА II) (ДИПАК) у вршењу послова предвиђених Оквирним споразумом између Босне и Херцеговине и Европске комисије о аранжманима за provedбу финансијске помоћи Уније Босни и Херцеговини у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА II) ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 6/15).
- (2) Састанци Одбора се одржавају једном у три мјесеца, а по потреби и чешће, уколико чланови Одбора оцијене да постоји потреба. Састанке Одбора сазива и њима предсједава Државни координатор за Инструмент претприступне помоћи (ИПА II) (ДИПАК), а иницијативу за сазивање састанка могу упутити сви чланови Одбора.
- (3) Одбор консензусом доноси препоруке у вези са процесима планирања и провођења Инструмента претприступне помоћи (ИПА II). Препоруке које усваја Одбор морају имати сагласност свих чланова Одбора. Државни координатор за Инструмент претприступне помоћи (ИПА II) (ДИПАК) узима у обзир препоруке Одбора.
- (4) Одбор и Државни координатор за Инструмент претприступне помоћи (ИПА II) (ДИПАК) међусобно сарађују и размјењују информације о процесима планирања и провођења Инструмента претприступне помоћи (ИПА II).

Члан 4.

(Стручна, правна и техничка подршка)

Дирекција за европске интеграције у својству Уреда Државног координатора за Инструмент претприступне помоћи (ИПА II) пружа стручну правну и техничку подршку раду Одбора.

Члан 5.

(Вријеме важења)

Ова одлука се примјењује до постизања коначног рјешења о Одбору за Инструмент претприступне помоћи (ИПА II) у Босни и Херцеговини, о чему одлучује Савјет министара Босне и Херцеговине.

Члан 6.

(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 26/17

21. фебруара 2017. године
СарајевоПредсједавајући
Савјета министара БиХ
Др Денис Звиздић, с. р.

На основу члана 17, а у вези са чланом 23. Закона о Вијету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и чланом 18. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 и 19/16), Вијете министара Босне и Херцеговине, на приједлог Дирекције за европске интеграције, на ванредној сједници, одржаној 21. фебруара 2017. године, донјело је

ОДЛУКУ

О ПРИВРЕМЕННОМ УСПОСТАВЉАЊУ ОДБОРА ЗА
INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA II)

Члан 1.

(Предмет Одлуке)

Овом одлуком се привремено успоставља Одбор за Instrument претприступне помоћи (ИПА II) (у даљем тексту: Одбор) и утврђује његов састав, овлашћења и начин рада.

Члан 2.

(Састав Одбора)

- (1) Одбор се састоји од по једног представника:
- а) Вијећа министара Босне и Херцеговине,
 - б) Владе Федерације Босне и Херцеговине,
 - в) Владе Републике Српске,
 - д) Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине,
 - е) Министарства ванјске трговине и економских односа Босне и Херцеговине,
 - ф) Федералног министарства финансија,
 - г) Министарства финансија Републике Српске,
 - х) Владе Унско-санског кантона,
 - и) Владе Посавског кантона,
 - ј) Владе Тузланског кантона,
 - к) Владе Зеничко-добојског кантона,
 - л) Владе Босанско-подринјског кантона,
 - м) Владе Средањобосанског кантона,
 - н) Владе Херцеговачко-неретванског кантона,
 - о) Владе Западнохерцеговачког кантона,
 - п) Владе Кантона Сарајево,
 - р) Владе Кантона 10 и
 - с) Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
- (2) Одбор сарађује са тијелима успостављеним на основу Одлуке о систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 72/16). Чланови Одбора су допунски чланови Комисије за европске интеграције.

Члан 3.

(Овлашћења и начин рада Одбора)

- (1) Одбор је савјетодавно тијело за координацију Инструмента претприступне помоћи (ИПА II). Одбор помаже Државном координатору за Инструмент претприступне помоћи (ИПА II) (ДИПАК) у вршењу послова предвиђених Оквирним споразумом између Босне и Херцеговине и Европске комисије о аранжманима за provedбу финансијске помоћи Уније Босни и Херцеговини у оквиру Инструмента претприступне помоћи (ИПА II) ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број 6/15).
- (2) Састанци Одбора се одржавају једном у три мјесеца, а по потреби и чешће, уколико чланови Одбора оцијене да постоји потреба. Састанке Одбора сазива и њима предсједава Државни координатор за Инструмент претприступне помоћи (ИПА II) (ДИПАК), а иницијативу за сазивања састанка могу упутити сви чланови Одбора.
- (3) Одбор консензусом доноси препоруке у вези са процесима планирања и provedбе Инструмента претприступне помоћи (ИПА II). Препоруке које усваја Одбор морају имати сагласност свих чланова Одбора. Државни координатор за Instrument претприступне помоћи (ИПА II) (ДИПАК) узима у обзир препоруке Одбора.

- (4) Odbor i Državni koordinator za Instrument pretpriступне помоћи (IPA II) (DIPAK) међусобно сарађују и размјенјују информације о процесима планирања и provedbe Instrumenta pretpriступне помоћи (IPA II).

Члан 4.

(Стручна, правна и техничка подршка)

Direkcija za evropske integracije u svojstvu Ureda Državnog koordinatora za Instrument pretpriступне помоћи (IPA II) пружа стручну, правну и техничку подршку раду Odbora.

Члан 5.

(Вријеме важења)

Ova odluka se primjenjuje do postizanja konačnog rješenja o Odboru za Instrument pretpriступне помоћи (IPA II) u Bosni i Hercegovini, o čemu odlučuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Члан 6.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 26/17
21. februara 2017. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na temelju članka 17, a u svezi s člankom 23. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člankom 18. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, na izvanrednoj sjednici, održanoj 21. veljače 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRIVREMENOM USPOSTAVLJANJU ODBORA ZA INSTRUMENT PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA II)

Чланак 1.

(Predmet Odluke)

Ovom se odlukom privremeno uspostavlja Odbor za Instrument pretpriступне помоћи (IPA II) (u daljnjem tekstu: Odbor) i utvrđuje njegov sastav, ovlaštenja i način rada.

Чланак 2.

(Sastav Odbora)

- (1) Odbor se sastoji od po jednog predstavnika:
- Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,
 - Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
 - Vlade Republike Srpske,
 - Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine,
 - Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,
 - Federalnog ministarstva finansija,
 - Ministarstva finansija Republike Srpske,
 - Vlade Unsko-sanskog kantona,
 - Vlade Posavskog kantona,
 - Vlade Tuzlanskog kantona,
 - Vlade Zeničko-dobojskog kantona,
 - Vlade Bosansko-podrinjskog kantona,
 - Vlade Srednjobosanskog kantona,
 - Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona,
 - Vlade Zapadnohercegovačkog kantona,
 - Vlade Kantona Sarajevo,

r) Vlade Kantona 10 i

s) Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

- (2) Odbor surađuje sa tijelima uspostavljenim na temelju Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16). Članovi Odbora su dopunski članovi Povjerenstva za evropske integracije.

Чланак 3.

(Ovlaštenja i način rada Odbora)

- (1) Odbor je savjetodavno tijelo za koordinaciju Instrumenta pretpriступне помоћи (IPA II). Odbor pomaže Državnom koordinatoru za Instrument pretpriступне помоћи (IPA II) (DIPAK) u vršenju poslova predviđenih Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije o aranžmanima za provedbu finansijske помоћи Unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpriступне помоћи (IPA II) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 6/15).
- (2) Sastanci Odbora se održavaju jednom u tri mjeseca, a po potrebi i češće, ukoliko članovi Odbora ocijene da postoji potreba. Sastanke Odbora saziva i njima predsjedava Državni koordinator za Instrument pretpriступне помоћи (IPA II) (DIPAK), a inicijativu za sazivanje sastanka mogu uputiti svi članovi Odbora.
- (3) Odbor konsenzusom donosi preporuke u vezi s procesima planiranja i provedbe Instrumenta pretpriступне помоћи (IPA II). Preporuke koje usvaja Odbor moraju imati suglasnost svih članova Odbora. Državni koordinator za Instrument pretpriступне помоћи (IPA II) (DIPAK) uzima u obzir preporuke Odbora.
- (4) Odbor i Državni koordinator za Instrument pretpriступне помоћи (IPA II) (DIPAK) међусобно сарађују и размјенјују информације о процесима планирања и provedbe Instrumenta pretpriступне помоћи (IPA II).

Чланак 4.

(Стручна, правна и техничка potpora)

Direkcija za evropske integracije u svojstvu Ureda Državnog koordinatora za Instrument pretpriступне помоћи (IPA II) пружа стручну, правну и техничку potporu radu Odbora.

Чланак 5.

(Вријеме важења)

Ova se odluka primjenjuje do postizanja konačnog rješenja o Odboru za Instrument pretpriступне помоћи (IPA II) u Bosni i Hercegovini, o čemu odlučuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Чланак 6.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 26/17
21. veljače 2017. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, v. r.

300

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 26. Закона о Служби за послове са странцима ("Службени гласник БиХ", број 54/05), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 92. сједници, одржаној 28.02.2017. године, донио је

Liste institucija učesnica sektorskih radnih grupa za pripremu IPA II sektorskih planskih dokumenata 2018-2020 sa imenovanjima

Sektorska radna grupa za Sektorski planski dokument za Demokratiju i upravljanje za period 2018-2020

Institucije učesnice

Br.	Institucija	Imenovani član/zamjenski član
1.	Ured koordinatora za reformu javne uprave	1. Aneta Raić, sektorski koordinator/član 2. Aldijana Omeragić, zamjenski član
2.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	1. Radmila Pustahija, član 2. Aida Džubur, zamjenski član
3.	Agencija za statistiku BiH	1. Jasna Samardžić, član 2. Selveta Hot, zamjenski član
4.	Agencija za javne nabavke BiH	1. Mustafa Serdarević, član
5.	Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH	1. Srđan Nogo, član
6.	Agencija za državnu službu BiH	1. Bojan Golić, član 2. Ivana Šanje, zamjenski član
7.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH	1. Dženana Pinjo, član 2. Vanja Gašanović, zamjenski član
8.	Agencija za ravnopravnost spolova BiH	1. Branislava Crnčević Čulić, član 2. Sanja Dakić Petrović, zamjenski član
9.	Direkcija za ekonomsko planiranje BiH	1. Helena Mustapić, član
10.	Uprava za indirektno oporezivanje BiH	1. Jasna Pavić, član 2. Jelena Dobrota, zamjenski član
11.	Centralna banka BiH	1. Renata Barić, član 2. Lejla Zukić, zamjenski član
12.	Ured za reviziju institucija BiH	1. Dragoljub Kovinčić, član
13.	Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH	1. Njegoš Pavlović, član 2. Abida Ćatić, zamjenski član
14.	Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (mediji)	1. Danko Lupi, član 2. Irida Varatanović, zamjenski član
15.	Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH	1. Haris Šahbaz, član 2. Angelina Kos, zamjenski član 3. Ivona Ražnatović, zamjenski član
16.	Parlamentarna skupština BiH	1. Omar Filipović, član 2. Neveka Savić, zamjenski član
17.	Regulatorna agencija za komunikacije BiH	1. Jasna Džemić, član 2. Nataša Kuzmanović, zamjenski član
18.	Ministarstvo civilnih poslova BiH (zemljišna administracija)	1. Zijad Pehilj, član 2. Mirha Ošijan, zamjenski član
19.	Ured za reviziju institucija FBiH	1. Mia Buljubašić, član 2. Azra Bečić, zamjenski član
20.	Ministarstvo finansija FBiH	1. Alija Aljović, član (nije potvrđena nominacija)
21.	Federalni zavod za statistiku	1. Haris Karačić, član 2. Nidžara Zahiragić, zamjenski član

22.	Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija FBiH	1. Fatima Obhodaš, član (nije potvrđena nominacija)
23.	Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne odnose	1. Denis Tabučić, član 2. Samira Leskovac, zamjenski član
24.	Porezna uprava FBiH	1. Almira Festić, član
25.	Generalni sekretarijat Vlade FBiH	1. Mirsada Jahić, član 2. Alma Dević, zamjenski član
26.	Glavna služba za reviziju javnog sektora RS	1. Stevan Brkić, član
27.	Ministarstvo finansija RS	1. Maja Perić, član 2. Aleksandra Živković, zamjenski član
28.	Republički zavod za statistiku RS	1. Jelena Đokić, član 2. Biljana Vuklišević, zamjenski član
29.	Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS	1. Mikan Davidović, član
30.	Poreska uprava Republike Srpske	1. Vlado Prodanović, član
31.	Centralna jedinica za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije Ministarstva finansija RS	1. Dragoljub Nakić, član 2. Ivana Ljubojević, zamjenski član
32.	Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS	1. Bosiljka Predragović, član 2. Đorđe Bogojević, zamjenski član
33.	Ured/Kancelarija za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH	1. Savo Grujić, član 2. Milan Milašinović, zamjenski član
34.	Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH	1. Anela Ilić, član 2. Akif Pezerović, zamjenski član
35.	Sekretarijat Vlade Brčko distrikta BiH	1. Vesna Mišović, član
36.	Pododjeljenje za katastar i knjige Brčko distrikta BiH	1. Mersed Biberkić, član 2. Đorđe Ostojić, zamjenski član

Sektorska radna grupa za Sektorski planski dokument za Pravdu i osnovna prava za period 2018-2020

Institucije učesnice

Br.	Institucija	Imenovani član/ zamjenski član
1.	Ministarstvo pravde BiH	1. Toni Šantić, sektorski koordinator/član 2. Gabrijela Bilić, zamjenski član 3. Iva Zovko, zamjenski član
2.	Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH	1. Emir Srna, član
3.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1. Adnan Jasika, član
4.	Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH	1. Almedina Karić, član
5.	Agencija za ravnopravnost spolova BiH	1. Saša Leskovac, član
6.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH	1. Vanja Gašanović, član 2. Dženana Pinjo, zamjenski član
7.	Institut za nestale osobe BiH	1. Lejla Skopljak, član
8.	Federalno ministarstvo pravde	1. Alma Kobašija, član
9.	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	1. Senada Sabitović, član
10.	Ministarstvo pravde RS	1. Milan Bajić, član 2. Nebojša Kuruzović, zamjenski član
11.	Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS	1. Nenad Đokić, član 2. Nada Lipovac, zamjenski član
12.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona	1. Mumin Nezić, član
13.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona	1. Svjetlana Aganović, član
14.	Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona	1. Meliha Omerspahić, član 2. Ružica Jukić-Ezgeta, zamjenski član
15.	Ministarstvo za pravosuđe, rad i upravu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	1. Asim Plakalo, član 2. Alma Šabanija, zamjenski član
16.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona	1. Mirko Jakić, član
17.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona	1. Denis Primorac, član
18.	Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo	1. Zlatan Karović, član 2. Irena Zima, zamjenski član 3. Hasan Zemanić, zamjenski član
19.	Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona	1. Sadeta Obradović, član
20.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Posavskog kantona	<i>Imenovanje nije dostavljeno</i>
21.	Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10	<i>Imenovanje nije dostavljeno</i>
22.	Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH	1. Merima Mujanović, član
23.	Odjeljenje za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja Brčko distrikta BiH	<i>Imenovanje nije dostavljeno</i>

Sektorska radna grupa za Sektorski planski dokument za Unutrašnje poslove za period 2018-2020

Institucije učesnice

Br.	Institucija	Imenovani član/ zamjenski član
1.	Ministarstvo sigurnosti BiH	1. Dijana Hren Vasić, sektorski koordinator/član
2.	Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH	1. Amir Čorić, član
3.	Državna agencija za istrage i zaštitu	1. Duško Drljača, član
4.	Granična policija BiH	1. Milan Trapara, član
5.	Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH	1. Vlatko Rezić, član
6.	Agencija za policijsku podršku BiH	1. Eldin Omerović, član
7.	Služba za poslove sa strancima BiH	1. Rade Kovač, član
8.	Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova	1. Minja Klarić, član
9.	Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH	1. Emir Bašić, član
10.	Agencija za ravnopravnost spolova BiH	1. Kika Babić–Svetlin, član
11.	Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH	1. Jasna Pavić, član
12.	Federalna uprava policije	1. Mesud Mustafić, član
13.	Federalno ministarstvo pravde	1. Sanin Pačariz, član
14.	Federalno tužilaštvo	1. Nermina Mutevelić, član
15.	Ministarstvo unutrašnjih poslova RS	1. Slaven Rosić, član
16.	Ministarstvo pravde Republike Srpske	1. Nebojša Kuruzović, član
17.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona	1. Suad Prošić, član
18.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona	1. Miroslav Živković, član
19.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona	1. Faruk Kušljugić, član
20.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona	1. Vidović Damijan, član
21.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona	1. Sadeta Terović, član
22.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona	1. Hajrudin Karasalihović, član
23.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona	1. Jerko Livaja, član
24.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona	1. Vladimir Majić, član
25.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo	1. Faik Lušija, član
26.	Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10	1. Husejin Bukvić, član
27.	Policija Brčko distrikta BiH	1. Emir Mrkaljević, član
28.	Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH	1. Vuk Lučić, član

**Sektorska radna grupa za Sektorski planski dokument za Konkurentnost i inovacije:
lokalne strategije razvoja za period 2018-2020**

Institucije učesnice

Br.	Institucija	Imenovani član/zamjenik člana
1.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sektor za ekonomski razvoj i preduzetništvo	1. Dragan Milović, sektorski koordinator/član 2. Edita Perić, zamjenski član 3. Aida Haračić, zamjenski član
2.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja	1. Nevenka Dalač, član
3.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sektor za vodne resurse, turizam i zaštitu okoliša	1. Brankica Pandurević, član 2. Julija Petrović, zamjenski član
4.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sektor za međunarodne trgovinske odnose	1. Zada Muminović, član
5.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sektor za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja	1. Sanja Grubačić, član
6.	Institut za intelektualno vlasništvo BiH	1. Lidija Vignjević, član
7.	Vijeće za državnu pomoć BiH	1. Goran Pandžić, član 2. Ana-Marija Perić, zamjenski član
8.	Konkurencijsko vijeće BiH	1. Kadina Karić, član 2. Dalila Zečić, zamjenski član
9.	Ministarstvo civilnih poslova BiH, Sektor za nauku i kulturu	1. Biljana Čamur Veselinović, član
10.	Ministarstvo civilnih poslova BiH, Sektor za rad i zapošljavanje	1. Zorica Krsmanović, član
11.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1. Adnan Jasika, član 2. Irena Penc, zamjenski član
12.	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	1. Emir Raščić, član
13.	Federalno ministarstvo pravde	1. Enver Išerić, član
14.	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	1. Amra Krajina, član
15.	Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta	1. Višnja Buljan, član
16.	Federalni zavod za programiranje razvoja	1. Marijana Galić, član
17.	Ministarstvo trgovine i turizma RS	1. Irena Kisić – Plavšić, član
18.	Ministarstvo industrije energetike i rudarstva RS	1. Milka Latinčić, član 2. Jelena Ivošević, zamjenski član 3. Verica Stojanović – Trivić, zamjenski član
19.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS	1. Ostoja Šinik, član 2. Saša Lalić, zamjenski član

20.	Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS	1. Duško Milojević, član
21.	Vlada Brčko distrikta BiH, Sektor za gospodarski razvoj, sport i kulturu	1. Amra Abadžić, član
22.	Vlada Brčko distrikta BiH, Sektor za poljoprivredu, prehranu i šumarstvo	1. Abdulah Ribić, član
23.	Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS	1. Marica Berić, član
24.	Savez općina i gradova FBiH	1. Šerif Kaljiković, član
25.	Savez opština i gradova RS	1. Dragan Kalečević, član

Sektorska radna grupa za Sektorski planski dokument za Zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku za period 2018-2020

Institucije učesnice

Br.	Institucija	Imenovani član/zamjenski član
1.	Ministarstvo civilnih poslova BiH Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije, Odsjek za rad i zapošljavanje	1. Damir Dizdarević, sektorski koordinator/član 2. Slavica Vučić, zamjenski član
2.	Ministarstvo civilnih poslova BiH Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije, Odsjek za socijalnu zaštitu i penzije	1 Lidija Markota, član
3.	Ministarstvo civilnih poslova BiH, Sektor za obrazovanje	1. Adnan Husić, član
4.	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH	1. Adnan Jasika, član
5.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	<i>Imenovanje nije dostavljeno</i>
6.	Ministarstvo finansija i trezora BiH	1. Snežana Tuševljak, član 2. Tanja Cicović, zamjenski član
7.	Agencija za statistiku BiH	1. Gorana Knežević, član 2. Svjetlana Kezunović, zamjenski član
8.	Agencija za rad i zapošljavanje BiH	1. Asim Ibrahimagić, član 2. Siniša Veselinović, zamjenski član
9.	Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA)	1. Enver Halilović, član
10.	Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO)	1. Ljiljana Bošković, član 2. Marija Naletilić, zamjenski član
11.	Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP)	1. Mirta Mandić Martinović, član 2. Dragana Dilber, zamjenski član
12.	Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Sektor za rad i zapošljavanje	1. Jasmina Babić Khechan, član
13.	Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece	1. Emina Zuko, član
14.	Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke	1. Zlatan Buljko, član
15.	Zavod za zapošljavanje FBiH	1. Omer Korjenić, član 2. Haris Huskić, zamjenski član
16.	Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS	1. Mira Vasić, član 2. Biljana Semiz, zamjenski član
17.	Ministarstvo prosvjete i kulture RS	1. Snežana Đorđević, član 2. Dragana Lukić, zamjenski član 3. Zorica Garača, zamjenski član
18.	Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS	1. Alen Šeranić, član
19.	Zavod za zapošljavanje RS	1. Tanja Markuš, član 2. Tatjana Kovačević, zamjenski član
20.	Vlada Brčko distrikta BiH	1. Begzad Bešić, član

	Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu	
21.	Vlada Brčko distrikta BiH Odjeljenje za obrazovanje	1. Admir Bilalović, član 2. Siniša Ravlić, zamjenski član
22.	Vlada Brčko distrikta BiH Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge	1. Nataša Stevanović, član 2. Marko Mišković, zamjenski član
23.	Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH	1. Tamara Duvnjak, član 2. Asja Čaušević, zamjenski član
24.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona	1. Azra Delić, član 2. Adnan Kreso, zamjenski član
25.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona	1. Malik Ikanović, član
26.	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona	1. Željko Bodul, član 2. Bernadeta Galijašević, zamjenski član
27.	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona	1. Amira Borovac, član
28.	Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona	1. Ivica Augustinović, član 2. Danijel Kolenda, zamjenski član
29.	Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanskog kantona	1. Sudo Marić, član
30.	Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačkog kantona	1. Viktorija Bošnjak, član 2. Mario Mikulić, zamjenski član
31.	Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo	1. Azemina Njuhović, član 2. Seada Mulaomerović, zamjenski član
32.	Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Kantona 10	1. Mario Ivković, član 2. Tin Brdar, zamjenski član
33.	Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Posavskog kantona	1. Nada Dujković, član 2. Zorica Raguž-Osmanagić, zamjenski član

Sektorska radna grupa za Sektorski planski dokument za Transport za period 2018-2020

Institucije učesnice

Br.	Institucija	Imenovani član/zamjenski član
1.	Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Sektor za transportnu infrastrukturu, pripremu i implementaciju projekta	1. Mladen Goluža, sektorski koordinator/član 2. Snežana Mastilović, zamjenski član 3. Zenaida Mulaganović, zamjenski član 4. Mensur Hodžić, zamjenski član 5. Meliha Lepara, zamjenski član
2.	Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Sektor za transport	<i>Imenovanje nije dostavljeno</i>
3.	Bosanskohercegovačka željeznička javna korporacija	1. Boško Ristić, član 2. Elvedin Dedić, zamjenski član
4.	Regulatorni odbor željeznica BiH	1. Nermin Čabrić, član 2. Aleksandar Blagojević, zamjenski član
5.	Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH	1. Selma Hodžić, član 2. Željka Pečenica, zamjenski član
6.	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	1. Mia Glamuzina, član 2. Renato Škrobo, zamjenski član
7.	JP Ceste FBiH	1. Fata Terzić, član 2. Gordana Kavasina, zamjenski član
8.	JP Željeznice FBiH	1. Želmina Duraković, član 2. Amra Karić, zamjenski član
9.	Ministarstvo saobraćaja i veza RS	1. Miodrag Blagojević, član 2. Bojana Kovačević, zamjenski član
10.	JP Autoputevi RS	1. Milenko Dakić, član 2. Davor Vučković, zamjenski član
11.	JP Putevi RS	1. Vedran Pjanić, član 2. Zoran Injac, zamjenski član
12.	AD Željeznice RS	1. Marko Marić, član 2. Snježana Marković, zamjenski član
13.	Vlada Brčko distrikta BiH	1. Mensur Kamenjašević, član 2. Mladen Rogić, zamjenski član

Sektorska radna grupa za Sektorski planski dokument za Poljoprivredu i ruralni razvoj za period 2018-2020

Institucije učesnice

Br.	Institucija	Imenovani član/zamjenski član
1.	Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH	1. Nevenka Dalač, član, sektorski koordinator 2. Tamara Bajkuša, zamjenski član
2.	Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine	1. Zehra Gilić, član 2. Dalibor Vidačak, zamjenski član
3.	Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja	1. Snežana Akulović, član 2. Ajla Dautbašić, zamjenski član
4.	Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine	1. Zorana Mehmedbašić, član 2. Faruk Kaučija, zamjenski član
5.	Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine	1. Jakub Butković, član 2. Renato Knežević, zamjenski član
6.	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Sigurnost hrane	1. Dubravka Čorić, član
7.	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Fitosanitarna oblast	1. Mario Baus, član
8.	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Veterinarska oblast	1. Marijo Vrebac, član
9.	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ruralni razvoj	1. Pejo Janjić, član
10.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS - Sigurnost hrane	1. Zoran Maletić, član 2. Saša Lalić, zamjenski član
11.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS - Fitosanitarna oblast	1. Ljubinko Kecman, član 2. Radomir Medojević, zamjenski član
12.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS - Veterinarska oblast	1. Radmila Čojo, član 2. Vladimir Bulatović, zamjenski član
13.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS - Ruralni razvoj	1. Božana Vranješ, član 2. Velimir Baić, zamjenski član
14.	Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine	1. Mehmed Raščić, član 2. Tatjana Vuković, zamjenski član
16.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona	1. Manda Oršolić, član
17.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona	1. Samir Sarajlić, član 2. Nermin Ramić, zamjenski član
18.	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona	1. Hajrudin Bečić, član 2. Hamzaliya Numanović, zamjenski član
21.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i	1. Slavica Barišić, član

	vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona	2. Ilija Glavina, zamjenski član
22.	Ministarstvo gospodarstva Zapadno-hercegovačkog kantona	1. Vinko Landeka, član 2. Miho Bogut, zamjenski član
23.	Uprava za inspekcijske poslove Zapadno-hercegovačkog kantona	1. Zoran Zadro, član 2. Branislav Čolak, zamjenski član
24.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Sektor za poljoprivredu, veterinarstvo i šumarstvo	1. Safet Hasković, član 2. Ljubica Livaja Mitrović, zamjenik člana
25.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10	1. Orjana Semren, član 2. Dubravka Puđa, zamjenski član

Sektorska radna grupa za Sektorski planski dokument za Okoliš i klimatska akcija za period 2018-2020

Institucije učesnice

Br.	Institucija	Imenovani član/zamjenski član
1.	Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Odsjek za zaštitu životne sredine	1. Senad Oprašić, koordinator
2.	Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Odsjek za vodne resurse	1. Boško Kenjić, zamjenik koordinatora
3.	Ministarstvo bezbjednosti BiH	1. Mirnesa Softić, član 2. Idriz Brković, zamjenski član
4.	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	1. Amra Krajina, član 2. Sanela Popović, zamjenski član
5.	Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	1. Alma Imamović, član 2. Amer Husremović, zamjenski član
6.	Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske	1. Miloš Jokić
7.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske	1. Marinko Vranić
8.	JU „Vode Srpske“	1. Jelena Vićanović
9.	Agencija za vodno područje rijeke Save	1. Danita Karkin
10.	Agencija za vodno područje Jadranskog mora	1. Mirko Šarac, član 2. Adisa Tojaga Kajan, zamjenski član
11.	Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine	1. Nada Ljubojević, član
12.	Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine	1. Svjetlana Đukić, član
13.	Odjeljenje za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine	1. Predrag Ljubojević, član
14.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona	1. Dragan Šafradin
15.	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona	1. Amra Pojskić, član 2. Rasim Kovač, zamjenski član
16.	Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona	1. Goran Mišić, član 2. Melvil Ramić, zamjenski član
17.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona	1. Mina Bihorac, član
18.	Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10	1. Ana Vrdoljak, član

19.	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10	1. Sanja Čečura Pavić, član
20.	Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačke Županije	1. Zdenko Mandić, član 1. Ivan Bešlić, član
21.	Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Posavskog kantona	1. Samir Čengić, član
22.	Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	1. Zijada Krvavac, član
23.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	1. Zlatan Mujak, član
24.	Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona	1. Srećko Galić, član 2. Marjana Marić, zamjenski član

U svojstvu posmatrača:

- Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Darko Telić i Bogdan Vicanović
- Federalni zavod za programiranje razvoja, Denis Vasić i Naida Damadžić
- Aarhus centar Sarajevo, Sabina Jukan
- Centar za okolinsko održivi razvoj (COOR), Dragana Selmanagić

Dostavljena imenovanja za članstvo u Radnoj grupi za IPA II za sektor Energije

Br.	Institucija	Dostavljeno imenovanje
1.	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH	1. Sanja Kapetina 2. Aida Haračić (zamjena)
2.	Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije	1. Tarik Begić 2. Darko Pranjić 3. Aida Jelinić
3.	Ministarstvo industrije energetike i rudarstva RS	1. Maja Mrkić -Bosančić 2. Milorad Prnjić
4.	Ministarstvo financija i trezora BiH*	1. Amra Temim Hadžalić
5.	Elektroprijenos BiH	1. Amra Omeragić 2. Lejla Galešić 3. Nikola Đoković 4. Alen Bernadić
6.	Nezavisni operator sistema u BiH	1. Obrad Škrba 2. Edina Aganović
7.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	1. Jasmina Katica 2. Sanela Ćudić
8.	Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS	1. Miloš Jokić 2. Jasmina Hodžić 3. Milica Sladojević
9.	Federalno ministarstvo financija*	1. Mirjana Matić
10.	Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnost RS	1. Tijana Glamočić-Marjanac 2. Dražen Anđić
11.	Fond za zaštitu okoliša FBiH	1. Jasmina Kafedžić 2. Sanja Bosiljčić
12.	Vlada Brčko Distrikta	1. Savo Radić
13.	JP „Elektroprivreda HZ HB“ D.D. Mostar	1. Boris Šunjić 2. Dalibor Marinčić 3. Miroslav Nikolić 4. Josip Raspudić; 5. Ervin Leko
14.	Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona	1. Dragan Obradović
16.	Ministarstvo gospodarstva Kantona 10	1. Mate Šiško
17.	Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona	1. Himzo Mulahalilović
18.	Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona	1. Stjepan Medić
19.	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	1. Nurija Memić
20.	Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona	1. Selma Bašić
21.	Ministarstvo gospodarstva Posavskog kantona	1. Ljiljana Paradžik
22.	Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona	1. Rijad Bašić
23.	Ministarstvo gospodarstva Zapadnohercegovačkog kantona	1. Miljenko Soldo
24.	Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Zapadnohercegovačkog kantona	1. Branko Širić
25.	Bosansko-podrinjski Kanton	Imenovanje nije dostavljeno

* Napomena: Bitni za pripremu sektorske jedinstvene liste prioriteta infrastrukturnih projekata (SSPP)